



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	13. I	20 16. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	27-3/16-1	
VEZA:		
EPA:	1004 XXV	
SKRAĆENICA:		PRILOG:

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 08-2024/5
Podgorica, 21. decembar 2015. godine

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 10. decembra 2015. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su **BRANIMIR GVOZDENOVIĆ**, ministar održivog razvoja i turizma i **DRAGAN ASANOVIĆ**, generalni direktor Direktorata za upravljanje otpadom i komunalni razvoj.

PREDSJEDNIK
Milo Đukanović, s. r.

**ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM**

Član 1

U Zakonu o upravljanju otpadom ("Službeni list CG", broj 64/11) u članu 1 stav 2 i u drugim odredbama ovog zakona riječ: „odstranjivanje“ u različitom padežu zamjenjuje se riječju „zbrinjavanje“ u odgovarajućem padežu.

Član 2

U članu 2 stav 1 tačka 10 riječi: „otpad iz rudarstva,“ brišu se.

Član 3

U članu 3 stav 1 tačka 4 mijenja se i glasi:

„4) **deponija** je stalno mjesto čija je primarna funkcija odlaganje otpada na površini ili ispod površine zemlje, uključujući internu deponiju na kojoj proizvođač odlaže sopstveni otpad na mjestu nastanka, osim mjesta gdje se otpad priprema za dalji prevoz do mjesta obrade na drugim lokacijama i mjesta za skladištenje otpada prije njegove obrade za period do tri godine ili mjesta za skladištenje otpada prije njegovog zbrinjavanja za period do jedne godine;“.

U tački 8 poslije riječi: „fizičko lice“ dodaju se riječi: „ili preduzetnik“.

U tački 18 poslije riječi: „selektivnog sakupljanja“ dodaju se riječi: „uključujući komunalnu otpadnu ambalažu“.

Poslije tačke 20 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

„20a) **objekat i/ili postrojenje za upravljanje otpadom iz rudarstva** je svaka lokacija uključujući objekte, postrojenja, opremu i uređaje određene za obradu otpada iz rudarstva u čvrstom ili tečnom stanju, u rastvorima ili suspenzijama, kao i brane, jalovišta, akumulacije i sve druge građevine koje služe za očuvanje i obezbjeđenje stabilnosti tog objekta i/ili postrojenja;

20b) **objekat i/ili postrojenje kategorije A za obradu otpada iz rudarstva** je objekat i/ili postrojenje za otpad iz rudarstva:

- za koji se na osnovu prethodne procjene opasnosti utvrdi da, propust ili greška u izgradnji (npr. urušavanje jalovišta, ili pucanje brane) može da prouzrokuje veliku nesreću, uzimajući u obzir faktore kao što su trenutna ili buduća veličina objekta i/ili postrojenja, količina otpada, lokacija objekata i/ili postrojenja i njegov uticaj na životnu sredinu, ili
- u kojem se nalazi, odnosno proizvodi otpad koji se kada pređe propisane granične vrijednosti, smatra opasnim, ili
- u kojem se nalaze supstance ili preparati, koje se kada pređu propisane granične vrijednosti, smatraju opasnim;“

Poslije tačke 29 dodaje se nova tačka koja glasi:

„29a) **otpad iz rudarstva** je otpad nastao istraživanjem, eksploatacijom (uključujući i fazu pripreme), obradom i skladištenjem organskih i neorganskih materija iz zemljišta kao što su fosilna goriva, rude metala, industrijski minerali i minerali koji se koriste u

građevinarstvu, kao i otpad nastao u kamenolomu, osim otpada koji je nastao prilikom istraživanja, eksploatacije i pripreme mineralne sirovine, koji nije u direktnoj vezi sa navedenim aktivnostima (otpadna ulja, hrana, dotrajala vozila i istrošene baterije i akumulatori) i otpada nastalog od ekstraktivne industrije koji može biti radioaktivan;“.

Tačka 30 mijenja se i glasi:

„30) **otpadna ulja za podmazivanje i tečnosti** su svaka mineralna, polusintetička, ili sintetička ulja u tečnom ili polutečnom stanju, industrijska, izolaciona (ulje koje se koristi u elektroenergetskim sistemima), odnosno termička ulja (ulje koje se koristi u sistemima za grijanje ili hlađenje), kao i tečnosti za hidraulične namjene (hidraulične kočnice i ostale pripremljene tečnosti za hidrauličnu transmisiju);“.

U tački 37 riječi: „otpadna ulja“ zamjenjuju se riječima: „otpadna ulja za podmazivanje i tečnosti“, a poslije riječi: „građevinski otpad,“ dodaju se riječi: „otpad iz rudarstva“.

Tačka 43 mijenja se i glasi:

„43) **privremeno, odnosno vremenski ograničeno skladištenje otpada** je skladištenje otpada u određenom roku na mjestima gdje je otpad proizveden ili skladištenje tokom sakupljanja otpada, radi transporta do mjesta obrade otpada;“.

Poslije tačke 56 dodaje se nova tačka koja glasi:

„56a) **velika nesreća u upravljanju otpadom iz rudarstva** je događaj izazvan propustom u radu ili nepravilnim radom objekta i/ili postrojenja za otpad iz rudarstva, koji izaziva kratkoročno i dugoročno veliku opasnost za zdravlje ljudi i životnu sredinu;“.

Član 4

U članu 10 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„(4) Odredba stava 3 ovog člana ne odnosi se na izvornog proizvođača komunalnog otpada u domaćinstvima.“

Član 5

Član 11 mijenja se i glasi:

„Proširena odgovornost proizvođača i uvoznika

Član 11

- (1) Privredna društva ili preduzetnici, koji proizvode ili unapređuju, obrađuju, prodaju ili uvoze električne i elektronske proizvode, vozila, gume, baterije i akumulatore i ambalažu (u daljem tekstu: proizvođač, odnosno uvoznik) imaju proširenu odgovornost i dužni su da organizuju poslove upravljanja otpadom koji nastaje od tih proizvoda.
- (2) Proizvođač odnosno uvoznik iz stava 1 ovog člana dužan je da:
 - 1) se upiše u registar proizvođača i uvoznika koji imaju obavezu proširene odgovornosti;
 - 2) vodi i čuva evidencije i prijavljuje količine proizvedenih ili uvezenih proizvoda, odnosno opreme u kojima su ti proizvodi ugrađeni;
 - 3) vrši prihvatanje vraćenih proizvoda ili otpada koji preostaje nakon upotrebe tih proizvoda;
 - 4) naknadno upravlja otpadom i preuzima finansijsku odgovornost za te aktivnosti;
 - 5) pruža informacije u kojoj mjeri je proizvod pogodan za ponovnu upotrebu ili recikliranje i identifikuje reciklirajuće komponente proizvoda i označava proizvode oznakom o vrsti i načinu upravljanja otpadom koji nastaje od proizvoda za koji je propisana proširena odgovornost iz stava 1 ovog člana;

- 6) dizajnira, odnosno projektuje proizvode na način da se smanji negativan uticaj na životnu sredinu, smanji proizvodnja otpada i osigura da se prerada i zbrinjavanje proizvoda koji je postao otpad sprovode na način prihvatljiv za životnu sredinu i zdravlje ljudi, sa preporukama za razvoj, proizvodnju i marketing proizvoda koji su pogodni za višekratnu upotrebu, tehnički trajni, odnosno sa dužim vijekom upotrebe, a kad postanu otpad, budu pogodni za pravilnu i sigurnu preradu i zbrinjavanje.
- (3) Registar proizvođača i uvoznika koji imaju proširenu odgovornost vodi Agencija.
- (4) Za upis u registar proizvođača i uvoznika koji imaju proširenu odgovornost proizvođač odnosno uvoznik podnosi zahtjev Agenciji.
- (5) Granične vrijednosti prisustva opasnih materija u pojedinim djelovima proizvoda iz stava 1 ovog člana koji se proizvode u Crnoj Gori ili se uvoze radi stavljanja u promet, odnosno upotrebu, kao i oznake o vrsti i načinu upravljanja otpadom koji nastaje iz tog proizvoda utvrđuju se propisom Ministarstva.
- (6) Način vođenja i čuvanja evidencije i prijavljivanja količina proizvedenih ili uvezenih proizvoda, odnosno opreme u kojima su ti proizvodi ugrađeni, način označavanja, način vođenja registra i sadržaj zahtjeva za upis u registar proizvođača i uvoznika koji imaju proširenu odgovornost, kao i način vođenja registra organizovanih sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada iz člana 11a stav 2 ovog zakona utvrđuju se propisom Ministarstva."

Član 6

Poslije člana 11 dodaje se novi član koji glasi:

"Organizovani sistem preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada

Član 11a

- (1) Proizvođač, odnosno uvoznik dužan je da se uključi u organizovani sistem preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada u skladu sa čl. 47, 48, 49, 51 i 53 ovog zakona na način da sam osnuje i obezbijedi funkcionisanje sistema ili da se uključi u sistem kojim upravlja privredno društvo koje ispunjava uslove iz stava 2 ovog člana.
- (2) Organizovanim sistemom iz stava 1 ovog člana može da upravlja privredno društvo koje je upisano u registar organizovanih sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada koji vodi Agencija.
- (3) Za upis u registar organizovanih sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada proizvođač odnosno uvoznik iz stava 1 odnosno privredno društvo iz stava 2 ovog člana podnosi zahtjev Agenciji.
- (4) Uz zahtjev iz stava 3 ovog člana dostavljaju se:
 - 1) podaci o podnosiocu zahtjeva (ime i adresa, odnosno naziv i sjedište);
 - 2) ugovor sa jednim ili više proizvođača, odnosno uvoznika, koji su u prethodne tri godine stavili na tržište, odnosno pustili u slobodan promet najmanje 30% od ukupne količine jednog od proizvoda iz člana 11 stav 1 ovog zakona koji su proizvedeni, odnosno uvezeni u Crnu Goru i kojim je naročito utvrđeno prenošenje prava i obaveza za organizovanje obavljanja aktivnosti iz člana 11 stav 2 tač. 3 i 4 ovog člana;
 - 3) specifikacija vrsta otpada za koje se, u ime proizvođača, odnosno uvoznika, organizuje obavljanje aktivnosti iz člana 11 stav 2 tač. 3 i 4 ovog zakona i preuzimaju obaveze iz čl. 47, 48, 49, 51 i 53 ovog zakona; i
 - 4) dokaz o upisu u registar sakupljača i/ili dozvola za preradu i/ili zbrinjavanje otpada.
- (5) Ispunjenost uslova za upis u registar organizovanih sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada utvrđuje Agencija.
- (6) Rješenje o upisu u registar iz stava 5 ovog člana, odnosno o odbijanju zahtjeva za upis u registar organizovanih sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada Agencija izdaje podnosiocu zahtjeva, u roku od 20 dana od dana podnošenja zahtjeva.

- (7) Agencija će izbrisati iz registra organizovanih sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada proizvođača odnosno uvoznika ili privredno društvo iz stava 2 ovog člana, ako su u prethodne dvije godine proizvođači, odnosno uvoznici sa kojima je zaključio ugovor iz stava 4 tačka 2 ovog člana stavili na tržište, odnosno pustili u slobodan promet manje od 25% od ukupne količine jednog od proizvoda iz člana 11 stav 1 ovog zakona koji su proizvedeni, odnosno uvezeni tokom te dvije godine.“

Član 7

U članu 13 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana odvojeno sakupljanje komunalnog otpada obavezno je.“

U stavu 3 riječ „Prerada“ zamjenjuje se riječima: „Sakupljanje i prerada“.

U stavu 4 tačka na kraju teksta zamjenjuje se zarezom i dodaju riječi: „uz prethodnu saglasnost Ministarstva.“.

Dosadašnji st. 2, 3 i 4 postaju st. 3, 4 i 5.

Član 8

U članu 14 stav 1 alineja 1 mijenja se i glasi:

„ - najmanje 50% ukupne mase sakupljenog otpadnog materijala, kao što su papir, metal, plastika i staklo, iz domaćinstava i drugih izvora u kojima su tokovi otpada slični sa tokovima otpada iz domaćinstava, pripremi za ponovnu upotrebu i recikliranje;“.

Član 9

U članu 17 stav 3 mijenja se i glasi:

„(3) Zabranjeno je paljenje otpada na otvorenom prostoru i u zatvorenom prostoru i postrojenjima koja nemaju dozvolu iz člana 3 ovog zakona.“

Član 10

U članu 18 riječi: „komunalnim otpadom“ zamjenjuju se riječima: „komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom koji ne sadrži ili nije izložen opasnim materijama.“

Član 11

U članu 19 stav 3 tačka 1 mijenja se i glasi:

„1) vrstu, količinu (masu) i porijeklo otpada proizvedenog na teritoriji Crne Gore i procjenu vrste i količine (mase) otpada koji će se proizvesti po godinama iz planskog perioda iz stava 5 ovog člana u Crnoj Gori i porijeklo tog otpada;“

U tački 2 riječi: „recikliranja otpada“ zamjenjuju se riječima: „recikliranja cjelokupne količine (mase) otpada procijenjene“.

U tački 3 poslije riječi: „količinu“ dodaje se riječ „(masu)“.

Tačka 6 mijenja se i glasi:

„6) kriterijume za određivanje broja, raspored i kapacitet budućih postrojenja za zbrinjavanje otpada i/ili postrojenja za preradu otpada;“

U tački 8 riječ “pregled” zamjenjuje se riječima: „podjelu poslova i”.

U tački 11 riječ "rehabilitaciju" zamjenjuje se riječju "rekultivaciju".

Poslije tačke 11 dodaje se nova tačka koja glasi:

„11a) rokove za privremeno skladištenje komunalnog i neopasnog građevinskog otpada iz čl. 78 i 78a ovog zakona”.

Član 12

U članu 22 stav 1 riječ „komunalnim“ briše se.

U stavu 3 riječi: „i kanalizacionim muljem“ i riječi: „i voda“ brišu se.

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„(4) Plan upravljanja kanalizacionim muljem priprema Ministarstvo“.

U stavu 4 tačka 1 poslije riječi „količinu“ dodaje se riječ „(masu)“, a riječ „komunalnog“ briše se.

U tački 2 riječ „komunalnog“, riječ „većih“ i riječ „komunalni“ brišu se.

U tač. 3 i 4 riječi: „komunalnim kanalizacionim muljem“ u različitom padežu zamjenjuju se riječima: „kanalizacionim muljem“ u odgovarajućem padežu.

U tački 5 riječ „komunalnog“ i riječ „većih“ brišu se.

Dosadašnji stav 4 postaje stav 5.

Član 13

Naziv člana 23 mijenja se i glasi: „Lokalni plan“.

U stavu 5 tačka 1 mijenja se i glasi:

„1) vrstu, količinu (masu) i porijeklo komunalnog otpada proizvedenog na teritoriji jedinice lokalne samouprave i procjenu vrste i količine (mase) komunalnog otpada koji će se proizvesti po godinama iz planskog perioda iz stava 1 ovog člana i njegovo porijeklo;“.

Poslije tačke 2 dodaju se tri nove tačke koje glase:

„2a) informacije o neuređenim odlagalištima otpada i mjere za njihovu sanaciju ili rekultivaciju i način sprječavanja daljeg odlaganja otpada na tim lokacijama, kao i sanaciju i rekultivaciju privremenog skladišta komunalnog otpada iz člana 78 ovog zakona;

2b) lokacije postojećih postrojenja za preradu građevinskog otpada koji ne sadrži ili nije izložen opasnim materijama (u daljem tekstu: neopasni građevinski otpad) i objekata za zbrinjavanje neopasnog građevinskog otpada i/ili deponije za inertni otpad, odnosno za jedinice lokalne samouprave koje nemaju izgrađena postrojenja za preradu građevinskog otpada i objekte za zbrinjavanje neopasnog građevinskog otpada i/ili deponiju za inertni otpad u skladu sa zakonom, lokaciju za privremeno skladištenje neopasnog građevinskog otpada u skladu sa članom 78a ovog zakona;

2c) način organizovanja i obavljanja poslova upravljanja otpadom sa dijela teritorije jedinice lokalne samouprave koje je zaštićeno područje ili područje morskog dobra;“.

Tačka 3 mijenja se i glasi:

„3) način i program odvojenog sakupljanja i transporta komunalnog i građevinskog otpada iz domaćinstava i od proizvođača koji ne podliježu obavezi donošenja plana upravljanja otpadom, uključujući i kabasti i drugi komunalni i građevinski otpad koji nije moguće odložiti na mjestima predviđenim za odlaganje komunalnog i građevinskog otpada;“.

U tački 5 poslije riječi: „komunalnim otpadom“ stavlja se tačka zarez, a preostali dio teksta briše se.

Tačka 6 mijenja se i glasi:

„6) način odvojenog sakupljanja i mjere za smanjenje količina biološki razgradivog otpada sadržanog u komunalnom otpadu koji se odlaže na deponijama;“.

Poslije stava 6 dodaju se dva nova stava koja glase:

„(7) Nacrt lokalnog plana jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se jednim dijelom nalaze zaštićena područja ili područje morskog dobra dostavlja na mišljenje pravnom licu koje upravlja tim područjem.

(8) Mišljenje iz stava 7 ovog člana daje se u roku od 15 dana od dana prijema nacрта lokalnog plana.“

Dosadašnji stav 7 postaje stav 9.

Član 14

U nazivu člana i u članu 24 poslije riječi „komunalnim“ dodaju se riječi: „i neopasnim građevinskim“.

Član 15

U članu 25 stav 1 riječi: „do 30. juna“ zamjenjuju se riječima: „do 30. novembra“.

St. 4, 5 i 6 mijenjaju se i glase:

„(4) Izvještaje iz stava 3 ovog člana pripremaju organi državne uprave nadležni za poslove zdravlja i veterinarstva i dostavljaju Ministarstvu, najkasnije do 30. aprila tekuće za prethodnu godinu.

(5) Sastavni dio godišnjeg izvještaja iz stava 1 ovog člana čini i izvještaj o sprovođenju plana upravljanja kanalizacionim muljem koji sačinjava Ministarstvo.

(6) Godišnji izvještaj o sprovođenju lokalnog plana usvaja nadležni organ jedinice lokalne samouprave najkasnije do 20. maja tekuće za prethodnu godinu.“

Poslije stava 6 dodaju se dva nova stava koja glase:

“(7) Godišnji izvještaj o sprovođenju lokalnog plana nadležni organ jedinice lokalne samouprave dužan je da dostavi u elektronskoj i pisanoj formi Ministarstvu i Agenciji, najkasnije do 30. juna tekuće za prethodnu godinu.

(8) Bliži sadržaj izvještaja iz st. 1, 3 i 5 ovog člana i način njihovog dostavljanja utvrđuje se propisom Ministarstva.“

Član 16

U članu 26 stav 3 poslije riječi „komunalni“ dodaju se riječi: „i građevinski“.

Član 17

U članu 27 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

“(2) Proizvođač otpada dužan je da u plan upravljanja otpadom unese promjene koje se odnose na podatke iz stava 1 ovog člana, u roku od 30 dana od dana nastanka te promjene.“

Dosadašnji stav 2 postaje stav 3.

Član 18

U članu 28 tačka na kraju stava 1 zamjenjuje se zarezom i dodaju riječi: „u roku od 20 dana od dana podnošenja plana upravljanja otpadom proizvođača otpada.“

U stavu 5 prije alineje 1 dodaje se nova alineja koja glasi:
„–predloženi plan upravljanja otpadom nije sačinjen u skladu sa članom 27 ovog zakona;“
Dosadašnje al. 1 i 2 postaju al. 2 i 3.

Član 19

U članu 31 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„(2) Zabranjeno je privrednom društvu i preduzetniku iz stava 1 ovog člana da preuzima otpad od imaoaca koji ne stvara otpad u toku obavljanja djelatnosti ili aktivnosti.“

U stavu 2 riječ „mjestu“ zamjenjuje se riječju „objektu“, a riječi: „za postrojenja,“ brišu se.

Poslije stava 5 dodaje se novi stav koji glasi:

„(6) Agencija ukida dozvolu iz stava 1 ovog člana i vrši brisanje iz registra izdatih dozvola, ako privredno društvo i preduzetnik iz stava 1 ovog člana ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom.“

Dosadašnji st. 2, 3, 4, 5, 6 i 7 postaju st. 3, 4,5,6, 8 i 9.“

Član 20

U članu 32 stav 1 tačka 2 poslije riječi „količine“ dodaje se riječ „(mase)“ .

U stavu 2 riječi: „uz korišćenje energije“ zamjenjuju se riječju „otpada“, a riječi: „visok nivo energetske efikasnosti“ zamjenjuju se riječima: „nivo energetske efikasnosti utvrđen u podzakonskom aktu iz člana 6 stav 4 ovog zakona, a koji nije manji od 0,65“.

Član 21

U članu 33 stav 2 poslije tačke 1 dodaje se nova tačka koja glasi:

„1a) podatke o identifikaciji postrojenja, odnosno objekta za preradu i/ili odstranjivanje otpada (broj katastarske i urbanističke parcele);“.

U tački 3 riječi: „sa osnovnim hemijskim sastavom“ brišu se.

U tački 4 poslije riječi „količine“ dodaje se riječ „(mase)“.

U stavu 3 poslije tačke 1 dodaje se nova tačka koja glasi:

„1a) upotrebna dozvola za postrojenja, odnosno objekte za preradu i/ili zbrinjavanje otpada izdata u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata;“.

U tački 5 riječi: „zaštite od havarija (udes, požara)“ zamjenjuju se riječima: „za zaštitu i spašavanje u slučaju udesa“.

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„(4) List nepokretnosti i dokaze iz stava 3 tač. 1a i 3 ovog člana Agencija pribavlja po službenoj dužnosti.“

Dosadašnji st. 4, 5 i 6 postaju st. 5, 6 i 7.

Član 22

U članu 36 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„(2) Zabranjeno je privrednom društvu ili preduzetniku iz stava 1 ovog člana da preuzima otpad od imaoaca koji ne stvara otpad u toku obavljanja djelatnosti ili aktivnosti.“

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

“(3) Prilikom obavljanja poslova sakupljanja i/ili transporta otpada u vozilu kojim se vrši transport otpada, privredno društvo ili preduzetnik iz stava 1 ovog člana mora da ima:

- kopiju akta o upisu u registar sakupljača odnosno prevoznika otpada iz člana 39 stav 2 ovog zakona,
- formular o transportu otpada iz člana 44 ovog zakona.“

Dosadašnji st. 2 i 3 postaju st. 3 i 5.

Član 23

U članu 37 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„(3) Privredna društva i preduzetnike Agencija će brisati iz registra sakupljača i/ili prevoznika otpada ako ne ispunjavaju uslove iz člana 36 stav 1 ovog zakona i druge uslove utvrđene ovim zakonom i u slučaju izricanja mjere zabrane rada.“

Dosadašnji st. 3 i 4 postaju st. 4 i 5.

Član 24

U članu 38 stav 2 tačka 2 riječi: „i osnovni hemijski sastav“ brišu se.

Poslije tačke 6 dodaje se nova tačka koja glasi:

„7) polisu osiguranja za slučaj udesa ili štete pričinjene trećim licima ili njihovim stvarima.“

Poslije stava 2 dodaju se dva nova stava koja glase:

„(3) Nakon upisa u registar sakupljača odnosno prevoznika otpada, privredno društvo ili preduzetnik iz člana 36 stav 1 ovog zakona polisu osiguranja iz stava 2 tačka 7 ovog člana godišnje dostavlja Agenciji.

(4) Ako ne dostavi polisu osiguranja u skladu sa stavom 3 ovog člana Agencija će privredno društvo ili preduzetnika brisati iz registra sakupljača i/ili prevoznika otpada.“

U stavu 3 riječi: „odnosno transport otpada“ zamjenjuju se riječima: „odnosno preko čije teritorije će se vršiti transport otpada“.

Dosadašnji stav 3 postaje stav 5.

Član 25

U članu 39 stav 2 riječ „Potvrdu“, zamjenjuje se riječju „Rješenje“, a riječi: „30 dana“ zamjenjuju se riječima: „20 dana“.

Član 26

U članu 40 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„(2) Zabranjeno je privrednom društvu i preduzetniku iz stava 1 ovog člana da preuzima otpad od imaoaca koji ne stvara otpad u toku obavljanja djelatnosti ili aktivnosti.“

Poslije stava 3 dodaju se tri nova stava koja glase:

„(5) Uz zahtjev iz stava 4 ovog člana dostavlja se polisa osiguranja za slučaj udesa ili štete pričinjene trećim licima ili njihovim stvarima.

(6) Nakon upisa u registar trgovaca ili posrednika polisu osiguranja iz stava 5 ovog člana privredno društvo ili preduzetnik iz stava 1 ovog člana godišnje dostavlja Agenciji.

(7) Ako ne dostavi polisu osiguranja u skladu sa stavom 4 ovog člana Agencija će privredno društvo ili preduzetnika brisati iz registra trgovca i posrednika.“

U stavu 5 poslije riječi: „vođenja registra“ dodaju se riječi: „i sadržaj zahtjeva za upis u registar“.

Dosadašnji st. 2, 3, 4 i 5 postaju st. 3,4, 8 i 9.

Član 27

U članu 42 stav 3 briše se.

Član 28

U članu 44 stav 2 mijenja se i glasi:

„(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana:

- evidenciju o neopasnom otpadu radi vođenja godišnje statistike otpada nijesu dužni da vode proizvođači otpada iz stava 1 ovog člana sa manje od deset zaposlenih koji nemaju obavezu izrade plana upravljanja otpadom proizvođača otpada iz člana 26 stav 1 ovog zakona, i

- evidenciju o komunalnom otpadu koji nastaje na teritoriji jedinice lokalne samouprave dužan je da vodi nadležni organ lokalne uprave na osnovu podataka dobijenih od privrednog društva ili preduzetnika koji imaju dozvolu za preradu i/ili zbrinjavanje otpada iz člana 31 ovog zakona i/ili od privrednog društva ili preduzetnika upisanog u registar sakupljača iz člana 37 ovog zakona.“

Stav 7 mijenja se i glasi:

„Imalac otpada iz st. 1 i 3 ovog člana i nadležni organ lokalne uprave iz stava 2 alineja 2 ovog člana, na osnovu podataka iz evidencije o količinama i vrstama otpada, dužni su da pripreme godišnje izvještaje o otpadu koje dostavljaju Agenciji do 1. marta tekuće za prethodnu godinu, a godišnji izvještaj nadležni organ lokalne uprave iz stava 2 alineja 2 ovog člana dužan je da dostavi i nadležnom organu jedinice lokalne samouprave.“

U stavu 9 poslije riječi „sadržaj“ dodaju se riječi: „djelovodnika i“, riječ „njegovog“ zamjenjuje se riječju „njihovog“, a riječi: „st. 6 i 7“ zamjenjuju se riječima: „stava 7“.

Poslije stava 9 dodaje se novi stav koji glasi:

„(10) Metodologija za utvrđivanje sastava i količina (mase) komunalnog otpada na teritoriji jedinice lokalne samouprave uvrđuje se propisom Ministarstva.“

Član 29

U članu 46 stav 3 mijenja se i glasi:

„(3) Privredno društvo ili preduzetnik iz člana 36 stav 1 ovog zakona dužan je da vrši sakupljanje, odnosno prevoz otpada od električnih i elektronskih proizvoda na način koji omogućava sprovođenje postupka pripreme za ponovnu upotrebu i preradu otpadnih komponenti ili cijelih električnih i elektronskih uređaja.“

U stavu 4 riječi: „prerađuje otpad“ zamjenjuju se riječima: „ima dozvolu za preradu otpada“.

St. 6 i 7 mijenjaju se i glase:

„(6) Privredno društvo ili preduzetnik koje sakuplja otpad od električnih i elektronskih proizvoda dužan je da preduzme mjere radi obezbjeđivanja da se iz domaćinstava:

- do 14. avgusta 2021. godine, sakupi najmanje 40% od prosječne godišnje mase električnih i elektronskih proizvoda stavljenih na tržište u posljednje tri godine, i
- poslije 14. avgusta 2023. godine, sakupi najmanje 65% od prosječne godišnje mase električnih i elektronskih proizvoda stavljenih na tržište u posljednje tri godine.

(7) Privredno društvo ili preduzetnik koji vrši obradu otpada od električnih i elektronskih proizvoda dužan je da, do 14. avgusta 2018. godine, preduzme potrebne mjere radi obezbjeđivanja:

- prerade 80% prosječne mase po uređaju i najmanje 75% prosječne mase po uređaju radi ponovne upotrebe ili recikliranja sastavnih djelova i materijala od preuzetog otpada od velikih kućnih aparata i automata;
- prerade najmanje 75% prosječne mase po uređaju i najmanje 65% prosječne mase po uređaju radi ponovne upotrebe ili recikliranja sastavnih djelova i materijala od preuzete otpadne opreme za informacionu tehnologiju (IT) i telekomunikaciju, otpadne opreme za zabavu i otpadnih fotonaponskih panela;
- prerade najmanje 70% prosječne mase po uređaju i najmanje 50% prosječne mase po uređaju radi ponovne upotrebe ili recikliranja sastavnih djelova i materijala od preuzetog otpada od malih kućnih aparata, opreme za osvjetljenje, električnih i elektronskih alata, igračka i opreme za slobodno vrijeme i sport i instrumenata za praćenje i nadzor.“

Poslije stava 7 dodaje se novi stav koji glasi:

„(8) Privredno društvo ili preduzetnik koji vrši obradu otpada od električnih i elektronskih proizvoda dužan je da poslije 14. avgusta 2018. godine, preduzme potrebne mjere radi povećanja svih procenata iz stava 7 ovog člana za najmanje 10%.“

Dosadašnji stav 8 postaje stav 9.

Član 30

U nazivu člana 52 i u članu 52 riječi: „otpadna ulja“ u različitom padežu zamjenjuju se riječima: “otpadna ulja za podmazivanje i tečnosti“ u odgovarajućem padežu.

Član 31

Poslije člana 52 dodaje se novi član koji glasi:

„Otpadna jestiva ulja i masti

Član 52a

(1) Zabranjeno je ispuštanje otpadnih jestivih ulja i masti, koje nastaju pripremom hrane u ugostiteljskim, turističkim i drugim sličnim objektima sa više od 20 sjedećih mjesta, u kanalizacionu mrežu i kontejnere, odnosno posude za sakupljanje otpada, na javne površine i zemljište i/ili u zemljište i vode.

(2) Imalac otpadnog jestivog ulja i masti iz stava 1 ovog člana dužan je da otpadna jestiva ulja i masti sakuplja odvojeno od drugih vrsta otpada.

(3) Imalac otpadnog ulja iz stava 2 ovog člana dužan da sakupljene količine otpadnog jestivog ulja i masti preda privrednom društvu ili preduzetniku koji je upisan u registar sakupljača, odnosno prevoznika otpada ili koji ima dozvolu za preradu i/ili zbrinjavanje otpada.“

Član 32

U članu 54 stav 1 tačka na kraju teksta briše se i dodaju riječi: „u skladu sa članom 14 alineja 2 ovog zakona“.

U stavu 3 riječi: „na zemljištu gradilišta“ zamjenjuju se riječima: „na lokaciji za koju je dobijena građevinska dozvola (gradilište)“.

U stavu 6 riječi: „Investitor izgradnje, rekonstrukcije i uklanjanja“ zamjenjuju se riječima: „Proizvođač građevinskog otpada koji nastaje od“.

U stavu 7 riječi: „investitor izgradnje, rekonstrukcije i uklanjanja objekta“ zamjenjuju se riječima: „proizvođač građevinskog otpada“.

Poslije stava 7 dodaju se dva nova stava koja glase:

„(8) Saglasnost na plan upravljanja građevinskim otpadom iz stava 6 ovog člana daje:

- Agencija, ako građevinsku dozvolu izdaje nadležni organ uprave,
- organ lokalne uprave, ukoliko građevinsku dozvolu izdaje nadležni organ lokalne uprave.

(9) Na plan upravljanja građevinskim otpadom iz stava 7 ovog člana saglasnost daje Agencija.“

Stav 8 mijenja se i glasi:

„(10)Proizvođač građevinskog otpada dužan je da planom upravljanja građevinskim otpadom iz st. 6 i 7 ovog člana utvrdi mjere kojima se obezbjeđuje upravljanje neopasnim građevinskim otpadom na način utvrđen u članu 14 alineja 2 ovog zakona“.

Dosadašnji st. 8 i 9 postaju st. 10 i 11.

Član 33

U nazivu člana i u članu 58 riječ „komunalni“ u različitom padežu briše se.

Član 34

Član 59 mijenja se i glasi:

"Obrada mulja i upotreba obrađenog mulja

Član 59

- (1) Obrada mulja vrši se biološkom, hemijskom ili termičkom obradom, skladištenjem u periodu koji nije kraći od šest mjeseci ili bilo kojim drugim postupkom kojim se smanjuje njegova podložnost fermentaciji i mineralizaciji i otklanja opasnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu.
- (2) Obradeni mulj iz stava 1 ovog člana se, u skladu sa zakonom, može upotrebljavati:
 - 1) u poljoprivredi;
 - 2) na zelenim površinama i parkovima;
 - 3) za potrebe rekultivacije zemljišta, uključujući pošumljavanje goleti;
 - 4) na deponijama kao prekrivni sloj;
 - 5) za potrebe dovođenja zemljišta za posebne namjene, a na osnovu planova o upravljanju otpadom i propisa o uređenju prostora;
 - 6) za povrat energije spaljivanjem i/ili suspaljivanjem u skladu s čl. 65, 66 i 67 ovog zakona;
 - 7) za sanaciju neuređenih odlagališta otpada i drugih sličnih prostora koja treba privesti namjeni.

- (3) Obradu mulja dužan je da vrši privredno društvo ili preduzetnik iz člana 31 ovog zakona (u daljem tekstu: obrađivač mulja).
- (4) Obrađivač mulja dužan je da vodi evidenciju koja naročito sadrži:
 - 1) količinu proizvedenog obrađenog mulja;
 - 2) sastav i karakteristike obrađenog mulja prema izvještaju o rezultatima analiza mulja;
 - 3) način obrade mulja;
 - 4) količinu isporučenog obrađenog mulja;
 - 5) ime i adresu, odnosno naziv i sjedište lica koje koristi obrađeni mulj;
 - 6) lokaciju na kojoj će se obrađeni mulj koristiti.
- (5) Evidenciju iz stava 4 ovog člana vodi proizvođač kanalizacionog mulja ukoliko vrši obradu mulja.
- (6) Obrađivač mulja dužan je da Agenciji i nadležnom organu lokalne uprave na čijoj teritoriji vrši obradu mulja dostavi podatke iz evidencije iz stava 4 ovog člana do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.
- (7) Obrađivač mulja dužan je da licu koje koristi obrađeni mulj dostavi podatke o sastavu i karakteristikama mulja iz stava 4 tačka 2 ovog člana.
- (8) Način ispitivanja i uzorkovanja mulja, sastav i karakteristike obrađenog mulja, sadržaj i metode analize obrađenog mulja, način ispitivanja, odnosno uzorkovanja, sadržaj i metode analize zemljišta i uslove korišćenja obrađenog mulja, utvrđuju se propisom Ministarstva uz saglasnost organa državne uprave nadležnih za poljoprivredu, šumarstvo i energetiku.“.

Član 35

Član 61 mijenja se i glasi:

„Obaveze korisnika obrađenog mulja

Član 61

- (1) Prije upotrebe obrađenog mulja za namjene iz člana 59 stav 2 tač. 1 i 2 ovog zakona korisnik obrađenog mulja dužan je da obezbijedi analizu zemljišta na kojem će se obrađeni mulj koristiti.
- (2) Stručno mišljenje o mogućnosti korišćenja obrađenog mulja daje naučnoistraživačka ustanova koja se bavi pitanjima zemljišta ili drugo pravno lice koje ima odgovarajući kadar, opremu i posjeduje naučnu i informacionu dokumentaciju i koje ovlasti organ državne uprave nadležan sa poslove poljoprivrede, u skladu sa zakonom.
- (3) Korisnik obrađenog mulja dužan je da:
 - vodi evidenciju koja sadrži rezultate analiza obrađenog mulja iz člana 59 stav 4 ovog zakona i analize zemljišta iz stava 1 ovog člana,
 - pripremi godišnji izvještaj o količini obrađenog mulja i lokacijama (katastarska opština i katastarska parcela), na kojima je koristio obrađeni mulj.
- (4) Evidenciju i godišnji izvještaj iz stava 3 ovog člana korisnik obrađenog kanalizacionog mulja dužan je da dostavi Agenciji i nadležnom organu lokalne uprave do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.“.

Član 36

U nazivu člana 63 riječ „ voda" zamjenjuju se riječju "Ministarstva".

U stavu 2 riječi: "voda obezbjeđuje uslove i stara" zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo obezbjeđuje uslove i staraju".

Član 37

Poslije člana 63 dodaje se novi član koji glasi:

„Otpad iz rudarstva Član 63a

- (1) Proizvođač otpada iz rudarstva dužan je da donese plan upravljanja otpadom iz rudarstva i plan za sprječavanje velike nesreće u upravljanju otpadom iz rudarstva.
- (2) Preradu i/ili zbrinjavanje otpada iz rudarstva može da vrši privredno društvo ili preduzetnik ako ima odgovarajuću opremu, objekat i/ili postrojenje za obradu otpada iz rudarstva i potreban broj zaposlenih, na osnovu dozvole za preradu, odnosno zbrinjavanje otpada iz rudarstva.
- (3) Zabranjeno je upravljanje otpadom iz rudarstva na način koji nije u skladu sa planom upravljanja i dozvolom za preradu i/ili zbrinjavanje otpada iz rudarstva, iz st. 1 i 2 ovog člana.
- (4) Dozvolu iz stava 2 ovog člana izdaje Agencija.
- (5) Dozvolom iz stava 2 ovog člana određuje se:
 - kategorija objekta i/ili postrojenja za obradu otpada iz rudarstva,
 - vrsta otpada iz rudarstva koji se obrađuje u objektu i/ili postrojenju iz alineje 1 ovog stava,
 - procijenjena količina otpada iz rudarstva u m³ koja će se obrađivati u objektu i/ili postrojenju iz alineje 1 ovog stava,
 - način obrade otpada iz rudarstva i metode kontrole,
 - postupci nadzora rada i održavanja objekta i/ili postrojenja iz alineje 1 ovog stava,
 - uslovi koje privredno društvo iz stava 2 ovog člana mora da ispuni da bi se moglo pristupiti zatvaranju objekta i/ili postrojenja iz alineje 1 ovog stava, kao i mjere za sprječavanje štetnog uticaja objekta i/ili postrojenja za otpad iz rudarstva na životnu sredinu i zdravlje ljudi nakon zatvaranja.
- (6) Dozvola iz stava 2 ovog člana izdaje se na osnovu zahtjeva, uz koji se prilaže polisa osiguranja za slučaj udesa ili štete pričinjene trećim licima i imovini.
- (7) Agencija vodi registar objekata i/ili postrojenja za otpad iz rudarstva i obezbjeđuje dostupnost podataka iz evidencije zainteresovanoj javnosti.
- (8) Ako je objekat i/ili postrojenje za otpad iz rudarstva kategorije A akumulacija u kojoj je prisutan cijanid, privredno društvo ili preduzetnik iz stava 2 ovog člana dužan je da, koristeći najbolje dostupne tehnologije, obezbijedi da koncentracija lako topivih cijanida u akumulaciji ne prelazi 10 mg/l.
- (9) Uslove, način i postupak obrade otpada iz rudarstva, sadržaj plana upravljanja otpadom iz rudarstva, mjere i postupke za sprječavanje štetnog uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu, i sadržaj plana i izvještavanje u slučaju velike nesreće u upravljanju otpadom iz rudarstva, klasifikaciju, odnosno kategoriju objekata i/ili postrojenja za otpad iz rudarstva i uslove i način zatvaranja objekata i/ili postrojenja za otpad iz rudarstva propisuje organ državne uprave nadležan za poslove eksploatacije mineralnih sirovina uz saglasnost Ministarstva i organa državne uprave nadležnog za poslove zaštite i spašavanja.
- (10) Sadržaj zahtjeva i dokumentaciju potrebnu za izdavanje dozvole za preradu i/ili zbrinjavanje otpada iz rudarstva propisuje Ministarstvo.”

Član 38

U članu 73 stav 2 riječ „fizički“ zamjenjuje se riječju „mehanički“, a riječ „obrađuje“ zamjenjuje se riječju „prerađuje“.

Član 39

U članu 74 stav 1 tač. 3 i 8 riječ „Agenciju“ zamjenjuje se riječima: „ekološkog inspektora“.

Član 40

Član 77 mijenja se i glasi:

- „(1) Otpad se skladišti:
- 1) vremenski ograničeno:
 - tokom sakupljanja ili radi transporta otpada do mjesta obrade na period koji nije duži od godinu dana;
 - na skladištu obrađivača otpada na period koji nije duži od tri godine;
 - 2) vremenski neograničeno u podzemnom skladištu.
- (2) Izuzetno od stava 1 tačka 1 alineja 1 ovog člana, izvoznik opasnog otpada skladišti opasni otpad na period koji nije duži od 18 mjeseci.
- (3) Skladištenje otpada se vrši u skladu sa:
- planom upravljanja otpadom proizvođača otpada;
 - dozvolom za preradu, odnosno zbrinjavanje otpada.
- (4) Otpad se skladišti u objektu koji ima upotrebnu dozvolu izdatu u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata.
- (5) Otvoreni prostor sa čvrstom podlogom i riješenim ispustom za otpadne vode u kome se skladišti otpad mora da ima odobrenje od nadležnog organa lokalne uprave za građenje odnosno postavljanje.
- (6) Bliži uslovi koje treba da ispunjava objekat za skladištenje otpada, način i uslovi skladištenja različitih vrsta otpada utvrđuju se propisom Vlade.
- (7) Ispunjenost uslova utvrđenih propisom iz stava 6 ovog člana utvrđuje Agencija.“

Član 41

U članu 78 stav 3 poslije riječi: „sa područja jedinice lokalne samouprave“, dodaju se riječi: „i subjekta koji upravlja privremenim skladištem“.

St. 7 i 8 brišu se.

Dosadašnji stav 9 postaje stav 7.

Član 42

Poslije člana 78 dodaju se tri nova člana koja glase:

„Privremeno skladištenje neopasnog građevinskog otpada

Član 78a

- (1) Proizvođač građevinskog otpada neopasni građevinski otpad može:
 - predati privrednom društvu ili preduzetniku koji ima dozvolu za preradu i/ili zbrinjavanje građevinskog otpada, ili
 - privremeno skladištiti prije predaje na obradu privrednom društvu ili preduzetniku iz alineje 1 ovog stava.
- (2) Privremeno skladištenje iz stava 1 alineja 2 ovog člana može se vršiti najduže dvije godine od dana prijema neopasnog građevinskog otpada.
- (3) Lokaciju na kojoj će se privremeno skladištiti neopasni građevinski otpad sakupljen sa područja jedinice lokalne samouprave i subjekta koji upravlja privremenim skladištem određuje skupština jedinice lokalne samouprave.

- (4) Skupština jedinice lokalne samouprave može za lokaciju za privremeno skladištenje neopasnog građevinskog otpada odrediti i posebnu zonu u okviru lokacije za privremeno skladištenje komunalnog otpada iz člana 78 stav 3 ovog zakona.
- (5) Lokacija iz stava 3 ovog člana mora da:
 - bude ograđena, kako bi se spriječilo prisustvo neovlašćenih lica i nekontrolisano odlaganje otpada;
 - bude opremljena vagom za mjerenje količine neopasnog građevinskog otpada koji se privremeno skladišti;
 - ima organizovanu čuvarsku službu i službu za prijem otpada;
 - ispunjava i druge uslove radi obezbjeđivanja da privremeno skladištenje ne doprinosi dodatnom ugrožavanju životne sredine.
- (6) Jedinica lokalne samouprave dužna je da obezbijedi vođenje evidencije o prijemu neopasnog građevinskog otpada na lokaciji iz stava 3 ovog člana.
- (7) Evidenciju iz stava 6 ovog člana vodi subjekat koji upravlja privremenim skladištem neopasnog građevinskog otpada.
- (8) Način privremenog skladištenja neopasnog građevinskog otpada iz stava 1 alineja 2 ovog člana i uslove zaštite životne sredine propisuje jedinica lokalne samouprave, uz saglasnost Ministarstva.

Naknada za privremeno skladištenje komunalnog i neopasnog građevinskog otpada **Član 78b**

- (1) Izuzetno od člana 78 stav 2 i člana 78a stav 2 ovog zakona, komunalni, odnosno neopasni građevinski otpad može se privremeno skladištiti na period duži od godinu odnosno dvije godine, pod uslovom da se za komunalni otpad koji je uskladišten duže od godinu dana na lokaciji iz člana 78 stav 3 ovog zakona i za neopasni građevinski otpad koji je uskladišten duže od dvije godine za svaku godinu plaća naknada u iznosu od 10 € po toni komunalnog, odnosno neopasnog građevinskog otpada.
- (2) Naknadu iz stava 1 ovog člana plaća subjekat koji upravlja privremenim skladištem iz člana 78 stav 3, odnosno člana 78a stav 3 ovog zakona.
- (3) Sredstva od naknade iz stava 1 ovog člana prihod su budžeta Crne Gore i mogu se koristiti samo za izgradnju postrojenja za obradu otpada, nabavku opreme i vozila za sakupljanje i transport otpada i sanaciju i rekultivaciju neuređenih odlagališta.
- (4) Način obračuna i plaćanja naknade iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Plan sanacije lokacije za privremeno skladištenje **Član 78 c**

- (1) Subjekt koji upravlja privremenim skladištem iz člana 78 stav 3 i člana 78a stav 3 ovog zakona sačinjava plan sanacije lokacije za privremeno skladištenje komunalnog otpada, odnosno neopasnog građevinskog otpada u roku utvrđenim Državnim planom.
- (2) Plan sanacije lokacije iz stava 1 ovog člana sadrži i održavanje, nadzor i kontrolu sanirane lokacije u trajanju od najmanje tri godine.
- (3) Saglasnost na plan sanacije lokacija iz stava 1 ovog člana daje Agencija u roku od 30 dana od dana dostavljanja plana sanacije na saglasnost.
- (4) Nakon isteka roka za privremeno skladištenje komunalnog, odnosno neopasnog građevinskog otpada subjekat iz stava 1 ovog člana odgovoran je za održavanje, nadzor i kontrolu sanirane lokacije u trajanju od najmanje tri godine.“

Član 43

U članu 85 stav 2 mijenja se i glasi:

„ (2) Posebnu naknadu za upravljanje otpadom iz stava 1 ovog člana plaćaju proizvođači odnosno uvoznici iz člana 11 stav 1 ovog zakona.“

Poslije stava 2 dodaje se pet novih stavova koji glase:

„ (3) Naplatu posebne naknade za upravljanje otpadom vrše organ uprave nadležan za naplatu poreza i organ uprave nadležan za poslove carina na osnovu obračuna koji podnosi proizvođač odnosno uvoznik iz stava 2 ovog člana.

(4) Za proizvode iz člana 11 stav 1 ovog zakona koji se uvoze, obračun i plaćanje posebne naknade vrši se prilikom uvoza sa obračunom i plaćanjem carinskog duga u skladu sa carinskim propisima.

(5) Izuzetno od stava 3 ovog člana, posebna naknada za ambalažu plaća se na osnovu obračuna koji uvoznik vrši tromjesečno.

(6) Proizvođač, odnosno privredno društvo ili preduzetnik koji proizvodi ili unapređuje, odnosno obrađuje ili prodaje proizvod iz člana 11 stav 1 ovog zakona sačinjava obračun posebne naknade koji dostavlja organu uprave nadležnom za naplatu poreza tromjesečno.

(7) Izuzetno od stava 2 ovog člana, posebna naknada za upravljanje otpadom ne plaća se za proizvode iz člana 11 stav 1 ovog zakona koji se uvoze radi prerade ili oplemenjivanja, izvoza, ponovnog izvoza i za proizvode koji su oslobođeni plaćanja carine.“

U stav 4 riječi: „stava 3“ zamjenjuju se riječima: „stava 8“.

Dosadašnji st. 3, 4 i 5 postaju st. 8, 9 i 10.

Član 44

Član 86 mijenja se i glasi: "

- (1) Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona vrše, u okviru nadležnosti utvrđenih ovim zakonom, Ministarstvo, organi državne uprave nadležni za oblast poljoprivrede, šumarstva, energetike, rudarstva, saobraćaja, unutrašnje trgovine, naplatu poreza i carinjenje robe i nadležni organi lokalne uprave.
- (2) Poslove inspekcijuskog nadzora, ekološki inspektor vrši za:
 - opasni otpad,
 - industrijski otpad, uključujući otpad iz neorganskih i organskih hemijskih i termičkih procesa, osim otpada iz rudarstva,
 - posebne vrste otpada, osim kanalizacionog mulja,
 - poslove koji se vrše na lokaciji sanitarne deponije ili privremenog skladišta ili drugog postrojenja u kome se vrši prerada i/ili zbrinjavanje komunalnog i građevinskog otpada za dvije ili više opština.
- (3) Poslove inspekcijuskog nadzora za komunalni i neopasni građevinski otpad vrši komunalni inspektor, osim za poslove iz stava 2 alineja 4 ovog člana.
- (4) Poslove inspekcijuskog nadzora za korišćenje obrađenog kanalizacionog mulja u poljoprivredne svrhe vrši fitosanitarni inspektor.
- (5) Poslove inspekcijuskog nadzora za korišćenje obrađenog kanalizacionog mulja za pošumljavanje goleti vrši inspektor šumarstva.
- (6) Poslove inspekcijuskog nadzora za korišćenje obrađenog kanalizacionog mulja za povrat energije vrši elektroenergetski inspektor.
- (7) Poslove inspekcijuskog nadzora za otpad iz rudarstva vrši inspektor za rudarstvo, geologiju i ugljovodonike.
- (8) Poslove inspekcijuskog nadzora za odlaganje otpada u zoni putnog pojasa vrši saobraćajni inspektor.
- (9) Poslove inspekcijuskog nadzora o postojanju oznake o vrsti i načinu upravljanja otpadom koji nastaje od proizvoda za koji je propisana proširena odgovornost iz člana 11 stav 1 ovog

zakona vrši inspektor nadležan za nadzor tog proizvoda, odnosno grupe proizvoda u pogledu bezbjednosti i usklađenosti sa propisanim zahtjevima. "

Član 45

Poslije člana 88 dodaje se pet novih članova koji glase:

„Ovlašćenje fitosanitarnog inspektora

Član 88a

Pored ovlašćenja utvrđenih Zakonom o inspekcijском nadzoru, fitosanitarni inspektor ima:

- 1) ovlašćenje da kontroliše kvalitet i dozvoljenu upotrebu obrađenog kanalizacionog mulja u poljoprivredi i za zelene površine i parkove i
- 2) dužnost da naredi zabranu korišćenje mulja u poljoprivredne svrhe ukoliko obrađeni kanalizacioni mulj ne odgovara propisanom kvalitetu i ukoliko se ne upotrebljava na način utvrđen zakonom.

Ovlašćenja inspektora šumarstva

Član 88b

Pored ovlašćenja utvrđenih Zakonom o inspekcijском nadzoru, inspektor šumarstva ima:

- 1) ovlašćenje da kontroliše kvalitet i dozvoljenu upotrebu mulja za rekultivaciju zemljišta, uključujući pošumljavanje goleti i upotrebu na deponijama kao završni prekrivni sloj;
- 2) dužnost da naredi zabranu korišćenje mulja za rekultivaciju zemljišta uključujući i pošumljavanje goleti ukoliko obrađeni kanalizacioni mulj ne odgovara propisanom kvalitetu i ukoliko se ne upotrebljava na način utvrđen zakonom.

Ovlašćenja elektroenergetskog inspektora

Član 88c

Pored ovlašćenja utvrđenih Zakonom o inspekcijском nadzoru, elektroenergetski inspektor ima:

- 1) ovlašćenje da kontroliše kvalitet i dozvoljenu upotrebu mulja za povrat energije spaljivanjem i suspaljivanjem u skladu sa čl. 65 do 67 ovog zakona.
- 2) dužnost da naredi zabranu korišćenje mulja za spaljivanje i suspaljivanje iz tačke 1 ovog člana ukoliko obrađeni kanalizacioni mulj ne odgovara propisanom kvalitetu.

Ovlašćenja inspektora za rudarstvo, geologiju i ugljovodonike

Član 88d

- (1) Pored ovlašćenja utvrđenih Zakonom o inspekcijском nadzoru, inspektor za rudarstvo, geologiju i ugljovodonike ima ovlašćenja da kontroliše da li se upravljanje otpadom iz rudarstva vrši u skladu sa planom upravljanja otpadom iz rudarstva i dozvolom za preradu i/ili odstranjivanje otpada iz rudarstva.
- (2) Radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti inspektor za rudarstvo, geologiju i ugljovodonike, pored ovlašćenja iz stava 1 ovog člana, dužan je da subjektu nadzora:
 - naredi zabranu obavljanja poslova upravljanja otpadom iz rudarstva ukoliko se upravljanje otpadom iz rudarstva ne obavlja u skladu sa zakonom;
 - naredi otklanjanje nedostatka u upravljanju otpadom iz rudarstva iz alineje 1 ovog stava.

Ovlašćenje saobraćajnog inspektora

Član 88e

Pored ovlašćenja utvrđenih Zakonom o inspeksijskom nadzoru, saobraćajni inspektor ima ovlašćenje da spriječi odlaganje otpada u zoni putnog pojasa i naredi ukljanjanje odloženog otpada u zoni putnog pojasa.“

Član 46

U članu 90 stav 1 poslije tačke 5 dodaje se nova tačka koja glasi:

„5a) ne pripremaju i ne dostavljaju godišnje izvještaje o otpadu Agenciji do 1. marta tekuće za prethodnu godinu i ne pripremaju i ne dostavljaju izvještaj o komunalnom otpadu nadležnom organu jedinice lokalne samouprave (član 44 stav 7);“

Tačka 6 mijenja se i glasi:

„6) miješa otpadno ulje za podmazivanje i tečnosti tokom sakupljanja ili skladištenja sa drugim opasnim otpadom, uključujući otpad koji sadrži PCB (član 52 stav 6);

Poslije tačke 10 dodaje se nova tačka koja glasi:

„10a) upravlja otpadom iz rudarstva na način koji nije u skladu sa planom upravljanja i dozvolom za preradu i/ili zbrinjavanje otpada iz rudarstva, iz člana 63a st. 1 i 2 (član 63a stav 3);“

Član 47

U članu 91 stav 1 poslije tačke 1 dodaju se tri nove tačke koje glase:

1a) se ne upiše u registar proizvođača i uvoznika koji imaju obavezu proširene odgovornosti (član 11 stav 2 tačka 1);

1b) ne vodi i/ili ne čuva evidencije i/ili ne prijavljuje količine proizvedenih ili uvezenih proizvoda, odnosno opreme u kojima su ti proizvodi ugrađeni (član 11 stav 2 tačka 2);

1c) ne pruža informacije u kojoj mjeri je proizvod pogodan za ponovnu upotrebu ili recikliranje i/ili ne identifikuje reciklirajuće komponente proizvoda i/ili ne označava proizvode oznakom o vrsti i načinu upravljanja otpadom koji nastaje od proizvoda za koji je propisana proširena odgovornost iz člana 11 stav 1 (član 11 stav 2 tačka 5);

U članu 91 stav 1 tačka 4 mijenja se i glasi:

“4) pali otpad na otvorenom prostoru i/ili u zatvorenom prostoru i/ili postrojenjima koja nemaju dozvolu iz člana 3 ovog zakona (član 17 stav 3);“

Poslije tačke 5 dodaje se nova tačka koja glasi:

„5a) u plan upravljanja otpadom ne unese promjene koje se odnose na podatke iz člana 27 stav 1, u roku od 30 dana od dana nastanka te promjene (član 27 stav 2);“

Poslije tačke 9 dodaju se četiri nove tačke koje glase:

9a) preuzima otpad od imaoča koji ne stvara otpad u toku obavljanja djelatnosti ili aktivnosti (član 31 stav 2),

9b) preuzima otpad od imaoča koji ne stvara otpad u toku obavljanja djelatnosti ili aktivnosti (član 36 stav 2),

9c) prilikom obavljanja poslova sakupljanja i/ili transporta otpada u vozilu kojim se vrši transport otpada nema kopiju akta o upisu u registar sakupljača odnosno prevoznika otpada iz člana 39 stav 2 ovog zakona i/ili formular o transportu otpada iz člana 44 ovog zakona (član 36 stav 3),

9d) preuzima otpad od imaoaca koji ne stvara otpad u toku obavljanja djelatnosti ili aktivnosti (član 40 stav 2);“

Poslije tačke 11 dodaje se nova tačka koja glasi:

„11a) otpadne tečnosti od električnih i elektronskih proizvoda ne odvoji i/ili ih ne obradi na način iz člana 52 ovog zakona (član 46 stav 5);“

Tačke 26 i 27 mijenjaju se i glase:

„26) ispušta otpadna ulja za podmazivanje i tečnosti u vode i/ili na zemljište i/ili u zemljište (član 52 stav 1);

27) obradu otpadnih ulja za podmazivanje i tečnosti nastalih tokom procesa proizvodnje ne povjeri privrednom društvu ili preduzetniku koji sakuplja otpadna ulja za podmazivanje i tečnosti, ako nije u mogućnosti da ih obradi u skladu sa članom 52 st.2, 3 i 4 ovog zakona (član 52 stav 5);“

Poslije tačke 27 dodaju se tri nove tačke koje glase:

„27a) ispušta otpadna jestiva ulja i masti, koje nastaju pripremom hrane u ugostiteljskim, turističkim i drugim sličnim objektima sa više od 20 sjedećih mjesta, u kanizacionu mrežu i kontejnere, odnosno posude za sakupljanje otpada, na javne površine i zemljište i/ili u zemljište i vode (član 52a stav 1);

27b) ne sakuplja otpadna jestiva ulja i masti iz člana 52 stav 1 ovog zakona odvojeno od drugih vrsta otpada (član 52a stav 2);

27c) sakupljene količine otpadnog jestivog ulja i masti ne preda privrednom društvu ili preduzetniku koji je upisan u registar sakupljača, odnosno prevoznika otpada ili ne preda privrednom društvu ili preduzetniku koji ima dozvolu za preradu i/ili zbrinjavanje otpada (član 52a stav 3);“

Poslije tačke 39 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

„39a) ne vrši obradu mulja (član 59 stav 3);

39b) ne vodi evidenciju koja naročito sadrži: količinu proizvedenog obrađenog mulja i/ili sastav i karakteristike obrađenog mulja prema izvještaju o rezultatima analiza mulja i/ili način obrade mulja i/ili količinu isporučenog obrađenog mulja i/ili ime i adresu, odnosno naziv i sjedište lica koje koristi obrađeni mulj i/ili lokaciju na kojoj će se obrađeni mulj koristiti (član 59 stav 4);“

Poslije tačke 46 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

„46a) prije upotrebe obrađenog mulja u poljoprivredi i/ili na zelenim površinama i/ili parkovima ne obezbijedi analizu zemljišta na kojem će se obrađeni mulj koristiti (član 61 stav 1);

46b) evidenciju i/ili godišnji izvještaj iz člana 61 stava 3 ne dostavi Agenciji i nadležnom organu lokalne uprave do 31. marta tekuće za prethodnu godinu (član 61 stav 4);“

Tačke 55 i 56 se mijenju i glase:

„55) otpad skladišti vremenski ograničeno tokom sakupljanja ili radi transporta otpada do mjesta obrade na period koji je duži od godinu dana (član 77 stav 1 tačka 1 alineja 1);

56) otpad skladišti vremenski ograničeno na skladištu obrađivača otpada na period koji je duži od tri godine (član 77 stav 1 tačka 1 alineja 2);“

Poslije tačke 56 dodaju se tri nove tačke koje glase:

„56a) skladišti opasni otpad na period koji je duži od 18 mjeseci (član 77 stav 2);

56b) otpad skladišti u objektu koji nema upotrebnu dozvolu izdatu u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata (član 77 stav 4);
56c) otvoreni prostor sa čvrstom podlogom i riješenim ispustom za otpadne vode u kome se skladišti otpad nema odobrenje od nadležnog organa lokalne uprave za građenje odnosno postavljanje (član 77 stav 5);“

U članu 91 stav 4 poslije broja „26“, dodaje se broj „27a,“.

Član 48

Poslije člana 91 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 91a

„(1) Novčanom kaznom od 30 eura do 2.000 eura kazniće se za prekršaj odgovorno lice u jedinici lokalne samouprave, ako:

- 1) lokalni plan, radi ocjene usaglašenosti sa Državnim planom, ne dostavi na saglasnost Ministarstvu (član 23 stav 4);
- 2) godišnji izvještaj o sprovođenju lokalnog plana ne dostavi u elektronskoj i pisanoj formi Ministarstvu i Agenciji, najkasnije do 30. juna tekuće za prethodnu godinu (član 25 stav 7);
- 3) izuzetno od člana 44 stav 1 ne vodi evidenciju o komunalnom otpadu koji nastaje na teritoriji jedinice lokalne samouprave na osnovu podataka dobijenih od privrednog društva ili preduzetnika koji imaju dozvolu za preradu i/ili zbrinjavanje otpada iz člana 31 i/ili od privrednog društva ili preduzetnika upisanog u registar sakupljača iz člana 37 ovog zakona (član 44 stav 2 alineja 2).“
- 4) lokacija iz člana 78 stava 3 ne bude ograđena, kako bi se spriječilo prisustvo neovlašćenih lica, domaćih i divljih životinja i nekontrolisano odlaganje otpada i/ili ne bude opremljena vagom za mjerenje količine otpada koji se privremeno skladišti i/ili nema organizovanu čuvarsku službu i službu za prijem otpada i održavanje privremenog skladišta (član 78 stav 4 al. 1, 2 i 3);
- 5) lokacija iz člana 78a stava 3 ne bude ograđena, kako bi se spriječilo prisustvo neovlašćenih lica, domaćih i divljih životinja i nekontrolisano odlaganje otpada i/ili ne bude opremljena vagom za mjerenje količine neopasnog građevinskog otpada koji se privremeno skladišti i/ili nema organizovanu čuvarsku službu i službu za prijem otpada (član 78a stav 5 al. 1, 2 i 3).“
- 6) subjekat koji upravlja privremenim skladištem neopasnog građevinskog otpada ne vodi evidenciju o prijemu neopasnog građevinskog otpada iz člana 78a stav 6 (član 78a stav 7).“

Član 49

Čl. 96 i 97 brišu se.

Član 50

Poslije člana 98 dodaju se tri nova člana koja glase:

„Član 98a

Lokacija na kojoj se privremeno skladišti komunalni otpad sakupljen sa područja jedinice lokalne samouprave urediće se u skladu sa članom 78ovog zakona u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona.

Lokacija na kojoj se privremeno skladišti neopasni građevinski otpad sakupljen sa područja jedinice lokalne samouprave urediće se u skladu sa članom 78a ovog zakona u roku od devet mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona.

Privremeno skladištenje komunalnog otpada iz čl. 78 i 78a ovog zakona vršiće se u roku utvrđenim Državnim planom.

Član 98b

- (1) Ponovna upotreba i reciklaža papira, metala, plastike i stakla u procentima iz člana 14 ovog zakona mora se dostići do 2020. godine.
- (2) Cilj iz člana 14 alineja 1 ovog zakona ostvaruje se na način što će se za ponovnu upotrebu i recikliranje pripremiti najmanje:
 - 25% otpadnog materijala do 31.decembra 2017. godine;
 - 35% otpadnog materijala do 31.decembra 2018. godine;
 - 45% otpadnog materijala do 31.decembra 2019. godine;
 - 50% otpadnog materijala do 31.decembra 2020. godine.
- (3) Cilj iz člana 14 alineja 2 ovog zakona imalac neopasnog građevinskog otpada ostvariće na način što će se za ponovnu upotrebu i recikliranje pripremiti najmanje:
 - 10% proizvedenog neopasnog građevinskog otpada do 31.decembra 2017. godine;
 - 30% proizvedenog neopasnog građevinskog otpada do 31.decembra 2018. godine;
 - 50% proizvedenog neopasnog građevinskog otpada do 31.decembra 2019. godine;
 - 70% proizvedenog neopasnog građevinskog otpada do 31.decembra 2020. godine.
- (4) Radi dostizanja nivoa količina biološko razgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na deponiju iz člana 20 stav 1 ovog zakona, procentualni nivo količina biološko razgradivog otpada u iznosu od:
 - 75% od ukupne mase biološko razgradivog otpada proizvedenog u 2010. godini mora se dostići najkasnije do 2018. godine;
 - 50% od ukupne mase biološko razgradivog otpada proizvedenog u 2010. godini mora se dostići najkasnije do 2021. godine;
 - 35% od ukupne mase biološko razgradivog otpada proizvedenog u 2010. godini mora se dostići najkasnije do 2025. godine.

Član 98c

- (1) Nadležni organ lokalne uprave dužan je da, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, izvrši popis neuređenih odlagališta komunalnog otpada na svom području i u roku od godinu dana sačini program sanacije tih odlagališta i uvrsti ga u lokalni plan iz člana 23 ovog zakona.
- (2) Lokacije koje ne ispunjavaju uslove utvrđene ovim zakonom, na kojima je u skladu sa odlukama nadležnog organa jedinice lokalne samouprave vršeno odlaganje otpada, jedinice lokalne samouprave su dužne da saniraju i rekultivšu u roku utvrđenim Državnim planom.
- (3) Jedinice lokalne samouprave dužne su da, za lokacije iz stava 2 ovog člana koje imaju 100 do 1000 m³ otpada urade plan sanacije, odnosno projekat sanacije za lokacije preko 1000 m³ otpada.“.

Član 51

Poslije člana 100 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 100a

Podzakonski akti za donošenje ovog zakona donijeće se u roku od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

Član 52

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore.“

OBRAZLOŽENJE

I USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom sadržan je u odredbi člana 16 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je predviđeno da se zakonom uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru.

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

U cilju usklađivanja zakonodavstva Crne Gore sa zakonodavstvom EU u oblasti upravljanja otpadom shodno sugestijama sa Eksplanatornog skrininga, marta 2013. godine, kao i potrebi efikasnije implementacije Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni list CG", broj 64/11), Ministarstvo održivog razvoja i turizma je u okviru svojih nadležnosti pokrenulo proceduru izrade Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom.

Usklađivanja sa EU zakonodavstvom potrebno je zbog sljedećeg:

- direktivom 2002/96/EC o otpadu od električne i elektronske opreme bile su propisane obaveze privrednim društvima i preduzetnicima koji sakupljaju otpad od električnih i elektronskih proizvoda iz domaćinstava da preduzmu mjere radi obezbjeđivanja da se na godišnjem nivou sakupi prosječno 4kg po stanovniku otpada od navedenih proizvoda. Ova obaveza je novom direktivom 2012/19/EU promijenjena na način da je potrebno sakupiti od 40-45%, odnosno 65% od prosječne godišnje mase električnih i elektronskih proizvoda datih na tržište u posljednje tri godine do 2016, odnosno do 2019. godine. Shodno ovoj direktivi navedeni rokovi države članice mogu da odlože tako da krajnji rok bude 14. avgust 2021. godine;
- s obzirom na to, da u našem zakonodavstvu do sad nije transponovana direktiva 2011/65/EU (ROHS direktiva) o ograničavanju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi, koja je izmijenjena i dopunjena direktivom 2012/50/EU, bilo je potrebno da se definiše pravni osnov kako bi se u najskorije vrijeme zabranilo stavljanje na tržište EE opreme koja sadrži olovo, živu, kadmijum, šestovalentni hrom, polibromni bifenil (PBB) i polibromni difenil etri (PBDE);
- direktiva 2006/21/EZ o upravljanju otpadom od djelatnosti vađenja mineralnih sirovina (Direktiva o rudarskom otpadu) nije transponovana u naše zakonodavstvo;
- kako organizovanje sistema sakupljanja posebnih vrsta otpada (baterija i akumulatora, EE opreme, vozila i ambalaže) na način da se odredi koncesionar nije se pokazao odgovarajućim, ukazala se potreba nalaženja drugačijeg modela.

Pored navedenih razloga, Zakon o upravljanju otpadom bilo je potrebno dopuniti u dijelu koji se odnosi na upravljanje otpadnim jestivim uljima, kanalizacionim muljem i neopasnim građevinskim otpadom, a shodno navedenom utvrditi odgovarajuće odredbe koje se odnose na zabrane i kazne.

Predlog zakona o upravljanju otpadom ima za cilj: uspostavljanje, održavanje i unaprijeđivanje jedinstvenog sistema upravljanja otpadom na teritoriji Crne Gore.

III USAGLAŠENOST SA EVROPSKIM ZAKONODAVSTVOM I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

U ovom trenutku u Evropskoj uniji postoji 14 propisa, prije svega direktiva kojima se uređuje upravljanje otpadom. Njima se propisuju: standardi za sakupljanje, preradu i zbrinjavanje otpada; zahtjevi vezani za proširenu odgovornost proizvođača proizvoda iz kojih nastaje otpad; zahtjevi vezani za hijerarhiju postupanja obrade otpada i obaveze finansiranja upravljanja otpadom u smislu "proizvođač otpada plaća".

Prilikom izrade Predloga ovog zakona o upravljanju otpadom uzeti su u obzir sljedeći pravni akti Evropske Unije:

1. Direktiva o otpadu 2008/98/EZ kojom je definisana hijerarhija upravljanja otpadom i postavljeni ciljevi vezani za reciklažu otpada, tzv. Okvirna direktiva o otpadu;
2. Direktiva Savjeta 1994/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu, dopunjena Direktivom 2004/12/EZ i Direktivom 2005/20/EZ;
3. Direktiva Savjeta 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima dopunjena Direktivama 2008/12/EZ i 2008/103/EZ;
4. Direktiva 2002/96/EZ o otpadu od električne i elektronske opreme, dopunjena Direktivom 2008/34/EZ i 2012/19/EU;
5. Direktiva Savjeta 2000/53/EZ o istrošenim vozilima, dopunjena Direktivom 2008/33/EZ i Direktiva 2005/64/EZ dopunjena Direktivom 2009/1/EZ;
6. Direktiva 2002/95/EZ o ograničavanju korišćenja nekih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi;
7. Direktiva 87/217/EPZ o sprječavanju i smanjivanju zagađivanja životne sredine azbestom;
8. Direktiva 1996/59/EZ o zbrinjavanju PCB i PCT;
9. Direktiva 1999/31/EZ o deponijama;
10. Direktiva 2010/75/EZ o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine – spaljivanje otpada;
11. Uredba 1013/2006/EZ o prekograničnom kretanju otpada;
12. Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 2006/21/EZ o upravljanju otpadom iz rudarske industrije koja dopunjuje Direktivu 2004/35/EZ i
13. Direktiva 2011/65/EU (ROHS direktiva) o ograničavanju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi.

U zakonodavstvo Crne Gore se ovim predlogom zakona ne prenose odredbe iz Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta 2002/59/EZ o otpadu sa brodova.

IV OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

U članu 2 važećeg zakona je navedeno da se njegove odredbe odnose na otpad iz rudarstva.

U članu 3 važećeg zakona su izmijenjena i dopunjena pojedina značenja izraza, a u članu 10 stav 3 važećeg zakona je propisano da se obaveze iz stava 2 ovog člana ne odnosi se na izvornog proizvođača komunalnog otpada u domaćinstvima.

U cilju efikasnije implementacije odredbi koje se odnose na proširenu odgovornost proizvođača i uvoznika izmijenjen je član 11 i dodat novi član 11a.

U članu 13 važećeg zakona navedeno je da je obavezno odvojeno sakupljanje komunalnog otpada, a u članu 14 važećeg zakona preciznije je definisana norma koja se odnosi na date procenete.

U članu 17 stav 3 važećeg zakona propisano je da je zabranjeno paljenje otpada i na zatvorenom prostoru i postrojenjima, koje ne ispunjavaju uslove utvrđene zakonom.

U članovima 18, 19, 23 i 25 važećeg zakona urađene su izmjene u dijelu koje se odnose na preciznije definisanje i dopune pojedinih normi u ovom zakonu.

U članu 22 i 24 važećeg zakona brisana je riječ komunalni za kanalizacioni mulj imajući u vidu da je kanalizacioni mulj definisan u značenju izraza.

U članu 27 važećeg zakona je navedeno da je proizvođač otpada dužan da u plan upravljanja otpadom unese izmjene u roku od 30 dana od dana nastanka izmjene.

U članu 28 važećeg zakona je propisano da Agencija za zaštitu životne sredine daje saglasnost u roku od 20 dana od dana podnošenja plana upravljanja otpadom proizvođača otpada.

U članu 31 važećeg zakona je propisano da je zabranjeno da privredno društvo preuzima otpad od imaoaca koji ne stvara otpad u toku obavljanja djelatnosti ili svoje aktivnosti.

U članu 32 važećeg zakona propisan je nivo energetske efikasnosti za postrojenja za spaljivanje i/ili suspaljivanje.

U članu 33 važećeg zakona propisano je da je upotrebna dozvola neophodna za postrojenja, odnosno objekte za preradu i/ili zbrinjavanje otpada.

U članu 36 važećeg zakona propisano je da je zabranjeno da privredno društvo ili preduzetnik preuzima otpada od imaoaca koji ne stvara otpad u toku obavljanja djelatnosti ili svoje aktivnosti.

U članu 37 važećeg zakona je propisano da će privredna društva i preduzetnike Agencija brisati iz registra sakupljača i/ili prevoznika otpada ako ne ispunjava uslove u skladu sa ovim zakonom.

U članu 38 važećeg zakona je propisano da u slučaju nedostavljanja polise osiguranja pokrenuće se postupak za brisanje iz registra sakupljača i/ili prevoznika otpada.

U članu 39 stav 2 važećeg zakona propisan je smanjen je rok za dobijanja rješenja o upisu u registar sakupljača, odnosno prevoznika sa 30 dana na 20 dana.

U članu 40 važećeg zakona propisano je da je zabranjeno da privredno društvo preuzima otpad od imaoaca koji ne stvara otpad u toku obavljanja djelatnosti ili svoje aktivnosti.

U članu 42 stav 3 se briše koji propisuje da su jedinice lokalne samouprave dužne su da selektivno sakupljanje otpada organizuju do 2015. godine.

U članu 44 važećeg zakona navedeno je da se metodologija za utvrđivanje sastava i količina komunalnog otpada na teritoriji jedinice lokalne samouprave uvrđuje propisom Ministarstva.

U članu 46 propisano je da privredno društvo ili preduzetnik koji vrši obradu otpada od električnih i elektronskih proizvoda dužan je da, poslije 14. avgusta 2018. godine, preduzme potrebne mjere radi povišenja svih postotaka iz stava 7 ovog člana za najmanje 10%.

U člana 52 važećeg zakona umjesto riječi: „otpadna ulja“ zamjenjuju se riječima: “otpadna ulja za podmazivanje i tečnosti“, a nakon člana 52 slijedi novi član koji se odnosi na otpadna jestiva ulja i masti.

U članu 54 važećeg zakona propisano je da na plan upravljanja građevinskim otpadom saglasnost izdaje Agencija.

U članovima od 58 do 61 važećeg zakona navedeno je da se obrađeni kanalizacioni mulj može upotrebljavati i kao prekrivka na deponijama.

U članu 63 važećeg zakona su navedene nadležnosti Ministarstva i organa državne uprave za poslove zdravlja i veterinarstva i poslije člana 63 dodaje se novi član koji se odnosi na otpad iz rudarstva.

U članu 74 stav 1 tač. 3 i 8 važećeg zakona umjesto Agenciju rukovodioc deponije obavještava ekološkog inspektora o promjenama na deponiji.

U članu 77 je propisano da se otpad skladišti vremenski ograničeno i neograničeno.

Nakon člana 78 važećeg zakona slijedi novi član koji se odnosi na privremeno skladištenje neopasnog građevinskog otpada, naknade za privremeno skladištenje otpada i plan sanacije lokacije za privremeno skladištenje otpada.

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona vrše, u okviru nadležnosti utvrđenih ovim zakonom, Ministarstvo, organi državne uprave nadležni za oblast poljoprivrede, šumarstva, energetike, rudarstva, saobraćaja, unutrašnje trgovine, naplatu poreza i carinjenje robe i nadležni organi lokalne uprave

U ovom poglavlju utvrđena su ovlašćenja i obaveze: ekološkog, komunalnog, fitosanitarnog, elektroenergetskog, saobraćajnog, veterinarskog, vodoprivrednog, inspektora šumarstva, inspektora za rudarstvo, geologiju i ugljovodonike.

U kaznenim odredbama propisani su prekršaji i visina novčanih kazni za: pravno lice, odgovorno lice u pravnom licu, preduzetnika i fizičko lice.

Odredbe članova poglavlja prelaznih i završnih odredaba odnose se na: rokove za donošenja podzakonskih akata za sprovođenje ovog predloga zakona, kao i za usklađivanje poslovanja privrednih društava i preduzetnika sa ovim predlogom zakona. Takođe utvrđeni su rokovi za donošenje Državnog plana, lokalnih planova i planova proizvođača otpada, lokacija na kojoj će se privremeno skladištiti komunalni otpad. Propisani su i rokovi za ostvarivanje ciljeva koji se odnose na ponovnu upotrebu i recikliranje papira, metala, plastike, stakla i neopasnog građevinskog otpada, nivoa količina biološko razgradivog komunalnog otpada, otpadnog PCB i opreme koja sadrži PCB, privrednih društava i preduzetnika koji vrše izvoz neopasnog otpada, popisa neuređenih odlagališta i planova sanacije.

V SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA

Ukupan finansijski uticaj primjene ovog zakona na javnu potrošnju, dat je u Izvještaju o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa.

PREGLED ČLANOVA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM ("SLUŽBENI LIST CRNE GORE", BROJ 64/11) KOJI SE MIJENJAJU

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

- (1) Ovim zakonom uređuju se vrste i klasifikacija otpada, planiranje, uslovi i način upravljanja otpadom i druga pitanja od značaja za upravljanje otpadom.
- (2) Upravljanje otpadom je sprječavanje nastanka, smanjenje količina otpada ili ponovna upotreba otpada i sakupljanje, transport, prerada i odstranjivanje otpada, nadzor nad tim postupcima i naknadno održavanje deponija, uključujući i aktivnosti trgovca i posrednika otpadom.

Izuzeci od primjene

Član 2

Ovaj zakon ne primjenjuje se na:

- 1) gasovite materije koje se emituju u vazduh;
- 2) zemljište, uključujući neiskopano kontaminirano zemljište i građevinske objekte trajno povezane sa zemljom;
- 3) nekontaminirano zemljište i druge materijale iskopane izvođenjem građevinskih radova, ako se taj materijal koristi za građevinske svrhe, u svom prirodnom obliku na gradilištu na kojem je iskopan;
- 4) radioaktivni otpad;
- 5) deaktivirane, odnosno delaborisane eksplozive;
- 6) slamu i druge neopasne poljoprivredne ili šumske materijale, koji se nalaze u prirodi i koji se koriste u poljoprivredi, šumarstvu ili za proizvodnju energije na način kojim se ne utiče negativno na životnu sredinu i zdravlje ljudi;
- 7) sedimente koji se premještaju unutar površinskih voda, radi upravljanja vodama i vodotocima, sprječavanja poplava ili ublažavanja posljedica poplava, suša ili regeneracije zemljišta, ako se dokaže da su ti sedimenti bezopasni;
- 8) električne i elektronske proizvode koji se koriste za potrebe naoružanja, municije i drugih predmeta neophodnih za odbranu i bezbjednost Crne Gore;
- 9) baterije i akumulatore koje se koriste za potrebe naoružanja, municije i drugih predmeta neophodnih za odbranu i bezbjednost Crne Gore;
- 10) otpadne vode, otpad iz rudarstva, otpad koji nastaje na plovnim objektima, sporedne proizvode (nus proizvodi) životinjskog porijekla, uključujući prerađene proizvode životinjskog porijekla, osim onih namijenjenih spaljivanju, odlaganju na deponiji ili upotrebi u postrojenjima na biogas ili kompost, leševe uginulih životinja, uključujući životinje usmrćene radi suzbijanja epizootija i fekalne materije, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Značenje izraza

Član 3

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

- 1) biološko razgradivi otpad je otpad koji je pogodan za anaerobnu ili aerobnu razgradnju (biootpad, papir i karton);

- 2) biomasa je biljni materijal nastao iz poljoprivrede ili šumarstva i prehrambene industrije, koji se koristi za grijanje ili u industrijskom procesu; vlaknasti biljni otpad iz proizvodnje primarne celuloze i papira iz celuloze ako se spaljuje na mjestu proizvodnje i ako se toplota dobijena spaljivanjem koristi za grijanje ili u industrijskom procesu; otpad od plute; drveni otpad, osim drvnog otpada koji sadrži halogene organske materije ili teške metale koji nastaju upotrebom proizvoda za zaštitu drveta ili premaza i koji naročito uključuje drveni otpad koji potiče od građevinskog otpada ili otpada nastalog rušenjem;
- 3) biootpad je biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrane i drugi otpad koji nastaje u domaćinstvima, ugostiteljskim i maloprodajnim objektima i sličan otpad iz objekata namijenjenih za proizvodnju prehrambenih proizvoda;
- 4) deponija je mjesto čija je primarna funkcija odlaganje otpada na površini ili ispod površine zemlje, uključujući: interna mjesta za odlaganje (deponija na kojoj proizvođač odlaže sopstveni otpad na mjestu nastanka) i stalna mjesta koja se koriste za privremeno skladištenje otpada, osim transfer stanica i mjesta za skladištenje otpada prije njegove obrade za period do tri godine ili skladištenje otpada prije odstranjivanja za period do jedne godine;
- 5) distributer proizvoda je privredno društvo ili preduzetnik koje obezbjeđuje proizvode radi stavljanja u promet ili davanja na korišćenje krajnjem korisniku;
- 6) energetska prerada otpada je korišćenje otpada kao goriva ili na drugi način za proizvodnju energije;
- 7) građevinski otpad je otpad koji nastaje prilikom izgradnje, održavanja i rušenja građevinskih objekata;
- 8) imalac otpada je proizvođač otpada ili pravno ili fizičko lice koje posjeduje otpad;
- 9) industrijski otpad je otpad koji nastaje u proizvodnim procesima u industriji i zanatstvu, a razlikuje se od komunalnog otpada po svom sastavu i karakteristikama;
- 10) inertni otpad je neopasan otpad kod kojeg nije moguće izazvati značajnu fizičku, hemijsku ili biološku promjenu, ne rastvara se, ne sagorijeva, nije biorazgradiv, ne zagađuje životnu sredinu, ne ugrožava zdravlje ljudi i čije ocedne vode u kontaktu sa drugim materijama ne izazivaju reakcije i ekotoksično ne ugrožavaju kvalitet površinske ili podzemne vode;
- 11) izvorni proizvođač otpada je svako lice čijom aktivnošću nastaje otpad;
- 12) kanalizacioni mulj je otpad koji nastaje prilikom tretmana komunalnih otpadnih voda u uređajima za prečišćavanje;
- 13) katalog otpada je popis otpada prema svojstvima i mjestu nastanka, razvrstan na grupe, podgrupe i vrste otpada sa djelatnostima čijim obavljanjem se proizvodi otpad;
- 14) komercijalna otpadna ambalaža je otpad od primarne, sekundarne i tercijalne ambalaže koji nastaje u procesu proizvodnje, maloprodaje, uslužnim i drugim djelatnostima, kao i obavljanjem poslova u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu, saobraćaju i turizmu;
- 15) komunalna otpadna ambalaža je otpad od primarne i sekundarne ambalaže koji nastaje u domaćinstvima (kućni otpad), industriji, zanatskim i uslužnim djelatnostima, kao i drugim djelatnostima i javnom sektoru, a sličan je otpadu iz domaćinstava u pogledu prirode, mjesta nastanka i sastava;
- 16) komunalni otpad je otpad nastao u domaćinstvima ili prilikom obavljanja djelatnosti koji je po svojstvima sličan otpadu nastalom u domaćinstvima;
- 17) medicinski otpad je otpad koji nastaje pružanjem zdravstvenih usluga i vršenjem naučnih istraživanja i eksperimenata u oblasti medicine;
- 18) miješani komunalni otpad je otpad iz domaćinstva preostao nakon odvajanja pojedinih frakcija komunalnog otpada za koji je predviđena mogućnost selektivnog sakupljanja;
- 19) najbolje dostupne tehnike (BAT) su najdjelotvornije i najmodernije faze u razvoju aktivnosti i načinu njihovog obavljanja, koje omogućavaju pogodniju primjenu određenih tehnika za zadovoljavanje graničnih vrijednosti emisija, propisanih u cilju sprječavanja, odnosno smanjenja emisija i njihovog uticaja na životnu sredinu kao cjelinu, s tim što:

- najbolje podrazumijeva najefikasniji učinak u postizanju visokog nivoa zaštite životne sredine,
 - dostupne podrazumijeva tehniku razvijenu do stepena koji omogućava primjenu u određenom sektoru industrije, pod ekonomski i tehnički prihvatljivim uslovima, uključujući troškove i koristi, ako je pod uobičajenim uslovima dostupna operateru,
 - tehnike podrazumijevaju način na koji je postrojenje projektovano, izgrađeno, održavano, na koji funkcioniše i stavlja se van pogona ili zatvara, uključujući i tehnologiju koja se koristi;
- 20) neopasni otpad je otpad koji po sastavu i svojstvima nema neku od karakteristika opasnog otpada;
 - 21) obrada otpada je postupak prerade i/ili odstranjivanje otpada, uključujući pripremu prije prerade i/ili odstranjivanja;
 - 22) odlaganje otpada je jedan od postupaka odstranjivanja;
 - 23) odstranjivanje otpada je postupak obrade koji nije prerada, čak i u slučaju da se tim postupkom kao sekundarna posljedica dobija materija ili energija;
 - 24) odvojeno sakupljanje otpada (selekcija) je sakupljanje otpada na način da se otpad u postupcima upravljanja otpadom drži odvojeno prema tipu i svojstvu kako bi se olakšala posebna obrada;
 - 25) opasni otpad je otpad koji sadrži elemente ili jedinjenja koja imaju jedno ili više od sljedećih opasnih svojstava: eksplozivnost, reaktivnost, zapaljivost, nadražljivost, štetnost, toksičnost, infektivnost, kancerogenost, korozivnost, mutagenost, teratogenost, ekotoksičnost, svojstvo nagrizanja i svojstvo otpuštanja otrovnih gasova hemijskom ili biološkom reakcijom i osjetljivost/razdražljivost, kao i otpad iz kojeg, nakon odlaganja, može nastati druga materija koja ima neko od opasnih svojstava;
 - 26) organsko recikliranje je postupak aerobne (kompostiranje) ili anaerobne prerade biološki razgradivog otpada;
 - 27) otpad je svaka materija ili predmet koju je imalac odbacio, namjerava da odbaci ili je dužan da odbaci u skladu sa zakonom;
 - 28) otpad od električnih i elektronskih proizvoda su električni i elektronski proizvodi koji su otpad uključujući i sve sastavne djelove, komponente, podsklopove i potrošni materijal koji su dio proizvoda u vrijeme odbacivanja;
 - 29) otpadna ambalaža je ambalaža ili ambalažni materijal koje su otpad, osim ostataka materijala koji nastaju prilikom izrade ambalaže;
 - 30) otpadna ulja su mineralna i sintetička maziva ili industrijska ulja koja se ne mogu koristiti za prvobitnu namjenu, naročito ulja iz motora sa unutrašnjim sagorijevanjem, ulja za mjenjač, ulja za turbine, ulja za hidrauliku i druga maziva i industrijska ulja;
 - 31) otpadno vozilo je vozilo koje se smatra otpadom, napušteno vozilo ili vozilo koje se ne može koristiti za osnovnu namjenu;
 - 32) otpadne baterije i akumulatori su odbačene, istrošene ili oštećene baterije i akumulatori koji se ne mogu koristiti;
 - 33) otpadne gume, odnosno pneumatici su gume čiji je rok upotrebe istekao ili su istrošene ili odbačene zbog oštećenja ili drugih razloga;
 - 34) PCB su polihlorovani bifenili (PCB), polihlorovani terfenili (PCT), monometiltetrahlorodifenilmetani, monometil-dihlorodifenilmetani, monometil-dibromodifenilmetani ili bilo koja smjesa koja sadrži neku od ovih materija u koncentraciji većoj od 0,005% masenog udjela, uključujući uređaje, objekte, materijale ili tečnosti koje sadrže, sastoje se ili su kontaminirani PCB-om;
 - 35) podzemno skladište je mjesto za odlaganje otpada u dubokoj geološkoj šupljini kao što su bivši rudnici soli ili kalijuma;
 - 36) ponovna upotreba je postupak kojim se proizvodi ili djelovi proizvoda koji nijesu otpad ponovo upotrebljavaju za istu svrhu za koju su izvorno stvoreni;

- 37) posebne vrste otpada su: otpad od električnih i elektronskih proizvoda, otpadna vozila, otpadne gume, otpadne baterije i akumulatori, otpadna ulja, otpadna ambalaža, građevinski otpad, otpad koji sadrži azbest, PCB otpad, kanalizacioni mulj, medicinski i veterinarski otpad;
- 38) posrednik je privredno društvo ili preduzetnik koje organizuje preradu ili odstranjivanje otpada u tuđe ime, uključujući posrednike koji otpad ne preuzimaju u fizički posjed;
- 39) postrojenje je stacionarna ili mobilna tehnička jedinica, koje sa građevinskim dijelom čini tehnološku cjelinu za skladištenje, preradu ili odstranjivanje otpada;
- 40) prerada otpada je postupak za dobijanje materijala ili proizvoda koji se koristi kao sirovina ili postupak pripreme otpada za dobijanje tog materijala ili proizvoda u postrojenju za preradu ili širem proizvodnom smislu;
- 41) prevoznik je privredno društvo ili preduzetnik koji obavlja transport otpada;
- 42) priprema za ponovnu upotrebu otpada su postupci prerade, kao što su provjera, čišćenje ili popravke, kojima se proizvodi ili dijelovi proizvoda, koji su postali otpad, pripremaju za ponovnu upotrebu bez sprovođenja nekog drugog prethodnog postupka;
- 43) privremeno skladištenje otpada je skladištenje otpada za najduže godinu dana na mjestima gdje je otpad proizveden ili skladištenje radi sakupljanja otpada ili transporta do mjesta obrade otpada;
- 44) proizvođač otpada je izvorni proizvođač otpada ili svako lice koje obavlja prethodnu obradu, miješanje ili druge postupke kojima se mijenja svojstvo ili sastav otpada;
- 45) prostorno-planski dokument je planski dokument kojim se određuje organizacija, korišćenje i namjena prostora, kao i mjere i smjernice za uređenje, zaštitu i unaprjeđenje prostora (prostorni plan Crne Gore, detaljni prostorni plan, državna studija lokacije, prostorno-urbanistički plan lokalne samouprave, detaljni urbanistički plan, urbanistički projekat i lokalna studija lokacije i druga planska dokumenta);
- 46) reciklažno dvorište je mjesto uređeno za sakupljanje i privremeno skladištenje po vrstama, odnosno frakcijama komunalnog otpada koje se odvojeno sakupljaju;
- 47) reciklažni centar je mjesto uređeno za sakupljanje i privremeno skladištenje svih vrsta, odnosno frakcija komunalnog otpada koje su odvojeno sakupljene i sakupljanje miješanog komunalnog otpada zbog sortiranja ili drugog načina obrade;
- 48) recikliranje je postupak prerade u cilju korišćenja otpada za zamjenu drugih materijala koji se upotrebljavaju za izvornu ili drugu namjenu;
- 49) regeneracija otpadnih ulja je postupak prerade otpadnih ulja kojim se, uklanjanjem nečistoće, oksida i aditiva, dobija osnovno ulje;
- 50) sakupljanje otpada je sakupljanje otpada od imaoaca, uključujući prethodno razvrstavanje i privremeno skladištenje otpada, radi transporta do postrojenja za obradu otpada;
- 51) spaljivanje otpada je obrada otpada u stacionarnom ili mobilnom postrojenju za termičku obradu otpada sa ili bez korišćenja toplotne energije putem spaljivanja, oksidacijom otpada ili drugim termičkim procesima kao što su: piroliza, gasifikacija ili postupak plazme kada je produkt ovih procesa namijenjen naknadnom spaljivanju;
- 52) sprječavanje nastanka ili stvaranja otpada su mjere koje se preduzimaju u cilju sprječavanja nastanka otpada ili mjere koje, prije nego je materija ili predmet postao otpad, smanjuju:
 - količinu otpada, uključujući ponovnu upotrebu proizvoda ili produženje životnog vijeka proizvoda,
 - negativne uticaje proizvedenog otpada na životnu sredinu i na zdravlje ljudi,
 - sadržaj štetnih materija u materijalima i proizvodima;
- 53) suspaljivanje je obrada otpada u postrojenju za proizvodnju energije ili materijalnih dobara koje koristi otpad kao glavno ili dodatno gorivo ili u kojem se otpad termički obrađuje radi njegovog odstranjivanja spaljivanjem ili nekim drugim procesom termičke obrade, kao što su piroliza, gasifikacija ili plazma postupak, ako se proizvodi procesa suspaljivanja naknadno spaljuju;
- 54) transfer (pretovarna) stanica je mjesto na koje se otpad doprema i privremeno skladišti radi selektiranja ili pretovara prije transporta do mjesta za preradu i odstranjivanje;

- 55) transport otpada je prevoz otpada van postrojenja koji obuhvata utovar, prevoz (kao i pretovar) i istovar otpada;
- 56) trgovac je privredno društvo ili preduzetnik koji je u nabavci i prodaji otpada, zastupnik proizvođača (principal), uključujući i posrednike koji otpad ne preuzimaju u fizički posjed;
- 57) veterinarski otpad je otpad koji nastaje pružanjem veterinarskih usluga, kao i prilikom naučnih ispitivanja i eksperimenata na životinjama.

II. UPRAVLJANJE OTPADOM

Obaveze izvornog proizvođača otpada

Član 10

- (1) Izvorni proizvođač otpada dužan je da primijeni tehnološki postupak, koristi sirovine i druge materijale, organizuje uslužne djelatnosti, odnosno postupa na način kojim se sprječava nastanak otpada ili proizvodi najmanja količina otpada.
- (2) Izvorni proizvođač otpada može obradu otpada da vrši samostalno ili da povjeri trgovcu otpada ili privrednom društvu, odnosno preduzetniku koje vrši sakupljanje ili obradu otpada, u skladu sa ovim zakonom.
- (3) Ako se otpad, osim komunalnog otpada, radi prethodne obrade transportuje od izvornog proizvođača otpada do lica koja vrše sakupljanje ili obradu otpada iz stava 2 ovog člana, ne prestaje odgovornost izvornog proizvođača otpada za sprovođenje postupka potpune prerade ili odstranjivanja.

Proširena odgovornost proizvođača

Član 11

- (1) Privredno društvo ili preduzetnik koje proizvodi ili unapređuje proizvod, obrađuje, prodaje ili uvozi proizvode iz kojih nastaju posebne vrste otpada ima proširenu odgovornost, koja obuhvata:
 - 1) vođenje, čuvanje evidencije i prijavljivanje količina proizvedenih ili uvezenih proizvoda, odnosno opreme u kojima su ti proizvodi ugrađeni;
 - 2) obezbjeđivanje povrata proizvoda ili otpada koji ostane nakon upotrebe proizvoda;
 - 3) naknadno upravljanje otpadom i finansijsku odgovornost za te aktivnosti;
 - 4) obavezu pružanja javno dostupnih informacija u kojoj mjeri je proizvod pogodan za ponovnu upotrebu ili recikliranje i obavezu identifikacije reciklirajućih komponenti proizvoda;
 - 5) označavanje proizvoda natpisom proizvođača i oznakom o obaveznom odvojenom sakupljanju otpada koji nastaje iz proizvoda;
 - 6) dizajniranje proizvoda na način da se smanji negativan uticaj na životnu sredinu, smanji proizvodnja otpada i osigura da se prerada i odstranjivanje proizvoda koji je postao otpad sprovede na način prihvatljiv za životnu sredinu i zdravlje ljudi, sa preporukama za razvoj, proizvodnju i marketing proizvoda koji su pogodni za višekratnu upotrebu, tehnički trajni, a kad postanu otpad, budu pogodni za pravilnu i sigurnu preradu i odstranjivanje.
- (2) Odgovornost iz stava 1 ovog člana odnosi se na proizvode: baterije i akumulatore, električne i elektronske proizvode, motorna vozila, automobilske gume, ambalažu i motorna ulja.

Sakupljanje i prerada otpada

Član 13

- (1) Otpad se sakuplja odvojeno, ako je to praktično u tehničkom i ekonomskom smislu i sa stanovišta zaštite životne sredine opravdano, na način da se ne miješa sa drugim otpadom ili drugim materijalom koji imaju različita svojstva.

- (2) Papir, metal, plastika, staklo i biootpad sakupljaju se odvojeno, u skladu sa planom iz člana 19 ovog zakona.
- (3) Prerada otpada vrši se na način kojim se obezbjeđuje poštovanje principa iz čl. 4 i 5 ovog zakona.
- (4) Način na koji se vrši odvojeno sakupljanje i sakupljanje komunalnog otpada radi obrade utvrđuje se propisom nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.

Ponovna upotreba i recikliranje

Član 14

Upravljanje otpadom vrši se na način da se:

- najmanje 50% ukupne mase prikupljenog otpadnog materijala, kao što su papir, metal, plastika i staklo iz domaćinstava i drugih izvora pripremi za ponovnu upotrebu i recikliranje;
- najmanje 70% neopasnog građevinskog otpada pripremi za ponovnu upotrebu i recikliranje i druge načine prerade, kao što je korišćenje za zamjenu drugih materijala u postupku zatrpavanja isključujući materijale iz prirode.

Odstranjivanje otpada

Član 17

- (1) Odstranjivanje otpada vrši se na lokaciji koja je za tu namjenu određena prostorno planskim dokumentom, kao i u postrojenjima ili objektima koji ispunjavaju uslove utvrđene zakonom.
- (2) Odstranjivanje otpada vrši se u skladu sa ovim zakonom.
- (3) Zabranjeno je paljenje otpada na otvorenom prostoru.

III. PLANOVI I PROGRAMI UPRAVLJANJA OTPADOM

Vrste planova

Član 18

Upravljanje otpadom vrši se u skladu sa državnim planom upravljanja otpadom (u daljem tekstu: Državni plan) i lokalnim planovima upravljanja komunalnim otpadom (u daljem tekstu: lokalni plan).

Državni plan

Član 19

- (1) Državni plan upravljanja otpadom je osnovni dokument kojim se određuju dugoročni ciljevi upravljanja otpadom i utvrđuju uslovi za racionalno i održivo upravljanje otpadom u Crnoj Gori.
- (2) Državnim planom daje se prikaz postojećeg stanja upravljanja otpadom, sa mjerama koje treba preduzeti da bi se obezbijedili najbolji uslovi za pripremu otpada za ponovnu upotrebu, recikliranje i odstranjivanje, na način prihvatljiv za zaštitu životne sredine i zdravlje ljudi.
- (3) Državni plan sadrži:
 - 1) proizvedenu i očekivanu vrstu, količinu i porijeklo otpada na teritoriji Crne Gore;
 - 2) procentualni iznos ponovne upotrebe i recikliranja otpada po godinama, radi ostvarivanja procenata iz člana 14 ovog zakona, uključujući i način uspostavljanja i podrške mreže za ponovnu upotrebu i odvojeno sakupljanje i ekonomske instrumente;
 - 3) vrstu, količinu i porijeklo otpada koji će biti uvezen ili izvezen iz Crne Gore;
 - 4) pregled postojećeg stanja i organizovanja poslova sakupljanja otpada i većih postrojenja za preradu i odstranjivanje, uključujući posebne postupke za opasan otpad i posebne vrste otpada;

- 5) procjenu potrebe za uspostavljanje dodatnih organizacionih struktura za sakupljanje otpada, zatvaranje postojećih postrojenja, uspostavljanje dodatnih kapaciteta za obradu otpada (poštujući princip blizine), kao i potrebna finansijska sredstva;
 - 6) kriterijume za određivanje lokacija i kapaciteta budućih postrojenja za odstranjivanje otpada i/ili većih postrojenja za preradu;
 - 7) opštu politiku upravljanja otpadom, uključujući planirane tehnologije i metode upravljanja otpadom ili politiku za otpad za koji postoje specifični problemi u primjeni uobičajenih postupaka upravljanja otpadom;
 - 8) organizacione aspekte upravljanja otpadom, uključujući pregled odgovornosti između javnih i privatnih subjekata koje se bave upravljanjem otpadom;
 - 9) procjenu korisnosti i primjenljivosti upotrebe ekonomskih i drugih instrumenata u rješavanju različitih problema vezanih za otpad, uzimajući u obzir potrebu da se održi nesmetano funkcionisanje tržišta;
 - 10) način podizanja svijesti i pružanja informacija javnosti ili posebnim potrošačkim grupama o upravljanju otpadom i način sprovođenja te kampanje;
 - 11) informacije o neuređenim odlagalištima otpada i mjere za njihovu sanaciju ili rehabilitaciju i način sprječavanja daljeg odlaganja otpada na tim lokacijama;
 - 12) mjere za sprječavanje stvaranja otpadne ambalaže i smanjenje uticaja otpadne ambalaže na životnu sredinu, odgovornost proizvođača za smanjenje uticaja ambalažnog otpada na životnu sredinu i podsticanje upotrebe povratne ambalaže;
 - 13) mjere za uspostavljanje integrisane i odgovarajuće mreže postrojenja koja omogućava adekvatno upravljanje otpadom, poštujući princip blizine i visok nivo zaštite životne sredine i zdravlja ljudi, odnosno objekata za odstranjivanje otpada i postrojenja za preradu mješovitog komunalnog otpada prikupljenog iz domaćinstava, kao i otpada iz drugih izvora, uz primjenu najbolje dostupnih tehnika;
 - 14) mjere za izdvajanje PCB i dekontaminaciju opreme i u njoj sadržanih PCB i rokove za izvođenje dekontaminacije ili odstranjivanje;
 - 15) akcioni plan i dinamiku finansiranja i izvore finansijskih sredstava potrebnih za realizaciju Državnog plana.
- (4) Ministarstvo obavještava javnost o izradi nacrtu Državnog plana putem najmanje jednog elektronskog medija koji se emituje na teritoriji Crne Gore i štampanog medija koji se distribuira na teritoriji Crne Gore.
 - (5) Državni plan, na predlog Ministarstva, donosi Vlada, za period koji nije kraći od pet godina.
 - (6) Državni plan može da se mijenja i dopunjava po potrebi.
 - (7) Državni plan objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".

Planovi upravljanja medicinskim i veterinarskim otpadom i kanalizacionim muljem

Član 22

- (1) Plan upravljanja medicinskim otpadom i plan upravljanja veterinarskim otpadom i komunalnim kanalizacionim muljem sastavni su dio Državnog plana.
- (2) Plan upravljanja medicinskim otpadom priprema organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja.
- (3) Plan upravljanja veterinarskim otpadom i kanalizacionim muljem priprema organ državne uprave nadležan za poslove veterinarstva i voda.
- (4) Plan iz st. 2 i 3 ovog člana sadrži naročito:
 - 1) proizvedenu i očekivanu vrstu, količinu i porijeklo medicinskog i veterinarskog otpada i komunalnog kanalizacionog mulja na teritoriji Crne Gore;
 - 2) pregled postojećeg stanja i organizovanja poslova sakupljanja medicinskog i veterinarskog otpada i komunalnog kanalizacionog mulja i većih postrojenja za preradu i odstranjivanje, uključujući posebne postupke za medicinski i veterinarski otpad i komunalni kanalizacioni mulj;

- 3) politiku upravljanja medicinskim i veterinarskim otpadom i komunalnim kanalizacionim muljem, uključujući planirane tehnologije i metode upravljanja medicinskim i veterinarskim otpadom i komunalnim kanalizacionim muljem ili politike za medicinski i veterinarski otpad i komunalni kanalizacioni mulj za koje postoje specifični problemi u primjeni uobičajenih postupaka upravljanja medicinskim i veterinarskim otpadom i komunalnim kanalizacionim muljem;
- 4) procjenu potrebe za uspostavljanje dodatnih organizacionih struktura za sakupljanje medicinskog i veterinarskog otpada i komunalnog kanalizacionog mulja, zatvaranje postojećih postrojenja potrebnih u postupcima upravljanja otpadom, za uspostavljanje dodatnih kapaciteta za obradu medicinskog i veterinarskog otpada i komunalnog kanalizacionog mulja (poštujući princip blizine), kao i potrebna finansijska sredstva;
- 5) kriterijume za određivanje lokacija i kapaciteta budućih postrojenja za odstranjivanje medicinskog i veterinarskog otpada i komunalnog kanalizacionog mulja i/ili većih postrojenja za preradu;
- 6) akcioni plan i dinamiku finansiranja i izvore finansijskih sredstava potrebnih za realizaciju ovih planova.

Lokalni planovi upravljanja komunalnim otpadom

Član 23

- (1) Lokalni plan donosi skupština jedinice lokalne samouprave, na period na koji je donijet Državni plan.
- (2) Lokalni plan može da se mijenja i dopunjuje po potrebi.
- (3) Lokalni plan mora biti usaglašen sa Državnim planom.
- (4) Lokalni plan se, radi ocjene usaglašenosti sa Državnim planom, dostavlja na saglasnost Ministarstvu.
- (5) Lokalni plan naročito sadrži:
 - 1) vrste, količine i mjesto nastanka komunalnog otpada;
 - 2) lokacije postojećih postrojenja i objekata za obradu komunalnog otpada, odnosno za jedinice lokalne samouprave koje nemaju izgrađenu deponiju, u skladu sa zakonom, lokacije na kojima privremeno skladište otpad iz člana 78 ovog zakona;
 - 3) način odvojenog sakupljanja komunalnog otpada;
 - 4) opis aktivnosti koje se odvijaju u okviru reciklažnih dvorišta i transfer stanica i reciklažnih centara u cilju privremenog skladištenja komunalnog otpada, odnosno prerade;
 - 5) mjere za sprječavanje nastajanja ili smanjenje količina komunalnog otpada i negativnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi, obezbjeđivanje pravilnog upravljanja komunalnim otpadom, uključujući i mjere za smanjenje količina biološki razgradivog otpada sadržanog u komunalnom otpadu koji se odlaže na deponijama, kao i ambalažnog otpada;
 - 6) program sakupljanja komunalnog otpada iz domaćinstava i od proizvođača koji ne podliježu obavezi donošenja plana upravljanja otpadom, uključujući i kabasti i drugi komunalni otpad koji nije moguće odložiti na mjestima predviđenim za odlaganje komunalnog otpada;
 - 7) dinamiku realizacije odabranih načina i postupaka upravljanja komunalnim otpadom;
 - 8) akcioni plan i dinamiku finansiranja i izvore finansijskih sredstava za realizaciju lokalnog plana;
 - 9) način jačanja javne svijesti o pravilnom postupanju sa komunalnim otpadom.
- (6) Nadležni organ lokalne uprave obavještava javnost o izradi nacрта lokalnog plana putem najmanje jednog elektronskog medija koji se emituje na teritoriji jedinice lokalne samouprave i štampanog medija koji se distribuira na teritoriji Crne Gore.
- (7) Za sprovođenje lokalnog plana odgovoran je izvršni organ jedinice lokalne samouprave.

Zajedničko upravljanje komunalnim otpadom

Član 24

Dvije ili više jedinica lokalne samouprave mogu zajednički obezbijediti upravljanje komunalnim otpadom, u skladu sa zakonom.

Izveštavanje o sprovođenju planova

Član 25

- (1) Godišnji izvještaj o sprovođenju Državnog plana Ministarstvo podnosi Vladi do 30. juna tekuće za prethodnu godinu.
- (2) Godišnji izvještaj iz stava 1 ovog člana sadrži i dostignuti stepen prerade i recikliranja otpada.
- (3) Sastavni dio izvještaja iz stava 1 ovog člana su i izvještaji o sprovođenju plana iz člana 22 st. 2 i 3 ovog zakona.
- (4) Izvještaje iz stava 3 ovog člana pripremaju organi državne uprave nadležni za poslove zdravlja, veterinarstva i voda i dostavljaju Ministarstvu, najkasnije do 30. aprila tekuće za prethodnu godinu.
- (5) Godišnji izvještaj o sprovođenju lokalnog plana nadležni organ jedinice lokalne samouprave dostavlja Ministarstvu, najkasnije do 30. aprila tekuće za prethodnu godinu.
- (6) Bliži sadržaj izvještaja iz st. 1, 3 i 5 ovog člana i način podnošenja izvještaja utvrđuje se propisom Ministarstva.

Plan upravljanja otpadom proizvođača otpada

Član 26

- (1) Proizvođač otpada koji na godišnjem nivou proizvodi više od 200 kg opasnog otpada ili više od 20 tona neopasnog otpada dužan je da sačini plan upravljanja otpadom u skladu sa ovim zakonom.
- (2) Proizvođač otpada iz stava 1 ovog člana dužan je da sačini plan upravljanja otpadom u roku od 60 dana prije početka postupka ili aktivnosti u toku koje nastaje otpad.
- (3) Odredbe ovog člana ne odnose se na komunalni otpad.

Sadržaj plana upravljanja otpadom proizvođača otpada

Član 27

- (1) Plan iz člana 26 ovog zakona naročito sadrži podatke o:
 - vrsti, količini i mjestu nastanka pojedinih vrsta otpada na godišnjem nivou, u skladu sa katalogom otpada;
 - periodu tokom kojeg će se obavljati postupak ili aktivnosti koje kao rezultat imaju proizvodnju otpada;
 - mjerama za sprječavanje proizvodnje otpada ili smanjenje količina otpada i njegovog negativnog uticaja na životnu sredinu;
 - načinu upravljanja otpadom, koji naročito obuhvata sakupljanje, privremeno skladištenje (lokacija), transport i obradu otpada.
- (2) Bliži sadržaj plana iz stava 1 ovog člana i način sačinjavanja utvrđuju se propisom Ministarstva.

Saglasnost na plan upravljanja otpadom proizvođača otpada

Član 28

- (1) Saglasnost na plan upravljanja opasnim otpadom za količine koje su na godišnjem nivou veće od 200 kg i na plan upravljanja neopasnim otpadom za količine koje su na godišnjem nivou veće od 200 tona daje organ uprave nadležan za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Agencija).

- (2) Proizvođač otpada dužan je da plan iz stava 1 ovog člana dostavi Agenciji na saglasnost, u roku od 60 dana prije početka postupka ili aktivnosti u toku koje nastaje otpad.
- (3) Plan upravljanja otpadom iz stava 1 ovog člana Agencija prije davanja saglasnosti dostavlja na mišljenje nadležnom organu jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji otpad proizvodi i nadležnom organu jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se odstranjuje otpad.
- (4) Mišljenje iz stava 3 ovog člana daje se u roku od 15 dana od dana prijema plana iz stava 1 ovog člana.
- (5) Agencija neće izdati saglasnost na plan upravljanja otpadom iz stava 1 ovog člana, ako:
 - predloženi način upravljanja otpadom može ugroziti životnu sredinu i zdravlje ljudi;
 - predloženi način upravljanja otpadom nije u skladu sa Državnim planom.

IV. DOZVOLE I REGISTRACIJE

Dozvola za preradu i/ili odstranjivanje otpada

Član 31

- (1) Preradu i/ili odstranjivanje otpada može da vrši privredno društvo ili preduzetnik ako ima odgovarajuću opremu, postrojenje za obradu otpada i potreban broj zaposlenih, na osnovu dozvole za preradu, odnosno odstranjivanje otpada.
- (2) Za privredno društvo ili preduzetnika koje vrši preradu i/ili odstranjivanje otpada u postrojenju, odnosno mjestu koje ispunjava uslove utvrđene zakonom kojim se uređuje integrisano sprječavanje i kontrola zagađenja životne sredine, dozvola iz stava 1 ovog člana je uključena u integrisanoj dozvoli za postrojenja, u skladu sa zakonom.
- (3) Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti prerade i/ili odstranjivanja otpada utvrđuje i dozvolu iz stava 1 ovog člana izdaje Agencija.
- (4) Dozvola iz stava 1 ovog člana izdaje se na period do pet godina.
- (5) Dozvola iz stava 1 ovog člana može se produžiti za period koji nije duži od pet godina.
- (6) Agencija vodi registar izdatih dozvola iz stava 1 ovog člana.
- (7) Bliži uslovi iz stava 1 ovog člana i način vođenja registra iz stava 6 ovog člana utvrđuju se propisom Ministarstva.

Sadržaj dozvole za preradu i/ili odstranjivanje otpada

Član 32

- (1) Dozvola iz člana 31 ovog zakona naročito sadrži:
 - 1) podatke o lokaciji;
 - 2) količine i vrste otpada koji se mogu preraditi i/ili odstraniti;
 - 3) tehničke i druge uslove koji su značajni za postupak prerade i/ili odstranjivanja;
 - 4) sigurnosne i druge mjere predostrožnosti koje treba preduzeti, odnosno mjere zaštite od udesa i požara ;
 - 5) metode koje će se primjenjivati za svaki postupak prerade i/ili odstranjivanja;
 - 6) način nadzora postupaka prerade i/ili odstranjivanja i monitoringa životne sredine;
 - 7) uslove koji se odnose na zatvaranje, održavanje i praćenje stanja nakon zatvaranja deponije ili postrojenja.
- (2) Dozvola koja se izdaje za postrojenje za spaljivanje i/ili suspaljivanje uz korišćenje energije, pored podataka iz stava 1 ovog člana, mora da sadrži mjere za korišćenje energije kojima se zadovoljava visok nivo energetske efikasnosti.

Zahtjev za izdavanje dozvole za preradu i/ili odstranjivanje otpada

Član 33

- (1) Dozvola iz člana 31 ovog zakona izdaje se na osnovu zahtjeva.
- (2) Zahtjev iz stava 1 ovog člana naročito sadrži:
 - 1) podatke o podnosiocu zahtjeva (ime i adresa, odnosno naziv i sjedište);
 - 2) podatke o postupku prerade i/ili odstranjivanja i lokaciji na kojoj će se vršiti obrada otpada;
 - 3) vrstu otpada, u skladu sa katalogom otpada, sa osnovnim hemijskim sastavom i karakteristikama otpada;
 - 4) planirane godišnje količine pojedinih vrsta otpada;
 - 5) način transporta otpada;
 - 6) planirani period za obavljanje prerade i/ili odstranjivanja otpada.
- (3) Uz zahtjev za izdavanje dozvole iz stava 1 ovog člana podnosi se sljedeća dokumentacija:
 - 1) dokaz o registraciji podnosioca zahtjeva u Centralni registar privrednih subjekata (u daljem tekstu: CRPS);
 - 2) detaljan opis radnog procesa koji naročito sadrži:
 - opis lokacije i identifikaciju izvora rizika (način upravljanja otpadom, vrste otpada),
 - opremljenost lokacije postrojenja, odnosno deponije u pogledu sprječavanja i kontrole zagađivanja,
 - tehnološki postupak i opremljenost postrojenja, odnosno deponije;
 - 3) o lokaciji (list nepokretnosti ili ugovor o zakupu i kopije prethodno obezbijeđenih dozvola);
 - 4) program monitoringa i način izvještavanja o: sastavu otpada, emisiji gasova, kvalitetu otpadnih voda, kvalitetu podzemnih voda, kvalitetu površinskih voda, suspendovanim česticama, buci, neprijatnim mirisima, o broju i smanjenju broja štetočina i ptica i raznošenju otpada;
 - 5) plan zaštite od havarija (udesa, požara) i ovjeren elaborat zaštite od požara u skladu sa zakonom;
 - 6) predlog plana za zatvaranja i održavanja deponije odnosno postrojenja nakon zatvaranja;
 - 7) polisa osiguranja za slučaj udesa ili štete pričinjene trećim licima ili njihovim stvarima, u skladu sa zakonom;
 - 8) druga dokumenta na zahtjev Agencije.
- (4) Polisa osiguranja iz stava 3 tačka 7 ovog člana dostavlja se godišnje Agenciji.
- (5) Način izračunavanja iznosa osiguranja iz stava 3 tačka 7 ovog člana utvrđuje Ministarstvo, uz saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove finansija.
- (6) Bliži sadržaj opisa radnog procesa iz stava 3 tačka 2 ovog člana utvrđuje Ministarstvo.

Sakupljanje, odnosno transport otpada

Član 36

- (1) Sakupljanje, odnosno transport otpada može da vrši privredno društvo ili preduzetnik ako ima opremu za sakupljanje, odnosno transport otpada i potreban broj zaposlenih.
- (2) Sredstva i oprema kojima se sakuplja, odnosno transportuje otpad moraju da obezbjeđuju sprječavanje rasipanja ili preliivanja otpada i širenje prašine, buke i mirisa.
- (3) Sredstva i oprema kojima se sakuplja, odnosno transportuje opasni otpad moraju da ispunjavaju uslove utvrđene zakonom kojima je uređen prevoz opasnih materija.

Upis u registar za sakupljanje, odnosno transport otpada

Član 37

- (1) Privredna društva i preduzetnici koja ispunjavaju uslove iz člana 36 stav 1 ovog zakona za obavljanje djelatnosti sakupljanja, odnosno transporta otpada upisuju se u registar sakupljača, odnosno prevoznika otpada.

- (2) Ispunjenost uslova iz stava 1 ovog člana utvrđuje Agencija.
- (3) Registar iz stava 1 ovog člana vodi Agencija.
- (4) Način vođenja registra sakupljača, odnosno prevoznika otpada i bliži uslovi iz člana 36 stav 1 ovog zakona utvrđuju se propisom Ministarstva.

Zahtjev za upis u registar sakupljača, odnosno prevoznika otpada

Član 38

- (1) Upis u registar sakupljača, odnosno prevoznika vrši se na osnovu zahtjeva.
- (2) Zahtjev iz stava 1 ovog člana naročito sadrži:
 - 1) podatke o podnosiocu zahtjeva (ime i adresa, odnosno naziv i sjedište);
 - 2) specifikaciju vrsta otpada koje će se sakupljati ili transportovati, uključujući i osnovni hemijski sastav i karakteristike otpada;
 - 3) teritoriju na kojoj će se vršiti sakupljanje, odnosno transport otpada;
 - 4) lokaciju i način skladištenja otpada
 - 5) način i vrstu transporta;
 - 6) tehničke i organizacione kapacitete.
- (3) Uz zahtjev iz stava 2 ovog člana podnosi se i saglasnost jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji će se vršiti sakupljanje, odnosno transport otpada.

Odbijanje zahtjeva za upis u registar sakupljača, odnosno prevoznika

Član 39

- (1) Zahtjev za upis u registar iz člana 38 stav 1 ovog zakona Agencija će odbiti, ako:
 - nijesu ispunjeni uslovi utvrđeni zakonom;
 - postupak može predstavljati opasnost po život i zdravlje ljudi i životnu sredinu;
 - postupak nije u skladu sa Državnim planom i lokalnim planovima.
- (2) Potvrdu o upisu u registar sakupljača, odnosno prevoznika, odnosno o odbijanju zahtjeva za upis u registar sakupljača, odnosno prevoznika otpada Agencija izdaje podnosiocu zahtjeva u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Registracija trgovaca i posrednika

Član 40

- (1) U registar trgovaca i posrednika upisuje se privredno društvo ili preduzetnik koji je upisan u CRPS i ispunjava uslove u pogledu kadra i opreme.
- (2) Ispunjenost uslova iz stava 1 ovog člana utvrđuje Agencija.
- (3) Upis u registar vrši se na osnovu zahtjeva.
- (4) Registar iz stava 1 ovog člana vodi Agencija.
- (5) Bliži uslovi i način vođenja registra iz stava 1 ovog člana utvrđuju se propisom Ministarstva.

Upravljanje komunalnim otpadom

Član 42

- (1) Komunalni otpad se sakuplja, prerađuje i odstranjuje u skladu sa ovim zakonom.
- (2) Izvorni proizvođač komunalnog otpada dužan je da vrši odvojeno sakupljanje komunalnog otpada radi njegovog recikliranja, u skladu sa ovim zakonom.
- (3) Jedinice lokalne samouprave dužne su da selektivno sakupljanje otpada organizuju do 2015. godine.

Evidencija otpada

Član 44

- (1) Imalac otpada, trgovac i posrednik otpada dužan je da vodi evidenciju o količinama i vrsti otpada, u skladu sa katalogom otpada.
- (2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, evidenciju o komunalnom otpadu koji nastaje na teritoriji jedinice lokalne samouprave vodi nadležni organ lokalne uprave.
- (3) Imalac otpada koji vrši obradu otpada, pored podataka iz stava 1 ovog člana, vodi evidenciju i o načinu upravljanja, porijeklu otpada i mjestu ili lokaciji za obradu otpada.
- (4) Privredno društvo ili preduzetnik koji koristi svoj otpad radi ponovne upotrebe i recikliranja nije dužan da vodi evidenciju o otpadu iz stava 1 ovog člana.
- (5) Evidencija iz stava 1 ovog člana vodi se u formi djelovodnika otpada u koji se upisuju podaci za svaku vrstu otpada odvojeno.
- (6) Formular o transportu otpada sastavni je dio evidencije iz stava 5 ovog člana.
- (7) Imalac otpada iz st. 1 i 3 ovog člana i nadležni organ lokalne uprave iz stava 2 ovog člana, na osnovu podataka iz evidencije o količinama i vrsti otpada, pripremaju godišnje izvještaje o otpadu koje dostavljaju Agenciji, a izvještaj o komunalnom otpadu i nadležnom organu jedinice lokalne samouprave.
- (8) Evidencija opasnog otpada čuva se najmanje tri godine, a evidencija o transportu opasnog otpada čuva se najmanje godinu dana.
- (9) Način vođenja evidencije iz stava 5 ovog člana, sadržaj formulara o transportu otpada i način njegovog popunjavanja i način sačinjavanja godišnjih izvještaja o otpadu iz st. 6 i 7 ovog člana utvrđuju se propisom Ministarstva.

V. POSEBNE VRSTE OTPADA

Otpad od električnih i elektronskih proizvoda

Član 46

- (1) Proizvođači električnih i elektronskih proizvoda i opreme dužni su da te proizvode i opremu proizvode, odnosno proizvodne postupke sprovode na način koji omogućava jednostavno rastavljanje i sklapanje opreme, a naročito ponovnu upotrebu i preradu otpada od električnih i elektronskih proizvoda, njihovih komponenata i materijala, osim ako drukčija proizvodnja ili proizvodni postupci predstavljaju značajnu prednost za zaštitu životne sredine i zdravlja ljudi ili opštu bezbjednost proizvoda.
- (2) Zabranjeno je miješati otpad od električnih i elektronskih proizvoda sa drugim vrstama otpada.
- (3) Privredno društvo ili preduzetnik koji sakuplja otpad od električnih ili elektronskih proizvoda dužan je da obezbijedi pripremu otpada radi recikliranja komponenti.
- (4) Privredno društvo ili preduzetnik koji prerađuje otpad od električnih i elektronskih proizvoda za domaćinstva dužan je da obezbijedi prioritet ponovne upotrebe električnog i elektronskog proizvoda u obliku i za istu namjenu za koju su izvorno proizvedeni.
- (5) Otpadne tečnosti od električnih i elektronskih proizvoda moraju biti odvojene i obrađene na način iz člana 52 ovog zakona.
- (6) Privredno društvo ili preduzetnik koje sakuplja otpad od električnih i elektronskih proizvoda dužan je da preduzme mjere radi obezbjeđivanja da se na godišnjem nivou sakupi prosječno 4 kg po stanovniku otpada od električnih i elektronskih proizvoda za domaćinstva.
- (7) Privredno društvo ili preduzetnik koji vrši obradu otpada od električnih i elektronskih proizvoda dužan je da preduzme potrebne mjere radi obezbjeđivanja:
 - 80% prerade i najmanje 75% ponovne upotrebe ili recikliranja sastavnih dijelova i materijala od preuzetog otpada od velikih kućnih aparata i automata;

- najmanje 75% prerade i najmanje 65% ponovne upotrebe ili recikliranja sastavnih dijelova i materijala od preuzete otpadne opreme za informacionu tehnologiju (IT) i telekomunikaciju i opreme za zabavu;
- najmanje 70% prerade i najmanje 50% ponovne upotrebe ili recikliranja sastavnih dijelova i materijala od preuzetog otpada od malih kućnih aparata, opreme za osvjjetljenje, električnih i elektronskih alata, igraćaka i opreme za slobodno vrijeme i sport i instrumenata za praćenje i nadzor.

(8) Rokovi za sprovođenje mjera iz st. 6 i 7 ovog člana utvrđuju se Državnim planom.

Otpadna ulja

Član 52

- (1) Zabranjeno je ispuštanje otpadnih ulja u vode, na zemljište ili u zemljište.
- (2) Imalac otpadnog ulja dužan je da otpadna ulja:
 - sakuplja odvojeno, kad je to tehnički moguće;
 - ako je to tehnički i ekonomski održivo ne miješa otpadna ulja različitih karakteristika, odnosno otpadna ulja ne miješa s drugim vrstama otpada ili materijama, ako to miješanje sprječava njihovu obradu.
- (3) Proizvođač otpadnog ulja, ako je to tehnički i ekonomski održivo, obezbjeđuje regenerisanje otpadnog ulja u osnovno ulje prečišćavanjem, odnosno uklanjanjem nečistoća, oksidacionih produkata i dodataka koji su sadržani u tim uljima ili drugim načinima prečišćavanja.
- (4) Otpadna ulja koja nije moguće regenerisati spaljuju se u postrojenju za spaljivanje otpada koje ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom.
- (5) Ako imalac otpadnih ulja nastalih tokom procesa proizvodnje nije u mogućnosti da ih obradi u skladu sa st. 2, 3 i 4 ovog člana dužan je da obradu otpadnih ulja povjeri privrednom društvu ili preduzetniku koji sakuplja otpadna ulja.
- (6) Zabranjeno je miješati otpadno ulje tokom sakupljanja ili skladištenja sa drugim opasnim otpadom, uključujući otpad koji sadrži PCB.
- (7) Postupanje sa otpadnim uljima, u skladu sa tehničkim i tehnološkim uslovima obrade, utvrđuje se propisom Ministarstva.

Građevinski otpad

Član 54

- (1) Imalac građevinskog otpada dužan je da građevinski otpad preradi u građevinski materijal.
- (2) Zabranjeno je odlaganje građevinskog otpada u vode, na zemljište ili u zemljište, osim ako je građevinski otpad prerađen i koristi se kao građevinski materijal.
- (3) Građevinski otpad se može privremeno skladištiti na zemljištu gradilišta.
- (4) Prerada cement azbestnog građevinskog otpada je zabranjena.
- (5) Građevinski otpad koji ne sadrži opasne supstance i koji se ne može preraditi odlaže se na deponiju za inertni otpad.
- (6) Investitor izgradnje, rekonstrukcije i uklanjanja objekta čija je zapremina zajedno sa zemljanim iskopom veća od 2 000 m³ dužan je da sačini plan upravljanja građevinskim otpadom.
- (7) Ako građevinski otpad sadrži ili je izložen opasnim materijama, investitor izgradnje, rekonstrukcije i uklanjanja objekta je dužan da sačini plan upravljanja građevinskim otpadom, bez obzira na zapreminu objekta.
- (8) Investitor je dužan da planom upravljanja građevinskim otpadom iz st. 6 i 7 ovog člana utvrdi mjere kojima se obezbjeđuje recikliranje najmanje 70% mase iz građevinskog otpada, isključujući riječne nanose i drugi prirodni materijal iz zemljanog iskopa.

- (9) Postupanje sa građevinskim otpadom, način i postupak prerade građevinskog otpada, uslovi i način odlaganja cement azbestnog građevinskog otpada, kao i uslovi koje treba da ispunjava postrojenje za preradu građevinskog otpada utvrđuju se propisom Ministarstva.

Komunalni kanalizacioni mulj

Član 58

- (1) Proizvođač komunalnog kanalizacionog mulja (u daljem tekstu: mulj) dužan je da vodi evidenciju koja naročito sadrži:
- 1) ime i adresu, odnosno naziv i sjedište proizvođača mulja;
 - 2) količinu mulja koja je proizvedena ili isporučena za dalju upotrebu;
 - 3) sastav i karakteristike isporučenog mulja;
 - 4) tehnološke karakteristike primijenjenog procesa;
 - 5) ime i adresu, odnosno naziv i sjedište lica koje koristi mulj;
 - 6) lokaciju korišćenja, odnosno obrade mulja.
- (2) Proizvođač mulja dužan je da nadležnom organu jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji nastaje mulj dostavi podatke iz evidencije iz stava 1 ovog člana do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.

Dozvoljene namjene mulja

Član 59

- (1) Mulj se, u skladu sa zakonom, može upotrebljavati:
- 1) u poljoprivredi;
 - 2) za zelene površine i parkove;
 - 3) za potrebe rekultivacije zemljišta;
 - 4) na deponijama kao završni prekrivni sloj;
 - 5) za potrebe dovođenja zemljišta za posebne namjene, a na osnovu planova o upravljanju otpadom i propisa o uređenju prostora.
- (2) Mulj se može upotrebljavati u skladu sa stavom 1 ovog člana pod uslovom da je sproveden postupak stabilizacije i odgovarajuće pripreme, primjenom bioloških, hemijskih, termičkih i drugih postupaka kojima se smanjuje njegova podložnost mineralizaciji i otklanja opasnost po zdravlje ljudi ili životnu sredinu.
- (3) Proizvođač mulja dužan je da korisniku mulja dostavi rezultate provjere i podatke koji se odnose na granične vrijednosti štetnih materija u mulju koji se može koristiti na različitim vrstama zemljišta.
- (4) Za upotrebu mulja u skladu sa stavom 1 ovog člana nije potrebna dozvola za obradu i vođenje evidencije o mulju.
- (5) Bliže uslove koje mulj treba da ispunjava, količine, obim, učestalost i metode analize mulja za dozvoljene namjene i uslove koje treba da ispunjava zemljište planirano za njegovu upotrebu propisuje organ državne uprave nadležan za poslove poljoprivrede, uz saglasnost Ministarstva.

Prerada i davanje mulja na upotrebu

Član 61

- (1) Preradu i davanje obrađenog mulja na upotrebu može da vrši privredno društvo ili preduzetnik na osnovu dozvole za preradu otpada.
- (2) Obradivač mulja, uz zahtjev za izdavanje dozvole za preradu otpada, dužan je da dostavi
- 1) podatke o kvalitetu mulja;
 - 2) podatke o lokacijama na kojoj će se koristiti mulj;
 - 3) izveštaj o izvršenoj analizi zemljišta;

- 4) stručno mišljenje o mogućnosti korišćenja obrađenog mulja.
- (3) Stručno mišljenje iz stava 2 tačka 4 ovog člana daje naučnoistraživačka ustanova koja se bavi pitanjima zemljišta ili drugo pravno lice koje ima odgovarajući kadar, opremu i posjeduje naučnu i informacionu dokumentaciju i koje ovlasti organ državne uprave nadležan sa poslove poljoprivrede.
- (4) Ispunjenost uslova za pravna lica iz stava 3 ovog člana utvrđuje organ državne uprave nadležan za poslove poljoprivrede.
- (5) Bliže uslove u pogledu kadra i opreme iz stava 3 ovog člana propisuje organ državne uprave nadležan za poslove poljoprivrede.

Nadležnosti organa državne uprave za poslove zdravlja, veterinarstva i voda

Član 63

- (1) Organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja obezbjeđuje uslove i stara se o sprovođenju plana upravljanja medicinskim otpadom.
- (2) Organ državne uprave nadležan za poslove veterinarstva i voda obezbjeđuje uslove i stara se o sprovođenju plana upravljanja veterinarskim otpadom i kanizacionim muljem.

VII. DEPONOVANJE I SKLADIŠTENJE OTPADA

Miješani komunalni otpad

Član 73

- (1) Miješani komunalni otpad odlaže se na deponiju za neopasan otpad.
- (2) Prije odlaganja miješani komunalni otpad se fizički i biološki obrađuje radi ispunjavanja uslova iz člana 69 stav 3 ovog zakona.
- (3) Godišnja količina biološko razgradivih sastavnih djelova u miješanom komunalnom otpadu koji se odloži na deponiju mora biti manja od količine biološko razgradivog komunalnog otpada koja je za odlaganje određena programom iz člana 20 ovog zakona.

Obaveze rukovodioca deponije

Član 74

Rukovodilac deponije dužan je da:

- 1) utvrdi količinu otpada prije njegovog prijema na deponiju;
- 2) provjeri podudarnost primljenog otpada sa podacima sadržanim u formularima za transport otpada;
- 3) odbije prijem otpada na deponiju ako utvrdi nepodudarnost otpada sa podacima sadržanim u formularu za transport otpada i odmah obavijesti Agenciju;
- 4) obezbijedi selektivno odlaganje otpada radi sprječavanja reakcija elemenata različitih vrsta otpada na životnu sredinu i zdravlje ljudi i stvaranja uslova za obnavljanje i dalje korišćenje područja deponije;
- 5) obezbijedi pravilan rad tehničkih uređaja kojima je deponija opremljena i primjenjuje sanitarne, higijenske, protivpožarne i propise o zaštiti na radu, u skladu sa zakonom;
- 6) obavijesti organ koji je izdao dozvolu za rad deponije o prestanku rada deponije nakon završenog prekrivanja;
- 7) nadgleda deponiju otpada prije, tokom i nakon prestanka rada, o čemu dostavlja godišnji izvještaj Agenciji do 31. marta tekuće za prethodnu godinu;
- 8) bez odlaganja obavijesti Agenciju o uočenim promjenama na deponiji koji mogu uticati na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Skladištenje otpada

Član 77

- (1) Otpad se može skladištiti:
 - na privremenom skladištu u roku koji nije duži od godinu dana;
 - na skladištu obrađivača otpada na period do tri godine;
 - u podzemnom skladištu.
- (2) Skladištenje otpada se vrši na način i mjestu koje ispunjava uslove utvrđene u:
 - saglasnosti na plan upravljanja otpadom proizvođača otpada;
 - dozvoli za preradu, odnosno odstranjivanje otpada.
- (3) Uslovi koje treba da ispunjava skladište iz stava 1 ovog člana, način i uslovi skladištenja utvrđuju se propisom Vlade.

Privremeno skladištenje komunalnog otpada

Član 78

- (1) Jedinice lokalne samouprave koje nemaju izgrađenu deponiju u skladu sa zakonom mogu komunalni otpad:
 - predati privrednom društvu ili preduzetniku koji ima dozvolu za preradu i/ili odstranjivanje otpada;
 - privremeno skladištiti prije nego otpad predaju na obradu privrednom društvu ili preduzetniku iz alineje 1 ovog stava.
- (2) Privremeno skladištenje iz stava 1 alineja 2 ovog člana može se vršiti najduže godinu dana od dana prijema otpada.
- (3) Lokaciju na kojoj će se privremeno skladištiti komunalni otpad sakupljen sa područja jedinice lokalne samouprave određuje skupština jedinice lokalne samouprave.
- (4) Lokacija iz stava 3 ovog člana mora da:
 - bude ograđena, kako bi se spriječilo prisustvo neovlašćenih lica, domaćih i divljih životinja i nekontrolisano odlaganje otpada;
 - bude opremljena vagom za mjerenje količine otpada koji se privremeno skladišti;
 - ima organizovanu čuvarsku službu i službu za prijem otpada i održavanje privremenog skladišta;
 - ispunjava i druge uslove radi obezbjeđivanja da privremeno skladištenje ne doprinosi dodatnom ugrožavanju životne sredine i zdravlja ljudi.
- (5) Jedinica lokalne samouprave dužna je da obezbijedi vođenje evidencije o prijemu otpada na lokaciji iz stava 3 ovog člana u skladu sa članom 44 stav 2 ovog zakona.
- (6) Evidenciju iz stava 5 ovog člana vodi subjekat koji upravlja privremenim skladištem komunalnog otpada.
- (7) Izuzetno od stava 2 ovog člana, otpad se može privremeno skladištiti na period duži od godinu dana, pod uslovom da se za komunalni otpad koji je uskladišten duže od godinu dana na lokaciji iz stava 3 ovog člana za svaku godinu plaća naknada u iznosu od 10 € po toni komunalnog otpada.
- (8) Sredstva od naknade iz stava 7 ovog člana prihod su budžeta Crne Gore i mogu se koristiti samo za izgradnju postojenja za obradu otpada, nabavku opreme i vozila za sakupljanje i transport otpada i sanaciju i rehabilitaciju neuređenih odlagališta.
- (9) Način privremenog skladištenja otpada iz stava 1 alineja 2 ovog člana i uslove zaštite životne sredine i zdravlja ljudi propisuje jedinica lokalne samouprave, uz saglasnost Ministarstva.

IX. FINANSIRANJE UPRAVLJANJA OTPADOM

Posebna naknada za upravljanje otpadom

Član 85

- (1) Za upravljanje otpadom plaća se posebna naknada.
- (2) Posebnu naknadu za upravljanje otpadom iz stava 1 ovog člana plaćaju: proizvođači i uvoznici baterija i akumulatora; svih ulja, osim ulja koja se koriste u prehrambene i kozmetičke svrhe; guma; ambalaže; električnih i elektronskih proizvoda i vozila.
- (3) Posebna naknada iz stava 1 ovog člana prihod je budžeta Crne Gore.
- (4) Sredstva iz stava 3 ovog člana uplaćuju se na poseban račun i koriste se za kofinansiranje troškova realizacije projekata iz oblasti upravljanja otpadom i troškova preuzimanja, sakupljanja i obrade posebnih vrsta otpada iz člana 64 ovog zakona.
- (5) Bliži kriterijumi, visina i način plaćanja posebne naknade utvrđuju se propisom Vlade.

X. NADZOR

Nadležni organ

Član 86

- (1) Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona vrše, u okviru nadležnosti utvrđenih ovim zakonom, Ministarstvo i nadležni organi lokalne uprave.
- (2) Poslove inspekcijskog nadzora za sve vrste otpada, osim komunalnog i građevinskog otpada, vrši ekološka inspekcija.
- (3) Poslove inspekcijskog nadzora za komunalni i građevinski otpad vrši komunalni inspektor.
- (4) Poslove inspekcijskog nadzora o postojanju oznake sa natpisom proizvođača i oznake o obaveznom odvojenom sakupljanju otpada koji nastaje iz proizvoda za koji je propisana produžena odgovornost proizvođača vrši tržišna inspekcija.

Ovlašćenja i obaveze komunalnog inspektora

Član 88

- (1) Pored ovlašćenja utvrđenim Zakonom o inspekcijskom nadzoru, komunalni inspektor ima ovlašćenja da:
 - 1) kontroliše tehnološki postupak, korišćene sirovine i druge materijale i organizovanje uslužne djelatnosti kojima se sprečava nastanak komunalnog otpada ili čijom primjenom se proizvodi najmanja količina komunalnog i građevinskog otpada;
 - 2) kontroliše da li imalac komunalnog otpada upravlja sa komunalnim otpadom u skladu sa ovim zakonom, planovima i programima upravljanja komunalnim otpadom i zahtjevima zaštite životne sredine i zdravlja ljudi;
 - 3) prati sprovođenje lokalnog plana, uključujući i mjere za upravljanje biootpadom;
 - 4) kontroliše ispunjenost uslova i prati aktivnosti privrednog društva ili preduzetnika koje se bavi sakupljanjem, odnosno transportom komunalnog otpada;
 - 5) kontroliše ispunjenje obaveze proizvođača komunalnog otpada da vrši selekciju otpada radi recikliranja u skladu sa ovim zakonom;
 - 6) provjerava da li se postupci upravljanja komunalnim otpadom vrše u skladu sa izdatim dozvolama i saglasnostima;
 - 7) prati ispunjenje obaveza o vođenju evidencije o proizvodnji i upravljanju komunalnim otpadom.
- (2) Radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti komunalni inspektor, pored ovlašćenja iz stava 1 ovog člana, dužan je da subjektu nadzora:

- 1) naredi zabranu sakupljanja i transporta komunalnog i građevinskog otpada u skladu sa zakonom;
- 2) naredi otklanjanje nedostataka u sakupljanju i transportu u slučaju iz tačke 1 ovog stava.

XI. KAZNE NE ODREDBE

Član 90

- (1) Novčanom kaznom od 1.000 eura do 40.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:
 - 1) miješa različite vrste opasnog otpada i miješa opasni sa neopasnim otpadom (član 15 stav 1);
 - 2) vrši odstranjivanje otpada na lokaciji koja nije utvrđena propisima o uređenju prostora, kao i u postrojenjima ili objektima koji ne ispunjavaju uslove utvrđene zakonom (član 17 stav 1);
 - 3) obavlja djelatnost prerade, odnosno odstranjivanja otpada, a ne posjeduje odgovarajuću opremu, postrojenje za obradu i potreban broj zaposlenih na osnovu dozvole za preradu i/ili odstranjivanje otpada (član 31 stav 1);
 - 4) obavlja djelatnost sakupljanja, odnosno transporta otpada, a nije upisan u registar sakupljača, odnosno prevoznika (član 37 stav 1);
 - 5) ne vodi evidenciju o količinama i vrsti otpada u skladu sa katalogom otpada (član 44 stav 1);
 - 6) miješa otpadno ulje tokom sakupljanja ili skladištenja sa drugim opasnim otpadom, uključujući otpad koji sadrži PCB (član 52 stav 6);
 - 7) prerađuje PCB i ambalažu koja sadrži PCB (član 56 stav 1);
 - 8) vrši izdvajanje PCB iz opreme, obradu PCB i dekontaminaciju opreme bez odgovarajuće opreme, postrojenja za privremeno skladištenje PCB i potrebnog broja zaposlenih na osnovu dozvole za odstranjivanje opasnog otpada (član 56 stav 4);
 - 9) spaljuje PCB na palubama brodova (član 56 stav 7);
 - 10) obavlja djelatnost prerade, odnosno odstranjivanja medicinskog i veterinarskog otpada, a ne posjeduje odgovarajuću opremu, postrojenje za obradu i potreban broj zaposlenih na osnovu dozvole za preradu i/ili odstranjivanje medicinskog i veterinarskog otpada (član 62 stav 2);
 - 11) opasni otpad odlaže na deponiji za neopasan otpad (član 71 stav 1);
 - 12) subjekat koji upravlja privremenim skladištem komunalnog otpada ne vodi evidenciju iz člana 78 stav 5 ovog zakona (član 78 stav 6);
 - 13) uvozi opasan otpad (član 80 stav 1).
- (2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 eura do 4.000 eura.
- (3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 1.000 eura do 6.000 eura.
- (4) Za prekršaj iz stava 1 tač. 2, 4, 6, 11 i 13 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 500 eura do 2.000 eura.

Član 91

- (1) Novčanom kaznom od 500 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:
 - 1) ne vrši karakterizaciju otpada (član 7 stav 2);
 - 2) ne obezbijedi preradu otpada, a ukoliko je prerada nemoguća ili je ekonomski ili sa stanovišta zaštite životne sredine neopravdana, ne obezbijedi da se otpad odloži ili na drugi način odstrani u skladu sa ovim zakonom (član 12 stav 2);
 - 3) tokom prevoza opasnog otpada unutar države nema ispravu o prevozu opasne materije u skladu sa zakonom (član 16 stav 2);
 - 4) pali otpad na otvorenom prostoru (član 17 stav 3);
 - 5) ne izradi plan upravljanja otpadom u roku od 60 dana prije početka postupka ili aktivnosti u toku koje nastaje otpad (član 26 stav 2);
 - 6) ne dostavi plan upravljanja otpadom iz člana 28 stav 1 ovog zakona Agenciji na saglasnost u roku od 60 dana prije početka postupka ili aktivnosti u toku koje nastaje otpad (član 28 stav 2);

- 7) ne obavijesti Agenciju da je došlo do promjena u količini i načinu upravljanja otpadom utvrđenim u aktu iz člana 29 stav 1 ovog zakona radi dobijanja saglasnosti u roku od šest mjeseci od nastanka promjene (član 29 stav 3);
- 8) upravlja sa otpadom na način koji nije u skladu sa planovima upravljanja otpadom utvrđenim ovim zakonom (član 30);
- 9) ne vrši odvojeno sakupljanje komunalnog otpada radi njegovog recikliranja u skladu sa ovim zakonom (član 42 stav 2);
- 10) ne čuva evidenciju opasnog otpada najmanje tri godine ili u slučaju transporta opasnog otpada najmanje 12 mjeseci (član 44 stav 8);
- 11) miješa otpad od električnih i elektronskih proizvoda sa drugim vrstama otpada (član 46 stav 2);
- 12) se proizvođač i uvoznik električnih i elektronskih proizvoda ne uključi u organizovani sistem preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada od električnih i elektronskih proizvoda (član 47 stav 3);
- 13) imalac otpadnog vozila ne preda otpadno vozilo pravnom licu ili preduzetniku koji ima dozvolu za obradu otpadnih vozila (član 48 stav 1);
- 14) ne vodi evidenciju o svim fazama obrade (član 48 stav 4 alineja 1);
- 15) ne obezbijedi odstranjivanje djelova iz otpadnih vozila koji se ne mogu preraditi (član 48 stav 4 alineja 2);
- 16) ne obezbijedi izdvajanje opasnih materijala i komponenti iz otpadnih vozila radi dalje obrade (član 48 stav 4 alineja 3);
- 17) se ne uključi u organizovani sistem preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnih vozila (član 48 stav 5);
- 18) uvozi otpadne gume bez odobrenja Agencije (član 49 st. 1 i 2);
- 19) miješa otpadne gume sa drugim otpadom (član 49 stav 3);
- 20) ne preda otpadnu gumu privrednom društvu ili preduzetniku koji ima dozvolu za preradu i odstranjivanje otpadnih guma (član 49 stav 4);
- 21) se ne uključi u organizovani sistem preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnih guma (član 49 stav 5);
- 22) otpadne baterije i akumulatore koji, u skladu sa katalogom otpada, nijesu komunalni otpad ne preda privrednom društvu ili preduzetniku koji se bavi djelatnostima sakupljanja, prerade ili odstranjivanja posebnih vrsta otpada (član 50 stav 2);
- 23) otpadne baterije i akumulatore koji su, u skladu sa katalogom otpada, komunalni otpad ne preda na mjesta koji su predviđena za ovu vrstu otpada u okviru odvojenog sakupljanja komunalnog otpada ili na mjesta predviđena za sakupljanje ovih vrsta otpada kod distributera (član 50 stav 3);
- 24) odlaže ili spaljuje otpadne automobilske i industrijske baterije i akumulatore (član 50 stav 4);
- 25) se proizvođač i uvoznik baterija i akumulatora ne uključi u organizovani sistem preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnih baterija i akumulatora (član 51 stav 1);
- 26) ispušta otpadna ulja u vode i/ili na zemljište ili u zemljište (član 52 stav 1);
- 27) obradu otpadnih ulja ne povjeri privrednom društvu ili preduzetniku koji sakuplja otpadna ulja, u slučaju da kroz proces proizvodnje nije u mogućnosti da obradi otpadna ulja u skladu sa ovim zakonom (član 52 stav 5);
- 28) odlaže građevinski otpad u vode ili na zemljište ili u zemljište, osim ako je građevinski otpad prerađen i koristi se kao građevinski materijal (član 54 stav 2);
- 29) prerađuje cement azbestnog građevinskog otpada (član 54 stav 4);
- 30) ne sačini plan upravljanja građevinskim otpadom ukoliko je zapremina objekta zajedno sa zemljanim iskopom veća od 2 000 m³ (član 54 stav 6);
- 31) ne sačini plan upravljanja građevinskim otpadom bez obzira na zapreminu građevinskog otpada ukoliko građevinski otpad sadrži ili je izložen opasnim materijama (član 54 stav 7);
- 32) ne primijeni mjere za sprječavanje emisije azbestnih vlakana i prašine u životnu sredinu (član 55 stav 2);
- 33) prerađuje otpad koji sadrži PCB bez izdvajanja PCB (član 56 stav 2);

- 34) PCB spali izvan postrojenja za spaljivanje otpada koje ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom (član 56 stav 5);
 - 35) uvozi opremu koja sadrži PCB (član 56 stav 6);
 - 36) puni transformatore i druge zatvorene sisteme sa tečnostima koje sadrže PCB (član 56 stav 8);
 - 37) nema plan upravljanja opremom i otpadom koji sadrži PCB u skladu sa ovim zakonom (član 57 stav 1);
 - 38) ne vodi evidenciju o opremi i otpadnom PCB i količinama PCB i te podatke iz evidencije ne dostavi Agenciji (član 57 stav 2);
 - 39) plan upravljanja opremom iz člana 57 stav 1 ovog zakona ne dostavi Agenciji (član 57 stav 3);
 - 40) upotrebljava mulj na zemljištu na kojem postoji opasnost od ispiranja mulja u površinske vode i u zaštićenim proizvodnim dobrima (član 60 stav 1 tačka 1);
 - 41) upotrebljava mulj na zemljištu kraških polja, plitkom ili skeletnom zemljištu i šljunkovitom zemljištu (član 60 stav 1 tačka 2);
 - 42) upotrebljava mulj na zemljištu kod kojeg je pH vrijednost niža od 5,0 (član 60 stav 1 tačka 3);
 - 43) upotrebljava mulj na zemljištu sa salinitetom višim od 800 ms/cm, plavnim dolinama, djelimično potopljenim oblastima i močvarnim područjima (član 60 stav 1 tačka 4);
 - 44) upotrebljava mulj u zonama sanitarne zaštite izvorišta koja se koriste ili se mogu koristiti za snabdijevanje vodom za piće (član 60 stav 1 tačka 5);
 - 45) upotrebljava mulj na pašnjacima ili u proizvodnji biljaka za stočnu ishranu, ako je vrijeme između korišćenja obrađenog mulja i skupljanja ljetine biljaka za stočnu ishranu ili početka ispaše kraće od 21 dan (član 60 stav 1 tačka 6);
 - 46) upotrebljava mulj na površinama koje su namijenjene za proizvodnju voća i povrća koje je u direktnom kontaktu sa zemljištem i koje se može jesti sirovo, u periodu od 10 mjeseci prije početka berbe (član 60 stav 1 tačka 7);
 - 47) odlaže na deponiju otpad u tečnom stanju (član 69 stav 1 tačka 2);
 - 48) odlaže na deponiju otpad koji ima eksplozivna, oksidirajuća, veoma zapaljiva ili zapaljiva svojstva (član 69 stav 1 tačka 3);
 - 49) odlaže na deponiju otpad koji je neobrađeni medicinski ili veterinarski otpad (član 69 stav 1 tačka 4);
 - 50) odlaže na deponiju otpad koji čine otpadne automobilske i industrijske baterije i akumulatori (član 69 stav 1 tačka 5);
 - 51) odlaže na deponiju otpad ako je otpad cijela ili zdrobljena otpadna guma, osim gume od bicikla i gume sa spoljnim prečnikom većim od 400 mm (član 69 stav 1 tačka 6);
 - 52) odlaže na deponiju otpad koji je nastao kao rezultat naučnog istraživanja, čije svojstvo nije poznato ili je novo i njegova dejstva na ljude ili životnu sredinu nijesu poznata (član 69 stav 1 tačka 7);
 - 53) odlaže na deponiju otpad na području koji može imati uticaja na površinske i podzemne vode (član 69 stav 1 tačka 8);
 - 54) ne obavijesti Agenciju o značajnim negativnim uticajima na životnu sredinu i zdravlje ljudi koji su utvrđeni kontrolom iz člana 75 stav 3 ovog zakona (član 75 stav 5);
 - 55) otpad skladišti na privremenom skladištu duže od godinu dana (član 77 stav 1 alineja 1);
 - 56) otpad skladišti na skladištu obrađivača otpada duže od tri godine (član 77 stav 1 alineja 2);
 - 57) uvozi neopasan otpad radi odstranjivanja ili za korišćenje kao gorivo ili na drugi način za proizvodnju energije (član 80 stav 2).
- (2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana, kao i za nedostavljanje lokalnog plana Ministarstvu (član 23 stav 4) kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu, odnosno službeno lice u jedinici lokalne samouprave novčanom kaznom od 250 eura do 2.000 eura.
 - (3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 500 eura do 6.000 eura.
 - (4) Za prekršaj iz stava 1 tač. 1, 4, 9, 11, 13, 18, 20, 23, 24, 26, 28, 32, 33, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 30 eura do 2.000 eura.

XII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 96

- (1) Lokacija na kojoj će se privremeno skladištiti komunalni otpad sakupljen sa područja jedinice lokalne samouprave urediće se u skladu sa članom 78 stav 4 ovog zakona do 30. juna 2012. godine.
- (2) Privremeno skladištenje komunalnog otpada iz člana 78 ovog zakona vršiće se najduže do 31. decembra 2016. godine.

Član 97

- (1) Ponovna upotreba i reciklaža papira, metala, plastike, stakla i neopasnog građevinskog otpada u procentima iz člana 14 ovog zakona mora se dostići do 2020. godine.
- (2) Radi dostizanja nivoa količina biološko razgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na deponiju iz člana 20 stav 1 ovog zakona, procentualni nivo količina biološko razgradivog otpada u iznosu od:
 - 75% od ukupne mase biološko razgradivog otpada proizvedenog u 2010. godini mora se dostići najkasnije do 2017. godine;
 - 50% od ukupne mase biološko razgradivog otpada proizvedenog u 2010. godini mora se dostići najkasnije do 2020. godine;
 - 35% od ukupne mase biološko razgradivog otpada proizvedenog u 2010. godini mora se dostići najkasnije do 2025. godine.

Član 98

Nadležni organ lokalne uprave dužan je da, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, izvrši popis neuređenih odlagališta na svom području, sačini plan sanacije ovih odlagališta i uvrsti ga u lokalni plan iz člana 94 stav 3 ovog zakona.

Član 100

Postupci koji su započeti prije stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po propisima koji su važili do stupanju na snagu ovog zakona.



CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

Naziv propisa	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom	
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	oblast	podoblast
	XIV zaštita životne sredine	1. opšta zaštita životne sredine
Klasifikacija po pregovaračkim oblastima Evropske Unije	poglavlje	potpoglavlje
	27 životna sredina	27.10.30.30 Kontrola otpada i tehnologija
Ključni termini - eurovok deskriptori	Upravljanje otpadom, principi upravljanja otpadom, klasifikacija otpada.	

Prijatelj:	Org. jed.	Broj	Prijava	Vrijednost
	01-	454 /	83	



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA

Broj: 02-03-13816/2

Podgorica, 13.11.2015. godine



MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
- n/r ministra, g-dina Branimira Gvozdenovića -

Poštovani ministre Gvozdenović,

Povodom Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom i inoviranog Izvještaja o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa, Ministarstvo finansija daje sljedeće

MIŠLJENJE

Uvidom u Predlog zakona i Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, u dijelu generalnih zapažanja ukazujemo da Predlog zakona uvodi nove principe i metode postupanja sa otpadom i u tom pogledu ima organizirajući uticaj na poslovni ambijent.

Takođe, uvidom u RIA obrasac utvrđeno je da će implementacija predloženih rješenja proizvesti troškove proizvođačima i uvoznicima u Crnoj Gori na godišnjem nivou u iznosu od 4.157.500 eura.

U vezi sa članom 6 kojim se definiše organizovani sistem preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada, uz zahtjev za upis u registar organizovanih sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada privredno društvo, između ostalog podnosi i dokaz o upisu u registar sakupljača i/ili dozvola za preradu i/ili zbrinjavanje otpada. U cilju pojednostavljenja postupka sugerišemo pribavljanje navedenog dokaza po službenoj dužnosti.

U vezi sa članom 42 kojim se članom 78b utvrđuje naknada za privremeno skladištenje komunalnog i neopasnog građevinskog otpada, u iznosu od 10 € po toni komunalnog, odnosno neopasnog građevinskog otpada, a uvažavajući činjenicu da će implementacija navedene odredbe pored dodatnih obaveza proizvesti i povećanje troškova proizvođačima, neophodno je obrazložiti kriterijume na osnovu kojih je predloženi iznos naknade utvrđen posebno umajući u vidu da je prilikom dostavljanja Predloga zakona o upravljanju otpadom na mišljenje u maju t.g. predloženi iznos naknade za neopasni građevinski otpad bio 7€ po toni.

Ministarstvo finansija, sa aspekta budžeta u načelu daje saglasnost na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, s tim što će prilikom realizacije Državnog plana upravljanja otpadom za navedeni period ocijeniti usaglašenost mjera i dinamike ostvarenja ciljeva upravljanja otpadom sa finansijskim mogućnostima definisanim Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, godišnjim zakonom o budžetu i Smjernicama makroekonomske i fiskalne politike.

S poštovanjem,



IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

PREDLAGAČ

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

NAZIV PROPISA

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom

1. Definisane probleme

- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?
- Koji su uzroci problema?
- Koje su posljedice problema?
- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?
- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?

- Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom (u daljem tekstu: Predlog zakona) obezbjeđuje:
 1. prenošenje odredbi, za oblast upravljanja otpadom, relevantnih propisa EU u zakonodavni okvir Crne Gore, a posebno Direktive o električnom i elektronskom otpadu (2012/19/EU),
 2. prenošenje dijela odredbi Direktive o upravljanju otpadom od mineralnih sirovina (2006/21/EZ), čime se stvaraju uslovi za donošenje podzakonskog akta i prenošenje odredbi ove direktive u zakonodavni okvir Crne Gore,
 3. definisanje pravnog osnova za izradu podzakonskog akta kojim će se transponovati odredbe Direktive 2011/65/EU o ograničavanju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi (ROHS direktiva),
 4. jasnije odredbe pojedinih članova važećeg zakona u cilju stvaranja preduslova za bolje razumijevanje normi i njegovu kvalitetniju implementaciju.
- Crna Gora je opredjeljujući se za proces evropskih integracija prihvatila obavezu harmonizacije odnosa u svim javnim politikama sadržanim u Acquis-u, što, pored usaglašavanja našeg sa zakonodavnim okvirom EU u oblasti upravljanja otpadom, podrazumijeva i punu implementaciju donijetih propisa. Nedostatak stručnih i finansijskih kapaciteta uzrokuje određene probleme u sprovođenju važećeg Zakona o upravljanju otpadom. Predlogom zakona se daje doprinos boljem razumijevanju normi, a time i prevazilaženju jednog dijela problema koji se odnose na nedostatak stručnih kapaciteta.
- Posljedice problema su neuređeno stanje u ovoj oblasti čime se ugržavaju životna sredina i zdravlje ljudi (odlaganje otpada pojedine opštine vrše na lokacijama koje ne ispunjavaju propisane uslove, ne vrši se selektiviranje otpada i prerada otpada i sl.), neracionalno se troše, odnosno ne upravlja se sa ograničenim prirodnim resursima (minerali, rude, fosilna goriva i sl.) na održiv način, ne ostvaravaju se potrebni pomaci koji će omogućiti da Crna Gora ispuni ciljeve u pogledu recikliranih količina otpada (komunalnog, posebnih vrsta otpada i građevinskog otpada).
- Prije svih oštećeni su građani Crne Gore, jer žive u neuređenom prostoru na kome se nalazi otpad. Ovakvo stanje ne doprinosi stvaranju uslova za razvoj turizma, a stvara i poteškoće privrednim subjektima da otpad koji generišu tokom tehnološkog postupka zbrinjavaju na ekonomski najracionalniji način.
- Zadržavanjem postojećeg stanja ("status quo") nastaviće se sa ugrožavanjem životne sredine, što u određenim situacijama može izazvati i probleme u prekograničnom kontekstu i upravljanje resursima na neodrživ način. Takođe, nastaviće se sa devastiranjem prirodnog ambijenta, čime će se povećati i rizik za zdravlje ljudi. Zadržavanje postojećeg stanja uticaće i na dinamiku procesa pregovora sa Evropskom komisijom, a time i prolongiranje da Crna Gora dobije status punopravnog člana zajednice evropskih država.

2. Ciljevi

- Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?
- Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.

- Donošenjem Predloga zakona daje se dopirnos ostvarenju cilja koji se odnosi na povećanje stepena transponovanosti odredbi relevantnih propisa EU u dio propisa Crne Gore vezan za oblast upravljanja otpadom.
- Ostvarenje navedenog cilja je direktno vezano sa Nacionalnom strategijom održivog razvoja, Strategijom upravljanja otpadom Crne Gore do 2030. godine, Državnim planom upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period 2015 -2020. godina, Strategijom regionalnog razvoja i sl.

3. Opcije

- **Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).**
- **Obrazložiti preferiranu opciju?**

- Kao što je već navedeno, zadržavanje „status quo“ stanja nije prihvatljivo. U procesu EU integracija potrebno je obezbijediti pravovremno prenošenje odredbi pojedinih propisa EU u relevantne propise u Crnoj Gori. U suprotnom, gubi se vrijeme koje je sad već presudan faktor za stvaranje uslova i implementaciju usvojenih propisa, odnosno primjeni prakse i standarda koji važe za sve zemlje članice EU u Crnoj Gori.
- Donošenjem Predloga zakona stvaraju se preduslovi za ispunjenje obaveze uspostavljanja i stvaranja uslova za funkcionisanje sistema produžene odgovornosti proizvođača, odnosno uslovi za uspostavljanje sistema upravljanja električnim i elektronskim otpadom, ali i drugim posebnim vrstama otpada kao što su: otpadna vozila, otpadne baterije i akumulatori, otpadne gume, otpadna ambalaža i otpadna ulja za podmazivanje i tečnosti. Takođe, stvaraju se uslovi za upravljanje otpadom koji nastaje od rudarstva, odnosno od eksploatacije mineralnih sirovina (otpad iz Termoelektrane, KAP-a, rudnika boksita, lignita, olova i cinka i sl).

4. Analiza uticaja

- **Na koga će i kako će najvjerovatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektno.**
- **Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)**
- **Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti,**
- **Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija;**
- **Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.**

- Direktne pozitivne uticaje primjena Predloga zakona imaće na građane i očuvanje životne sredine. Indirektno pozitivne uticaje imaće na razvoj turizma i unapređenje poslovnog ambijenta. Ne prepoznaju se negativni uticaji implementacije ovog zakona.
- Primjena ovog zakona uticaće na povećanje troškova proizvođača, odnosno uvoznika proizvoda iz kojih nastaju određene posebne vrste otpada. Ovo povećanje troškova imaće uticaj i na povećanje cijena, a time i na kupovnu moć građana. Takođe, primjenom ovog zakona povećaćće se troškovi eksploatacije mineralnih sirovina.
- U vezi članova 5 i 6 Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, prihod budžeta Crne Gore, a samim tim ukupni troškovi proizvođača i uvoznika na nivou Crne Gore, imajući u vidu količine proizvoda koje se stavljaju na tržište u Crnoj Gori od kojih nastaju posebne vrste otpada (otpadne baterije i akumulatori, otpadna ulja za podmazivanje i tečnosti, otpadne pneumatske gume, otpadna vozila, otpadni električni i elektronski proizvodi, otpadna ambalaža) i naknadu koja je definisana Uredbom o bližim kriterijumima, visini i načinu plaćanja posebne naknade za upravljanje otpadom ("Službeni list Crne Gore", broj 39/12), na godišnjem nivou procijenjeno je da će iznositi oko 4.157.500 eura i to od:
 - baterija i akumulatora – 90.000 eura,
 - ulja za podmazivanje i tečnosti – 400.000 eura,
 - pneumatskih guma – 800.000 eura,
 - vozila - 1.495.000 eura,
 - električnih i elektronskih proizvoda - 500.000 eura,
 - ambalaže u koju se pakuje roba – 812.500 eura,
 - ambalaže koja nije namijenjena pakovanju robe – 60.000 eura.

Ukupno: 4.157.500 eura

U skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (čl. 85 osnovnog teksta ovog zakona) navedena finansijska sredstva uplaćivaće se na poseban račun i koristiće se za kofinansiranje troškova realizacije projekata iz oblasti upravljanja otpadom i troškova preuzimanja, sakupljanja i obrade posebnih vrsta otpada (otpadne baterije i akumulatori, otpadna ulja za podmazivanje i tečnosti, otpadne pneumatske gume, otpadna vozila, otpadni električni i elektronski proizvodi, otpadna ambalaža).

Za pojedine uvoznike proizvoda možemo navesti, da će na primjer uvoznik jedne tone guma platiti naknadu u iznosu od 200 eura. Ako guma ima težinu 5 kg, to znači da će za potrošače cijena ovog proizvoda biti uvećana za 1 euro.

- Za neispunjavanje cilja iz člana 8 Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom (50 % od ukupne mase sakupljenog otpada da se pripremi za ponovnu upotrebu i recikliranje) snosiće odgovornost država Crna Gora prema Evropskoj komisiji, dok će prema državi Crnoj Gori biti odgovorni sakupljači otpada, a ne proizvođači, građani i privreda. Upisom u registar sakupljača i dobijanjem dozvole za preradu i/ili zbrinjavanje otpada ovu odgovornost imaće privredna društva i preduzetnici koji se bave ovim poslovima.
- U vezi članova 24 i 26 Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom donešen je Pravilnik o načinu izračunavanja minimalnih suma osiguranja za slučaj štete pričinjene trećim licima ili njihovim stvarima („Službeni list Crne Gore”, broj 40/15). U propisu je dat način izračunavanja minimalne sume osiguranja (MIO) na koje je podnosilac zahtjeva za obavljanje djelatnosti prerade i/ili odstranjivanja otpada dužan da se osigura od štete koja može nastati trećim licima.
Kao primjer navodimo preradu neopasnog otpada:
 - za ukupnu količinu od oko 1500 tona neopasnog otpada koji se preradi u reciklažnom centru u Podgorici na godišnjem nivou minimalna suma osiguranja izračunava se:
 $MIO = 1\,500 * 1,2 * 1,5 * 1€ = 2\,700 €$, odnosno 22,5 € na mjesečnom nivou.
- U vezi člana 29 Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom pozitivne posljedice navedene odredbe su usklađivanje našeg sa zakonodavstvom EU, odnosno nove Direktive o električnom i elektronskom otpadu, kao i unapređenje stanja zaštite životne sredine. Procjene troškova ne samo za proizvođače i uvoznike električnih i elektronskih proizvoda, već i za ostala privredna društva i preduzetnike koji imaju obavezu proširene odgovornosti, date su u odgovoru koji se odnosi na članove 5 i 6 Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom.
- U vezi člana 42 Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, koji se odnosi na privremeno skladištenje komunalnog i neopasnog građevinskog otpada, nema uporedne prakse iz razloga što su se ove odredbe propisale radi pospešivanja veće inicijativnosti opština da izgrade infrastrukturu za upravljanje komunalnim otpadom u skladu sa EU direktivama. U zavisnosti od količina otpada koja će se odlagati na lokacijama za privremeno skladištenje komunalnog i neopasnog građevinskog otpada zavisice i iznos naknade koje će opštine plaćati na godišnjem nivou. Tako na primjer za opštinu koja na godišnjem nivou odloži 10.000 tona otpada godišnji iznos naknade iznosiće 100.000 eura (ove količine otpada su na primjer za Opštinu Šavnik oko 250 t, dok za Opštinu Nikšić oko 25.000 t na godišnjem nivou). iznos od 7 eura, kao naknada za privremeno skladištenje neopasnog građevinskog otpada, u odnosu na Predlog zakona o upravljanju otpadom povećan je na 10 eura iz razloga što se nakon konsultacija sa zainteresovanim stranama odlučilo da se da veći značaj rješavanju ovog veoma izraženog problema u Crnoj Gori.
- Pozitivni efekti donošenja Predloga zakona su takvi da će srednjoročno i dugoročno nadmašiti troškove navedene u prethodnoj alineji. Evidentno je da pravilno upravljanje otpadom doprinosi smanjenju troškova u oblasti zdravstva, sanacije i rekultivacije lokacija devastiranih neadekvatno odloženim količinama otpada, kao i troškova u smislu kaznenih mjera koje će Crna Gora, kao članica EU, morati da plaća u slučaju da ne bude u mogućnosti da implementira donijete propise i sl. Takođe, pozitivni efekti se mogu sagledati i kroz očuvanje prirodnih resursa.
- Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom podržava se formiranje novih privrednih subjekata (privrednih društava) i razvoj preduzetništva. Predlog zakona propisuje olakšice za preduzeća sa manje od 10 zaposlenih u dijelu oslobađanja obaveze vođenja evidencije o otpadu radi vođenja godišnje statistike za oblast upravljanja otpadom (član 44 važećeg zakona).
- Implementacijom ovog zakona doći će do određenih administrativnih opterećenja u pogledu povećanja broja zaposlenih u cilju ispunjenja obaveza utvrđenim EU propisima u oblasti upravljanja otpadom. Za kvalitetnu implementaciju ovog zakona potrebno je planirati zapošljavanje tri

službenika u Ministarstvu održivog razvoja (ekonomista, tehničko lice i pravnik), i to za obavljanje poslova:

- izrade godišnjih izvještaja o sprovođenju Državnog plana upravljanja otpadom (član 25 važećeg zakona) i monitoringa sprovođenja utvrđenih mjera i realizacije obaveza, monitoringa uspostavljanja sistema upravljanja posebnim vrstama otpada, kao i uspostavljanja i funkcionisanje sistema produžene odgovornosti proizvođača i uvoznika koji se odnosi na posebne vrste otpada (čl. 11, 64 i 85 važećeg zakona),
- koordinacije aktivnosti sa opštinama koje se odnose na realizaciju projekata u oblasti upravljanja otpadom, davanje saglasnosti i praćenje realizacije lokalnih planova upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom,
- monitoringa sprovođenja ovog zakona i oko trideset podzakonskih akata donijetih na osnovu ovog zakona, pripreme za učešće i učešće u procesu pregovora sa Evropskom komisijom, praćenje izmjena jedanaest relevantnih direktiva EU za oblast upravljanja otpadom, kao i analize ostvarivanja obaveza u vezi ciljeva koji su navedeni u propisima EU, odnosno predmetnom zakonu i podzakonskim aktima.

Kroz zakonska rješenja, koja su navedena u ovom predlogu, procjena je da će biti uticaja na poslovni ambijent, ali ova rješenja, kao što je i prethodno navedeno, potrebno je primjenjivati u cilju usklađivanja i implementacije odredbi iz EU direktiva.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?;
 - Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti;
 - Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti;
 - Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?;
 - Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze?;
 - Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?;
 - Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda;
 - Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti;
 - Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?;
 - Da li su dobijene primjedbe implementirane u tekst propisa? Obrazložiti.
- U Državnom planu upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period 2015 -2020. godina, koji je donešen od strane Vlade krajem jula 2015. godine, navedeno je da su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema upravljanja otpadom u Crnoj Gori sljedeće: Opcija 1. formiranje pet regiona (Region Centar 1, Region Centar 2, Region Sjever, Region Primorje 1 i Region Primorje 2), Opcija 2. tri regiona (Region Centar, Region Sjever, Region Primorje), Opcija 3. jednog regiona za upravljanje komunalnim otpadom (obuhvata otpad iz svih opština). Investicioni troškovi za Opciju 1 su 52.990.000 eura, za Opciju 2 su 40.990.000 eura i za Opciju 3 su 134.690.000 eura.
- Opcija 3 ima veće investicione troškove u odnosu na opcije 1 i 2, ali su benefiti daleko veći, stabilniji i trajniji, ukoliko se sistem uspostavi na adekvatan način. Konkretna tehnologija termičke obrade otpada, koja će eventualno biti instalirana u Crnoj Gori, biće odabrana na osnovu Studije izvodljivosti. Državni plan je dao detaljan pregled mogućih tehnologija, vođen zvanično najboljim dostupnih tehnikama na nivou Evropske unije. Ipak, Državnim planom upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period 2015 -2020. godina nije precizirano konkretno rješenje, budući da trenutno ne postoje podaci na osnovu kojih bi tako nešto bilo izvodljivo.
- Obezbeđivanje finansijskih sredstava vršice se u kontinutetu u periodu do 2020. godine.
 - Implementacijom ovog zakona proizilaze međunarodne finansijske obaveze koje se prije svega odnose na vraćanje kredita koje su odobrile međunarodne finansijske institucije Crnoj Gori za realizaciju ovog zakona.
 - Na osnovu analiziranih potreba, planirana su finansijska sredstva u budžetu za ovu i u većem dijelu i za narednu godinu.
 - U Predlogu zakona utvrđena je obaveza donošenja podzakonskih akata u roku od 24 mjeseca

od dana stupanja na snagu ovog zakona.

- Implementacijom ovog zakona ostvariće se povećanje prihoda Budžeta Crne Gore u dijelu koji se odnosi na naplate naknada i kazni, kao i u dijelu obaveza koje proističu iz produžene odgovornosti proizvođača, odnosno uvoznika otpada.
- Korišćena je metodologija punog povrata troškova sa dva scenarija, sa i bez prihoda iz pomenutog Državnog plana
- U preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda postoje problemi koji se odnose na činjenicu da se ne raspolaže adekvatnim podacima o količinama otpada koji se proizvode u Crnoj Gori.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertiza i ako da, kako;
- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije);
- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni, obrazložiti

- Korištena je pomoć eksperta iz Slovenije Radovana Tavzesa. Ministarstvo održivog razvoja i turizma je za izadu Predloga zakona formiralo Radnu grupu u čijem sastavu su predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Agencije za zaštitu životne sredine, Uprave za inspekcijske poslove, Zajednica opština i NVO sektora.

- U toku izrade ovog zakona održani su sastanci na kojima su bili uključeni predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarstva ekonomije, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Uprave za inspekcijske poslove, nadležnih organa lokalne uprave i komunalnih preduzeća, Zajednice opština, Agencije za zaštitu životne sredine, Procon-a, Privredne komore, Unije poslodavaca, NVO sektora i drugih zainteresovanih subjekata za pitanja upravljanja otpadom.

- Prije svega, najznačajniji rezultat je učešće nadležnih subjekata u izradi ovog zakona, posebno subjekata na lokalnom nivou, imajući u vidu da jedinice lokalne samouprave imaju veoma važnu ulogu u cilju ispunjenja obaveza utvrđenim EU propisima u oblasti upravljanja otpadom.

7. Monitoring i evaluacija

- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?


- Potencijalne prepreke za primjenu ovog zakona ogledaju se u nedostatku adekvatnih ljudskih i finansijskih kapaciteta.

- Nastaviće se sa organizovanjem sastanaka sa nadležnim subjektima (jedinicama lokalne samouprave, komunalnim preduzećima, privrednim društvima, institucijama, NVO sektorom). Takođe, odredbe ovog zakona afirmisaće se i u saradnji sa medijima u Crnoj Gori. Najvažnija mjera biće pojačan inspekcijski nadzor.

- Glavni indikatori koji će služiti za ocjenu nivoa ispunjenosti propisanih ciljeva biće ocjena nivoa usaglašenosti ovog zakona i podzakonskih akata u oblasti upravljanja otpadom sa relevantnim propisima EU. Indikatori će biti i količine selektiranog, prerađenog, odnosno recikliranog otpada (komunalnog i posebnih vrsta otpada) i količine otpada odložene na propisan način.

- Monitoring sprovođenja Zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravljanju otpadom, u dijelu nadzora nad njegovim sprovođenjem vršiće Ministarstvo održivog razvoja i turizma kao i ministarstva nadležna za oblasti: zdravlja, poljoprivrede, šumarstva i ekonomije, a u dijelu implementacije Agencija za zaštitu životne sredine, Uprava za inspekcijske poslove i komunalna inspekcija, odnosno policija. Evaluaciju primjene propisa vršiće Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa nadležnim ministarstvima.

Podgorica, 26.10.2015. godine



MINISTAR

Branimir Gvozdenović

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM TEKOVINOM
EVROPSKE UNIJE**

		Identifikacioni broj Izjave	MORT/IU/PZ/15/10
1. Naziv nacrt/predloga propisa			
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravljanju otpadom		
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on amendments to the Law on waste management		
2. Podaci o obrađivaču propisa			
a) Organ državne uprave koji priprema propis			
Organ državne uprave	Ministarstvo održivog razvoja i turizma		
- Sektor/odsjek	Direktorat za upravljanje otpadom i komunalni razvoj		
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Dragan Asanović, generalni direktor 446-208, dragan.asanovic@mrt.gov.me		
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Milena Marković, Igor Jovanović 020/446-345 milena.markovic@mrt.gov.me; igor.jovanovic@mrt.gov.me		
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa			
- Naziv pravnog lica	/		
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/		
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/		
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis			
- Organ državne uprave	Agencija za zaštitu životne sredine		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)			
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis			
Glava VIII, Politike saradnje, Životna sredina, član 111			
b) Step en ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa			
	<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti	
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava	
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa			
/			
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)			
- PPCG za period	2015-2018		
- Poglavlje, potpoglavlje	27 Životna sredina; 2. Planovi i potrebe; 2.2 Zakonodavni okvir, I-18.1) Upravljanje otpadom		
- Rok za donošenje propisa	2015/ II kvartal		
- Napomena	Donošenje novog Zakona o upravljanju otpadom je bilo planirano za II kvartal 2015. ali se pristupilo izradi izmjena i dopuna postojećeg zakona.		
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije			
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije: UFEU, Dio treći, Politike i unutrašnje akcije Unije, Glava XX, Životna sredina, član 191, 192 i 193 / TFEU, Part three, Union policies and internal actions, Title XX, Environment, articles 191, 192 and 193			
Potpuno usklađeno / fully harmonized			
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije:			

32008L0098

Direktiva 2008/98/EZ Evropskoga parlamenta i Savjeta od 19. novembra 2008. o otpadu i ukidanju određenih Direktiva / Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives; (OJ L 312, 22.11.2008.)

Djelimično usklađeno/partly harmonized

31986L0278

Direktiva Savjeta 86/278/EEZ Savjeta od 12. juna 1986. o zaštiti životne sredine, i posebno zemljišta, kod primjene kanalizacionog mulja u poljoprivredi / Council Directive 86/278/EEC of 12 June 1986 on the protection of the environment, and in particular of the soil, when sewage sludge is used in agriculture (OJ L 181, 04.07.1986)

Djelimično usklađeno/partly harmonized

31999L0031

Direktiva Savjeta 1999/31/EZ od 26. aprila 1999. o odlagalištu otpada / Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste (OJ L 182 , 16.07.1999)

Potpuno usklađeno/fully harmonized

32006L0021

Direktiva 2006/21/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 15.marta 2006. o upravljanju otpadom od industrija vađenja minerala i o izmjeni direktive 2004/35/EZ / Directive 2006/21/EC of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the management of waste from extractive industries and amending Directive 2004/35/EC - Statement by the European Parliament, the Council and the Commission (OJ L 102, 11.4.2006)

Djelimično usklađeno/partly harmonized

32012L0019

Direktiva 2012/19/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 4. jula 2012. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) (preinačena) (Tekst značajan za EGP) / Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE) Text with EEA relevance (OJ L 197, 24.7.2012)

Djelimično usklađeno/partly harmonized

32011L0065

Direktiva 2011/65/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 8. juna 2011. o ograničenju uporabe određenih opasnih materija u električnoj i elektroničkoj opremi (preinačeno) (Tekst značajan za EGP) / Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment Text with EEA relevance, (OJ L 174, 1.7.2011)

Djelimično usklađeno/partly harmonized

c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije:

Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.

6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacрта/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti

Potpuna usklađenost s direktivama **32008L0098** i **32011L0065** će se postići donošenjem podzakonskih akata o:

- graničnim vrijednostima prisustva opasnih materija u pojedinim djelovima električnih i elektronskih proizvoda, vozila, guma, baterija i akumulatora i ambalaže koji se proizvode u Crnoj Gori ili se uvoze radi stavljanja u promet, odnosno upotrebu, kao i oznakama o vrsti i načinu upravljanja otpadom koji nastaje iz tog proizvoda (Rok: IV kvartal 2016).

- načinu vođenja i čuvanja evidencije i prijavljivanja količina proizvedenih ili uvezenih proizvoda, odnosno opreme u kojima su ti proizvodi ugrađeni, načinu označavanja, načinu vođenja registra i sadržaja zahtjeva za upis u registar proizvođača i uvoznika koji imaju proširenu odgovornost, kao i načinu vođenja registra organizovanih sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada privrednog društva koje je upisano u registar organizovanih sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada (Rok: IV kvartal 2016).

Potpuna usklađenost s direktivom **31986L0278** će se postići donošenjem podzakonskog akta o načinu ispitivanja i uzorkovanja mulja, sastavu i karakteristikama obrađenog mulja, sadržaju i metodama analize obrađenog mulja, načinu ispitivanja, odnosno uzorkovanja, sadržaju i metodama analize zemljišta i uslovima korišćenja obrađenog mulja (Rok: I kvartal 2017).

Potpuna usklađenost s direktivom **32006L0021** će se postići donošenjem podzakonskih akata o:

- uslovima, načinu i postupku obrade otpada iz rudarstva, sadržaju plana upravljanja otpadom iz rudarstva, mjerama i postupcima za sprječavanje štetnog uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu (Rok: III kvartal 2016);
- sadržaju plana i izvještavanju u slučaju velike nesreće u upravljanju otpadom iz rudarstva, klasifikaciji, odnosno kategoriji objekata i/ili postrojenja za otpad iz rudarstva i uslovima i načinu zatvaranja objekata i/ili postrojenja za otpad iz rudarstva (Rok: III kvartal 2016);
- sadržaju zahtjeva i dokumentaciji potrebnoj za izdavanje dozvole za preradu i/ili zbrinjavanje otpada iz rudarstva (Rok: III kvartal 2016).

Potpuna usklađenost s direktivom **32012L0019** će se postići donošenjem podzakonskog akta o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada od električnih i elektronskih proizvoda i rada tog sistema i godišnje količine otpada od električnih i elektronskih proizvoda koje se moraju obraditi, preraditi i reciklirati, uključujući i otpad od električne i elektronske opreme koja se isporučuje iz drugih država putem internet prodaje (Rok: I kvartal 2017).

7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu

/

8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrtu/predloga propisa

Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa

/

9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)

Navedeni izvori prava EU prevedeni su na hrvatski jezik.

10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)

Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravljanju otpadom nije preveden na engleski jezik.

11. Učešće konsultanata u izradi nacrtu/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravljanju otpadom nije bilo učešća konsultanata.

Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa

Potpis / ministar vanjskih poslova i evropskih integracija

Datum: 15.09.2015. godine

Datum:



Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrtu/predloga zakona na engleskom jeziku

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
MORT/TU/PZ/15/10		MORT/IU/PZ/15/10		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
Direktiva 2008/98/EZ Evropskoga parlamenta i Savjeta od 19. novembra 2008. o otpadu i ukidanju određenih Direktiva – 32008D0098 Direktiva Savjeta 86/278/EEZ Savjeta od 12. juna 1986. o zaštiti životne sredine, i posebno zemljišta, kod primjene kanalizacionog mulja u poljoprivredi – 31986L0278 Direktiva Savjeta 1999/31/EZ od 26. aprila 1999. o odlagalištu otpada – 31999L0031 Direktiva 2006/21/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 15.marta 2006. o upravljanju otpadom od industrija vađenja minerala i o izmjeni direktive 2004/35/EZ – 2006L0021 Direktiva 2012/19/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 4. jula 2012. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) (preinačena) (Tekst značajan za EGP) – 32012L0019 Direktiva 2011/65/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 8. juna 2011. o ograničenju uporabe određenih opasnih materija u električnoj i elektroničkoj opremi (preinačeno) (Tekst značajan za EGP) – 32011L0065				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravljanju otpadom		Proposal for the Law on amendments to the Law on waste management		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/ predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
Direktiva 2008/98/EZ				
POGLAVLJE I. PREDMET, PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE Član 1 Predmet i područje primjene Ovom se Direktivom utvrđuju mjere za zaštitu okoline i zdravlja ljudi kojima se sprečavaju ili	Član 1 U Zakonu o upravljanju otpadom ("Službeni list CG", broj 64/11) u članu 1 stav 2 i u drugim odredbama ovog zakona riječ: „odstranjivanje“ u različitom padežu zamjenjuje se riječju „zbrinjavanje“ u	Potpuno usklađeno		

<p>umanjaju štetni efekti proizvodnje i upravljanja otpadom i umanjuju sveukupni efekti upotrebe resursa te poboljšava efikasnost te upotrebe.</p>	<p>odgovarajućem padežu.</p> <p>Član 1</p> <p>(1) Ovim zakonom uređuju se vrste i klasifikacija otpada, planiranje, uslovi i način upravljanja otpadom i druga pitanja od značaja za upravljanje otpadom.</p> <p>(2) Upravljanje otpadom je sprječavanje nastanka, smanjenje količina otpada ili ponovna upotreba otpada i sakupljanje, transport, prerada i zbrinjavanje otpada, nadzor nad tim postupcima i naknadno održavanje deponija, uključujući i aktivnosti trgovca i posrednika otpadom.</p>			
<p>Član 2</p> <p>Izuzeća iz područja primjene</p> <p>1. Iz područja primjene ove Direktive isključuje se sljedeće:</p> <p>(a) gasovite materije koje se ispuštaju u atmosferu;</p> <p>(b) zemlja (<i>in situ</i>) uključujući neiskopano kontaminirano tlo i građevine trajno povezane sa zemljištem;</p> <p>(c) nekontaminirano tlo i drugi materijali iz prirode iskopani tokom građevinskih aktivnosti ukoliko je nesumnjivo da će se taj materijal za građevinske svrhe koristiti u svom prirodnom obliku na gradilištu s kojeg je iskopan;</p> <p>(d) radioaktivni otpad;</p> <p>(e) deaktivirani eksplozivi;</p> <p>(f) fekalije, ako nijesu obuhvaćene stavom 2. tačkom (b), slama i drugi bezopasni poljoprivredni ili šumski materijal koji se nalazi u prirodi i koji se koristi u poljoprivredi, šumarstvu ili za proizvodnju energije iz takve biomase postupcima ili metodama koje ne štete okolini i ne ugrožavaju zdravlje ljudi.</p>	<p>Član 2</p> <p>U članu 2 stav 1 tačka 10 riječi: „otpad iz rudarstva,“ brišu se.</p> <p>Izuzeci od primjene</p> <p>Član 2</p> <p>Ovaj zakon ne primjenjuje se na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) gasovite materije koje se emituju u vazduh; 2) zemljište, uključujući neiskopano kontaminirano zemljište i građevinske objekte trajno povezane sa zemljom; 3) nekontaminirano zemljište i druge materijale iskopane izvođenjem građevinskih radova, ako se taj materijal koristi za građevinske svrhe, u svom prirodnom obliku na gradilištu na kojem je iskopan; 4) radioaktivni otpad; 5) deaktivirane, odnosno delaborisane eksplozive; 6) slamu i druge neopasne 	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>2. U mjeri u kojoj je obuhvaćeno drugim zakonodavstvom Zajednice, iz područja primjene ove Direktive isključuje se sljedeće:</p> <p>(a) otpadne vode;</p> <p>(b) nusproizvodi životinjskog porijekla uključujući prerađene proizvode obuhvaćene Regulativom (EZ-a) br. 1774/2002, osim proizvoda namijenjenih spaljivanju, odlaganju na odlagališta ili upotrebi u postrojenjima na bioplin ili kompost;</p> <p>(c) leševi životinja koje nijesu zaklane nego su uginule, uključujući životinje usmrćene radi istrebljenja epizootskih bolesti, koje se zbrinjavaju u skladu s Regulativom (EZ-a) br. 1774/2002;</p> <p>(d) otpad koji nastaje pri traženju, iskopavanju, obrađivanju i skladištenju mineralnih resursa te radu kamenoloma, obuhvaćen Direktivom 2006/21/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 15. marta 2006. o upravljanju otpadom iz ekstraktivnih industrija.</p> <p>3. Ne dovodeći u pitanje obaveze na osnovu drugog relevantnog zakonodavstva Zajednice, iz područja ove Direktive isključuju se sedimenti koji se premiještaju unutar površinskih voda radi upravljanja vodama i vodotokovima ili sprječavanja poplava ili ublažavanja posljedica poplava, suša ili regeneracije zemljišta ukoliko se dokaže da su ti sedimenti bezopasni.</p>	<p>poljoprivredne ili šumske materijale, koji se nalaze u prirodi i koji se koriste u poljoprivredi, šumarstvu ili za proizvodnju energije na način kojim se ne utiče negativno na životnu sredinu i zdravlje ljudi;</p> <p>7) sedimente koji se premiještaju unutar površinskih voda, radi upravljanja vodama i vodotocima, sprječavanja poplava ili ublažavanja posljedica poplava, suša ili regeneracije zemljišta, ako se dokaže da su ti sedimenti bezopasni;</p> <p>8) električne i elektronske proizvode koji se koriste za potrebe naoružanja, municije i drugih predmeta neophodnih za odbranu i bezbjednost Crne Gore;</p> <p>9) baterije i akumulatore koje se koriste za potrebe naoružanja, municije i drugih predmeta neophodnih za odbranu i bezbjednost Crne Gore;</p> <p>10) otpadne vode, otpad koji nastaje na plovnim objektima, sporedne proizvode (nus proizvodi) životinjskog porijekla, uključujući prerađene proizvode životinjskog porijekla, osim onih namijenjenih spaljivanju, odlaganju na deponiji ili upotrebi u postrojenjima na biogas ili kompost, leševe uginulih životinja, uključujući životinje usmrćene radi suzbijanja epizootija i fekalne materije, ako posebnim zakonom</p>			
--	---	--	--	--

	nije drukčije određeno.			
<p>Član 3. Definicije</p> <p>U smislu ove Direktive, važe sljedeće definicije:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. „otpad“ 2. „opasni otpad“ 	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 3 Zakona o upravljanju otpadom („Službeni list Crne Gore“, broj 64/11)	
<ol style="list-style-type: none"> 3. „otpadna ulja— su mineralna ili sintetička ulja za podmazivanje ili industrijska ulja koja nijesu za upotrebu za koju su prvobitno namijenjena, na primjer ulja iz motora sa unutarnjim sagorijevanjem i ulja reduktora, ulja za podmazivanje, ulja za turbine i hidraulična ulja; 	<p>Član 3</p> <p>Tačka 30 mijenja se i glasi:</p> <p>„30) otpadna ulja za podmazivanje i tečnosti su svaka mineralna, polusintetička, ili sintetička ulja u tečnom ili polutečnom stanju, industrijska, izolaciona (ulje koje se koristi u elektroenergetskim sistemima), odnosno termička ulja (ulje koje se koristi u sistemima za grijanje ili hlađenje), kao i tečnosti za hidraulične namjene (hidraulične kočnice i ostale pripremljene tečnosti za hidrauličnu transmisiju);“.</p>	Potpuno usklađeno		
<ol style="list-style-type: none"> 4. „biootpad“ 5. „proizvođač otpada“ 	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 3 Zakona o upravljanju otpadom („Službeni list Crne Gore“, broj 64/11)	
<ol style="list-style-type: none"> 6. „imalac otpada— je proizvođač otpada odnosno fizička ili pravna lica koja posjeduju otpad; 	<p>Član 3</p> <p>U tački 8 poslije riječi: „fizičko lice“ dodaju se riječi: „ili preduzetnik“.</p> <p>8) imalac otpada je proizvođač otpada ili pravno ili fizičko lice ili preduzetnik koje posjeduju otpad;</p>	Potpuno usklađeno		

<p>7. „trgovac“ 8. „posrednik“ 9. „upravljanje otpadom“ 10. „sakupljanje“ 11. „odvojeno sakupljanje“ 12. „sprječavanje“ 13. „ponovna upotreba“ 14. „obrada“ 15. „prerada“ 16. „priprema za ponovnu upotrebu“ 17. „recikliranje“ 18. „regeneracija otpadnih ulja“ 19. „zbrinjavanje“ 20. „najbolje raspoložive tehnike“</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 3 Zakona o upravljanju otpadom („Službeni list Crne Gore“, broj 64/11)</p>	
<p>Članovi 4 - 7</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana čl. 4, 7, 8 i 9 Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni list Crne Gore", broj 64/11)</p>	
<p>Član 8 Proširena odgovornost proizvođača 1. Kako bi se ojačala ponovna upotreba i sprječavanje, recikliranje i drugačiji načini prerade otpada, države članice mogu donijeti zakonodavne i druge mjere kojima će osigurati da svaka fizička ili pravna osoba koja profesionalno razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje ili uvozi proizvode (proizvođač proizvoda) bude obuhvaćena režimom proširene odgovornosti proizvođača. Te mjere mogu obuhvatati prihvatanje povrata proizvoda ili otpada koji preostaje nakon upotrebe tih proizvoda, kao i naknadno upravljanje otpadom i finansijsku odgovornost za te aktivnosti. Te mjere</p>	<p>Član 5 Član 11 mijenja se i glasi: „Proširena odgovornost proizvođača i uvoznika Član 11 (1) Privredna društva ili preduzetnici, koji proizvode ili unapređuju, obrađuju, prodaju ili uvoze električne i elektronske proizvode, vozila, gume, baterije i akumulatore i ambalažu (u daljem tekstu: proizvođač, odnosno uvoznik) imaju proširenu odgovornost i dužni su da organizuju poslove upravljanja otpadom koji</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskih akata o: graničnim vrijednostima prisustva opasnih materija u pojedinim djelovima električnih i elektronskih proizvoda, vozila, guma, baterija i akumulatora i ambalaže koji se</p>	<p>IV kvartal 2016</p>

<p> mogu obuhvatiti obavezu pružanja javno dostupnih informacija o tome u kojoj je mjeri proizvod pogodan za ponovnu upotrebu ili recikliranje. 2. Države članice mogu preduzeti odgovarajuće mjere kako bi podstakle razvoj proizvoda koji umanjuju efekat proizvoda na okolinu i proizvodnju otpada u toku proizvodnje i dalje upotrebe proizvoda, te kako bi osigurale da se prerada i odstranjivanje proizvoda koji su postali otpad sprovode u skladu s članovima 4. i 13. Takvim mjerama može se podsticati, između ostalog, razvoj, proizvodnja i marketing proizvoda koji su pogodni za višekratnu upotrebu, koji su tehnički trajni, a kad postanu otpad, pogodni su za pravilnu i sigurnu preradu i odstranjivanje na način prihvatljiv za okolinu. 3. Kad primjenjuju proširenu odgovornost proizvođača, države članice uzimaju u obzir tehničku sprovodljivost i upravljačku održivost i globalne uticaje na okolinu, zdravlje ljudi i društvo, poštujući nužnost osiguravanja dobrog funkcionisanja unutrašnjeg tržišta. 4. Proširena odgovornost proizvođača primjenjuje se ne dovodeći u pitanje odgovornost za upravljanje otpadom kako se predviđa članom 15. stavom 1. i ne dovodeći u pitanje postojeće zakonodavstvo o posebnim tokovima otpada i posebnim proizvodima. </p>	<p> nastaje od tih proizvoda. (2) Proizvođač odnosno uvoznik iz stava 1 ovog člana dužan je da: 1) se upiše u registar proizvođača i uvoznika koji imaju obavezu proširene odgovornosti; 2) vodi i čuva evidencije i prijavljuje količine proizvedenih ili uvezenih proizvoda, odnosno opreme u kojima su ti proizvodi ugrađeni; 3) vrši prihvatanje vraćenih proizvoda ili otpada koji preostaju nakon upotrebe tih proizvoda; 4) naknadno upravlja otpadom i preuzima finansijsku odgovornost za te aktivnosti; 5) pruža informacije u kojoj mjeri je proizvod pogodan za ponovnu upotrebu ili recikliranje i identifikuje reciklirajuće komponente proizvoda i označava proizvode oznakom o vrsti i načinu upravljanja otpadom koji nastaje od proizvoda za koji je propisana proširena odgovornost iz stava 1 ovog člana; 6) dizajnira, odnosno projektuje proizvode na način da se smanji negativan uticaj na životnu sredinu, smanji proizvodnja otpada i osigura da se prerada i zbrinjavanje proizvoda koji je </p>	<p> proizvode u Crnoj Gori ili se uvoze radi stavljanja u promet, odnosno upotrebu, kao i oznakama o vrsti i načinu upravljanja otpadom koji nastaje iz tog proizvoda i o načinu vođenja i čuvanja evidencije i prijavljivanja količina proizvedenih ili uvezenih proizvoda, odnosno opreme u kojima su ti proizvodi ugrađeni, načinu označavanja, načinu vođenja registra i sadržaja zahtjeva za upis u registar proizvođača i uvoznika koji imaju proširenu odgovornost, kao i načinu vođenja registra organizovanih sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada privrednog društva koje je upisano u registar </p>	
--	--	--	--

	<p>postao otpad sprovode na način prihvatljiv za životnu sredinu i zdravlje ljudi, sa preporukama za razvoj, proizvodnju i marketing proizvoda koji su pogodni za višekratnu upotrebu, tehnički trajni, odnosno sa dužim vijekom upotrebe, a kad postanu otpad, budu pogodni za pravilnu i sigurnu preradu i zbrinjavanje.</p> <p>(3) Registar proizvođača i uvoznika koji imaju proširenu odgovornost vodi Agencija.</p> <p>(4) Za upis u registar proizvođača i uvoznika koji imaju proširenu odgovornost proizvođač odnosno uvoznik podnosi zahtjev Agenciji.</p> <p>(5) Granične vrijednosti prisustva opasnih materija u pojedinim djelovima proizvoda iz stava 1 ovog člana koji se proizvode u Crnoj Gori ili se uvoze radi stavljanja u promet, odnosno upotrebu, kao i oznake o vrsti i načinu upravljanja otpadom koji nastaje iz tog proizvoda utvrđuju se propisom Ministarstva.</p> <p>(6) Način vođenja i čuvanja evidencije i prijavljivanja količina proizvedenih ili uvezenih proizvoda, odnosno opreme u kojima su ti proizvodi ugrađeni, način označavanja, način vođenja registra i sadržaj zahtjeva za upis u registar proizvođača i uvoznika koji</p>		<p>organizovanih sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada</p>	
--	---	--	---	--

	<p>imaju proširenu odgovornost, kao i način vođenja registra organizovanih sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada iz člana 11a stav 2 ovog zakona utvrđuju se propisom Ministarstva."</p> <p>Član 6</p> <p>Poslije člana 11 dodaje se novi član koji glasi:</p> <p>"Organizovani sistem preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada</p> <p>Član 11a</p> <p>(1) Proizvođač, odnosno uvoznik dužan je da se uključi u organizovani sistem preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada u skladu sa čl. 47, 48, 49, 51 i 53 ovog zakona na način da sam osnuje i obezbijedi funkcionisanje sistema ili da se uključi u sistem kojim upravlja privredno društvo koje ispunjava uslove iz stava 2 ovog člana.</p> <p>(2) Organizovanim sistemom iz stava 1 ovog člana može da upravlja privredno društvo koje je upisano u registar organizovanih sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada koji vodi Agencija.</p> <p>(3) Za upis u registar organizovanih sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada proizvođač odnosno uvoznik iz stava 1 odnosno privredno društvo iz stava 2 ovog člana podnosi zahtjev Agenciji.</p> <p>(4) Uz zahtjev iz stava 3 ovog člana</p>			
--	---	--	--	--

	<p>dostavljaju se:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) podaci o podnosiocu zahtjeva (ime i adresa, odnosno naziv i sjedište); 2) ugovor sa jednim ili više proizvođača, odnosno uvoznika, koji su u prethodne tri godine stavili na tržište, odnosno pustili u slobodan promet najmanje 30% od ukupne količine jednog od proizvoda iz člana 11 stav 1 ovog zakona koji su proizvedeni, odnosno uvezeni u Crnu Goru i kojim je naročito utvrđeno prenošenje prava i obaveza za organizovanje obavljanja aktivnosti iz člana 11 stav 2 tač. 3 i 4 ovog člana; 3) specifikacija vrsta otpada za koje se, u ime proizvođača, odnosno uvoznika, organizuje obavljanje aktivnosti iz člana 11 stav 2 tač. 3 i 4 ovog zakona i preuzimaju obaveze iz čl. 47, 48, 49, 51 i 53 ovog zakona; i 4) dokaz o upisu u registar sakupljača i/ili dozvola za preradu i/ili zbrinjavanje otpada. (5) Ispunjenost uslova za upis u registar organizovanih sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada utvrđuje Agencija. (6) Rješenje o upisu u registar iz stava 5 ovog člana, odnosno o odbijanju 			
--	--	--	--	--

	<p>zahtjeva za upis u registar organizovanih sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada Agencija izdaje podnosiocu zahtjeva, u roku od 20 dana od dana podnošenja zahtjeva.</p> <p>(7) Agencija će izbrisati iz registra organizovanih sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada proizvođača odnosno uvoznika ili privredno društvo iz stava 2 ovog člana, ako su u prethodne dvije godine proizvođači, odnosno uvoznici sa kojima je zaključio ugovor iz stava 4 tačka 2 ovog člana stavili na tržište, odnosno pustili u slobodan promet manje od 25% od ukupne količine jednog od proizvoda iz člana 11 stav 1 ovog zakona koji su proizvedeni, odnosno uvezeni tokom te dvije godine.“</p>			
<p>Član 9. Sprečavanje nastanka otpada</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 21 Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni list Crne Gore", broj 64/11) i Državnim planom upravljanja otpadom za period 2015-2020. godina</p>	
<p>Član 10 Prerada</p> <p>1. Države članice preduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se otpad podvrgava postupcima</p>	<p>Član 7</p> <p>U članu 13 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi: „(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana odvojeno</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>prerade, u skladu s članovima 4. i 13.</p> <p>2. Kad je to potrebno kako bi se poštovala odredba stava 1. te kako bi se olakšala ili unaprijedila prerada, otpad se prikuplja odvojeno ako je to praktično u tehničkom i ekonomskom smislu i sa stanovišta okoline i ne miješa se s drugim otpadom ili drugim materijalom različitih svojstava.</p>	<p>sakupljanje komunalnog otpada obavezno je.“</p> <p>U stavu 3 riječ „Prerada“ zamjenjuje se riječima: „Sakupljanje i prerada“.</p> <p>U stavu 4 tačka na kraju teksta zamjenjuje se zarezom i dodaju riječi: „uz prethodnu saglasnost Ministarstva.“.</p> <p>Dosadašnji st. 2, 3 i 4 postaju st. 3, 4 i 5.</p> <p style="text-align: center;">Sakupljanje i prerada otpada Član 13</p> <p>(1) Otpad se sakuplja odvojeno, ako je to praktično u tehničkom i ekonomskom smislu i sa stanovišta zaštite životne sredine opravdano, na način da se ne miješa sa drugim otpadom ili drugim materijalom koji imaju različita svojstva.</p> <p>(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana odvojeno sakupljanje komunalnog otpada obavezno je.</p> <p>(3) Papir, metal, plastika, staklo i biootpad sakupljaju se odvojeno, u skladu sa planom iz člana 19 ovog zakona.</p> <p>(4) Sakupljanje i prerada otpada vrši se na način kojim se obezbjeđuje poštovanje principa iz čl. 4 i 5 ovog zakona.</p> <p>(5) Način na koji se vrši odvojeno sakupljanje i sakupljanje komunalnog otpada radi obrade utvrđuje se propisom nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, uz prethodnu saglasnost Ministarstva.</p>			
<p style="text-align: center;">Član 11 Ponovna upotreba i recikliranje</p>	<p style="text-align: center;">Član 8 U članu 14 stav 1 alineja 1 mijenja se i glasi:</p>			

<p>1. Države članice po potrebi preduzimaju mjere kako bi podsticale ponovnu upotrebu proizvoda i aktivnosti na pripremi za ponovnu upotrebu, posebno podstičući uspostavljanje i potporu mreža za ponovnu upotrebu i recikliranje, primjenu ekonomskih instrumenata, kriterijuma za nabavku, kvantitativnih ciljeva ili druge mjere.</p> <p>Države članice preduzimaju mjere kako bi podsticale recikliranje visokog kvaliteta i radi toga uvode odvojeno prikupljanje otpada kad je to praktično u tehničkom i ekonomskom smislu kao i sa stanovišta okoline i potrebno kako bi se zadovoljile norme kvaliteta propisane za relevantne sektore recikliranja.</p> <p>Podložno članu 10. stavu 2., do 2015. godine odvojeno prikupljanje treba uvesti barem za sljedeće materijale: papir, metal, plastika i staklo.</p> <p>2. Kako bi se uskladile s ciljevima ove Direktive i približile evropskom društvu koje reciklira svoj otpad uz visoki nivo iskoristivosti resursa, države članice preduzimaju potrebne mjere namijenjene za ostvarivanje sljedećih ciljeva:</p> <p>(a) do 2020. godine, pripremljenost za ponovnu upotrebu i recikliranje otpadnih materijala kao što su barem papir, metal, plastika i staklo iz domaćinstava, a po mogućnosti i iz drugih izvora do mjere u kojoj su ti tokovi otpada slični otpadu iz domaćinstava, treba porasti na minimum 50 % cjelokupne težine;</p> <p>(b) do 2020. godine, pripremljenost za ponovnu upotrebu, recikliranje i drugi način prerade materijala, uključujući postupke zatrpavanja u kojima se otpad koristi kao zamjena za druge materijale, bezopasnog građevinskog otpada, isključujući materijal iz prirode utvrđen u kategoriji</p>	<p>„ - najmanje 50% ukupne mase sakupljenog otpadnog materijala, kao što su papir, metal, plastika i staklo, iz domaćinstava i drugih izvora u kojima su tokovi otpada slični sa tokovima otpada iz domaćinstava, pripremi za ponovnu upotrebu i recikliranje;“.</p> <p>Ponovna upotreba i recikliranje Član 14</p> <p>Upravljanje otpadom vrši se na način da se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - najmanje 50% ukupne mase sakupljenog otpadnog materijala, kao što su papir, metal, plastika i staklo, iz domaćinstava i drugih izvora u kojima su tokovi otpada slični sa tokovima otpada iz domaćinstava, pripremi za ponovnu upotrebu i recikliranje; - najmanje 70% neopasnog građevinskog otpada pripremi za ponovnu upotrebu i recikliranje i druge načine prerade, kao što je korišćenje za zamjenu drugih materijala u postupku zatrpavanja isključujući materijale iz prirode. 	<p>Potpuno usklađeno</p>		
--	--	--------------------------	--	--

17 05 04 na popisu otpada, treba porasti na minimum 70 % težine.				
<p style="text-align: center;">Član 12 Odstranjivanje</p> <p>Države članice osiguravaju da se, ukoliko prerada prema članu 10. stavu 1. nije preduzeta, otpad podvrgava postupcima sigurnog odstranjivanja koji ispunjava uslove iz odredbi člana 13. o zaštiti zdravlja ljudi i okoline.</p>	<p style="text-align: center;">Član 9</p> <p>U članu 17 stav 3 mijenja se i glasi: „(3) Zabranjeno je paljenje otpada na otvorenom prostoru i u zatvorenom prostoru i postrojenjima koja nemaju dozvolu iz člana 31ovog zakona.“</p> <p style="text-align: center;">Odstranjivanje otpada Član 17</p> <p>(1) Odstranjivanje otpada vrši se na lokaciji koja je za tu namjenu određena prostorno planskim dokumentom, kao i u postrojenjima ili objektima koji ispunjavaju uslove utvrđene zakonom. (2) Odstranjivanje otpada vrši se u skladu sa ovim zakonom. (3) Zabranjeno je paljenje otpada na otvorenom prostoru i u zatvorenom prostoru i postrojenjima koja nemaju dozvolu iz člana 31ovog zakona.</p>	Potpuno usklađeno		
<p style="text-align: center;">Član 13 Zaštita zdravlja ljudi i okoline</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 5 Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni list Crne Gore", broj 64/11)	
<p style="text-align: center;">Član 14 Troškovi</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 84 Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni list Crne Gore", broj	

			64/11)	
Član 15. Odgovornost za upravljanje otpadom	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana čl. 10 i 19 Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni list Crne Gore", broj 64/11)	
Član 16. Načela održivosti i blizine	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 19 Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni list Crne Gore", broj 64/11)	
Član 17. Nadzor opasnog otpada	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 86 Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni list Crne Gore", broj 64/11)	
Član 18 Zabrana miješanja opasnog otpada	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 15 Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni list Crne Gore", broj 64/11)	
Član 19 Označavanje opasnog otpada	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 16 Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni list Crne Gore", broj 64/11)	
Član 20. Opasan otpad proizveden u domaćinstvima				
Član 21	Član 30			

<p style="text-align: center;">Otpadna ulja</p> <p>1. Ne dovodeći u pitanje obveze koje se odnose na upravljanje opasnim otpadom predviđene članovima 18. i 19., države članice preduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se:</p> <p>(a) otpadna ulja prikupljaju odvojeno, kad je to tehnički moguće;</p> <p>(b) s otpadnim uljima postupa u skladu s članovima 4. i 13.;</p> <p>(c) kad je to tehnički i ekonomski održivo, otpadna ulja različitih karakteristika ne miješaju i da se otpadna ulja ne miješaju s drugim vrstama otpada ili materijama, ako to miješanje sprječava njihovu obradu.</p> <p>2. Radi odvojenog prikupljanja otpadnih ulja i njihove pravilne obrade, države članice mogu u skladu sa svojim nacionalnim prilikama primijeniti dodatne mjere, kao na primjer tehničke zahtjeve, odgovornost proizvođača, ekonomske instrumente ili dogovore na dobrovoljnoj osnovi.</p> <p>3. Ako otpadna ulja prema nacionalnom zakonodavstvu podliježu zahtjevima regeneracije, države članice mogu propisati da takva otpadna ulja treba regenerirati ako je to tehnički moguće, a kad se primjenjuju čl. 11. odnosno 12. Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006, mogu ograničiti prekogranične pošiljke otpadnih ulja sa svoje teritorije do postrojenja za spaljivanje ili suspaljivanje kako bi regeneraciji otpadnih ulja dali prioritet.</p>	<p>U nazivu člana 52 i u članu 52 riječi: „otpadna ulja“ u različitom padežu zamjenjuju se riječima: “otpadna ulja za podmazivanje i tečnosti” u odgovarajućem padežu.</p> <p style="text-align: center;">Otpadna ulja za podmazivanje i tečnosti Član 52</p> <p>(1) Zabranjeno je ispuštanje otpadnih ulja za podmazivanje i tečnosti u vode, na zemljište ili u zemljište.</p> <p>(2) Imalac otpadnih ulja za podmazivanje i tečnosti dužan je da otpadna ulja za podmazivanje i tečnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sakuplja odvojeno, kad je to tehnički moguće; - ako je to tehnički i ekonomski održivo ne miješa otpadna ulja za podmazivanje i tečnosti različitih karakteristika, odnosno otpadna ulja za podmazivanje i tečnosti ne miješa s drugim vrstama otpada ili materijama, ako to miješanje sprječava njihovu obradu. <p>(3) Proizvođač otpadnih ulja za podmazivanje i tečnosti, ako je to tehnički i ekonomski održivo, obezbjeđuje regenerisanje otpadnih ulja za podmazivanje i tečnosti u osnovno ulje prečišćavanjem, odnosno uklanjanjem nečistoća, oksidacionih produkata i dodataka koji su sadržani u tim uljima ili drugim načinima prečišćavanja.</p> <p>(4) Otpadna ulja za podmazivanje i tečnosti koja nije moguće regenerirati spaljuju se u postrojenju za spaljivanje otpada koje ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je detaljno regulisana Pravilnikom o postupanju sa otpadnim uljima ("Službeni list Crne Gore", broj 48/12)</p>	
---	--	--------------------------	--	--

	<p>(5) Ako imalac otpadnih ulja za podmazivanje i tečnosti nastalih tokom procesa proizvodnje nije u mogućnosti da ih obradi u skladu sa st. 2, 3 i 4 ovog člana dužan je da obradu otpadnih ulja za podmazivanje i tečnosti povjeri privrednom društvu ili preduzetniku koji sakuplja otpadna ulja za podmazivanje i tečnosti.</p> <p>(6) Zabranjeno je miješati otpadno ulje za podmazivanje i tečnosti tokom sakupljanja ili skladištenja sa drugim opasnim otpadom, uključujući otpad koji sadrži PCB.</p> <p>(7) Postupanje sa otpadnim uljima za podmazivanje i tečnosti, u skladu sa tehničkim i tehnološkim uslovima obrade, utvrđuje se propisom Ministarstva.</p>			
Član 22 Biootpad	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 43 Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni list Crne Gore", broj 64/11)	
Član 23 Izdavanje dozvola 1. Države članice propisuju da svaka ustanova ili preduzeće koje namjerava obrađivati otpad mora obezbijediti dozvolu nadležnog tijela. U tim se dozvolama navodi minimalno sljedeće: (a) vrste i količine otpada koji se smije obrađivati; (b) za svaku vrstu postupka koji se dozvoljava, tehničke i sve druge zahtjeve relevantne za dotičnu lokaciju; (c) mjere sigurnosti i predostrožnosti koje treba preduzeti; (d) metoda koja se primjenjuje kod svake vrste	Član 19 U članu 31 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi: „ (2) Zabranjeno je privrednom društvu i preduzetniku iz stava 1 ovog člana da preuzima otpad od imaoaca koji ne stvara otpad u toku obavljanja djelatnosti ili aktivnosti.“ U dosadašnjem stavu 2 riječ „mjestu“ zamjenjuje se riječju „objektu“, a riječi: „za postrojenja,“ brišu se. Poslije stava 5 dodaje se novi stav koji glasi:	Potpuno usklađeno	Materija je detaljno regulisana: Pravilnikom o vođenju registra izdatih dozvola za preradu i/ili odstranjivanje otpada, registra sakupljača prevoznika, trgovaca i posrednika otpada ("Službeni list Crne	

<p>postupka;</p> <p>(e) postupci nadzora i kontrole prema potrebi;</p> <p>(f) odredbe o zatvaranju i kasnijem održavanju, prema potrebi.</p> <p>2. Dozvole se daju za određeno razdoblje i mogu se produžavati.</p> <p>3. Ukoliko nadležno tijelo smatra da metoda obrade koja se namjerava primijeniti nije prihvatljiva sa stanovišta zaštite okoline, posebno ukoliko metoda nije u skladu s članom 13., ono odbija izdati dozvolu.</p> <p>4. Svaka dozvola koja obuhvata spaljivanje i suspaljivanje uz preradu energije podliježe uslovu da prerada energije mora zadovoljavati visoki nivo energetske efikasnosti.</p> <p>5. Pod uslovom da su zahtjevi ovog člana ispunjeni, svaka dozvola izdata u skladu sa drugim nacionalnim zakonodavstvom ili zakonodavstvom Zajednice može se kombinovati sa dozvolom propisanom u stavu 1. kako bi se dobila jedinstvena dozvola, kada se time izbjegava nepotrebno dupliranje podataka i rada operatora ili nadležnog tijela.</p>	<p>„(6) Agencija ukida dozvolu iz stava 1 ovog člana i vrši brisanje iz registra izdatih dozvola, ako privredno društvo i preduzetnik iz stava 1 ovog člana ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom.“</p> <p>Dosadašnji st. 2, 3, 4, 5, 6 i 7 postaju st. 3, 4,5,6, 8 i 9.“</p> <p style="text-align: center;">Dozvola za preradu i/ili odstranjivanje otpada</p> <p style="text-align: center;">Član 31</p> <p>(1) Preradu i/ili odstranjivanje otpada može da vrši privredno društvo ili preduzetnik ako ima odgovarajuću opremu, postrojenje za obradu otpada i potreban broj zaposlenih, na osnovu dozvole za preradu, odnosno odstranjivanje otpada.</p> <p>(2) Zabranjeno je privrednom društvu i preduzetniku iz stava 1 ovog člana da preuzima otpad od imaoča koji ne stvara otpad u toku obavljanja djelatnosti ili aktivnosti.</p> <p>(3) Za privredno društvo ili preduzetnika koje vrši preradu i/ili odstranjivanje otpada u postrojenju, odnosno objektu koje ispunjava uslove utvrđene zakonom kojim se uređuje integrisano sprječavanje i kontrola zagađenja životne sredine, dozvola iz stava 1 ovog člana je uključena u integrisanoj dozvoli, u skladu sa zakonom.</p> <p>(4) Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti prerade i/ili odstranjivanja</p>		<p>Gore", broj 47/13),</p> <p>Pravilnikom</p> <p>o načinu</p> <p>izračunavanja</p> <p>minimalnih suma</p> <p>osiguranja za slučaj</p> <p>štete prčinjene</p> <p>trećim licima ili</p> <p>njihovim stvarima</p> <p>("Službeni list Crne</p> <p>Gore", broj 40/15) i</p> <p>Pravilnikom</p> <p>o uslovima koje</p> <p>treba da ispunjava</p> <p>privredno društvo</p> <p>odnosno preduzetnik</p> <p>za preradu i/ili</p> <p>odstranjivanje</p> <p>otpada ("Službeni</p> <p>list Crne Gore", broj</p> <p>53/12)</p>	
---	--	--	--	--

	<p>otpada utvrđuje i dozvolu iz stava 1 ovog člana izdaje Agencija.</p> <p>(5) Dozvola iz stava 1 ovog člana izdaje se na period do pet godina.</p> <p>(6) Dozvola iz stava 1 ovog člana može se produžiti za period koji nije duži od pet godina.</p> <p>(7) Agencija ukida dozvolu iz stava 1 ovog člana i vrši brisanje iz registra izdatih dozvola, ako privredno društvo i preduzetnik iz stava 1 ovog člana ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom.</p> <p>(8) Agencija vodi registar izdatih dozvola iz stava 1 ovog člana.</p> <p>(9) Bliži uslovi iz stava 1 ovog člana i način vođenja registra iz stava 6 ovog člana utvrđuju se propisom Ministarstva.</p> <p style="text-align: center;">Član 20</p> <p>U članu 32 stav 1 tačka 2 poslije riječi „količine“ dodaje se riječ „(mase)“.</p> <p>U stavu 2 riječi: „uz korišćenje energije“ zamjenjuju se riječju „otpada“, a riječi: „visok nivo energetske efikasnosti“ zamjenjuju se riječima: „nivo energetske efikasnosti utvrđen u podzakonskom aktu iz člana 6 stav 4 ovog zakona, a koji nije manji od 0,65“.</p> <p style="text-align: center;">Sadržaj dozvole za preradu i/ili odstranjivanje otpada</p> <p style="text-align: center;">Član 32</p> <p>(1) Dozvola iz člana 31 ovog zakona naročito</p>			
--	--	--	--	--

	<p>sadrži:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) podatke o lokaciji; 2) količine (mase) i vrste otpada koji se mogu preraditi i/ili odstraniti; 3) tehničke i druge uslove koji su značajni za postupak prerade i/ili odstranjivanja; 4) sigurnosne i druge mjere predostrožnosti koje treba preduzeti, odnosno mjere zaštite od udesa i požara ; 5) metode koje će se primjenjivati za svaki postupak prerade i/ili odstranjivanja; 6) način nadzora postupaka prerade i/ili odstranjivanja i monitoringa životne sredine; 7) uslove koji se odnose na zatvaranje, održavanje i praćenje stanja nakon zatvaranja deponije ili postrojenja. <p>(2) Dozvola koja se izdaje za postrojenje za spaljivanje i/ili suspaljivanje otpada, pored podataka iz stava 1 ovog člana, mora da sadrži mjere za korišćenje energije kojima se zadovoljava nivo energetske efikasnosti utvrđen u podzakonskom aktu iz člana 6 stav 4 ovog zakona, a koji nije manji od 0,65.</p> <p style="text-align: center;">Član 21</p> <p>U članu 33 stav 2 poslije tačke 1 dodaje se nova tačka koja glasi:</p> <p>„1a) podatke o identifikaciji postrojenja, odnosno objekta za preradu i/ili</p>			
--	--	--	--	--

	<p>odstranjivanje otpada (broj katastarske i urbanističke parcele);".</p> <p>U tački 3 riječi: „sa osnovnim hemijskim sastavom“ brišu se.</p> <p>U tački 4 poslije riječi „količine“ dodaje se riječ „(mase)“.</p> <p>U stavu 3 poslije tačke 1 dodaje se nova tačka koja glasi:</p> <p>„1a) upotrebna dozvola za postrojenja, odnosno objekte za preradu i/ili zbrinjavanje otpada izdata u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata;“.</p> <p>U tački 5 riječi: „zaštite od havarija (udes, požara)“ zamjenjuju se riječima: „za zaštitu i spašavanje u slučaju udesa“.</p> <p>Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:</p> <p>„(4) List nepokretnosti i dokaze iz stava 3 tač. 1a i 3 ovog člana Agencija pribavlja po službenoj dužnosti.“</p> <p>Dosadašnji st. 4, 5 i 6 postaju st. 5, 6 i 7.</p> <p style="text-align: center;">Zahtjev za izdavanje dozvole za preradu i/ili odstranjivanje otpada Član 33</p> <p>(1) Dozvola iz člana 31 ovog zakona izdaje se na osnovu zahtjeva.</p> <p>(2) Zahtjev iz stava 1 ovog člana naročito sadrži:</p> <p>1) podatke o podnosiocu zahtjeva (ime i adresa, odnosno naziv i sjedište);</p> <p>1a) podatke o identifikaciji postrojenja, odnosno objekta za preradu i/ili odstranjivanje otpada (broj katastarske i urbanističke parcele);</p>			
--	--	--	--	--

	<p>2) podatke o postupku prerade i/ili odstranjivanja i lokaciji na kojoj će se vršiti obrada otpada;</p> <p>3) vrstu otpada, u skladu sa katalogom otpada i karakteristikama otpada;</p> <p>4) planirane godišnje količine (mase) pojedinih vrsta otpada;</p> <p>5) način transporta otpada;</p> <p>6) planirani period za obavljanje prerade i/ili odstranjivanja otpada.</p> <p>(3) Uz zahtjev za izdavanje dozvole iz stava 1 ovog člana podnosi se sljedeća dokumentacija:</p> <p>1) dokaz o registraciji podnosioca zahtjeva u Centralni registar privrednih subjekata (u daljem tekstu: CRPS);</p> <p>1a) upotrebna dozvola za postrojenja, odnosno objekte za preradu i/ili zbrinjavanje otpada izdata u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata;</p> <p>2) detaljan opis radnog procesa koji naročito sadrži:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opis lokacije i identifikaciju izvora rizika (način upravljanja otpadom, vrste otpada), - opremljenost lokacije postrojenja, odnosno deponije u pogledu sprječavanja i kontrole zagađivanja, - tehnološki postupak i opremljenost postrojenja, odnosno deponije; <p>3) o lokaciji (list nepokretnosti ili ugovor o zakupu i kopije prethodno obezbijedenih dozvola);</p> <p>4) program monitoringa i način izvještavanja o: sastavu otpada, emisiji gasova, kvalitetu</p>			
--	---	--	--	--

	<p>otpadnih voda, kvalitetu podzemnih voda, kvalitetu površinskih voda, suspendovanim česticama, buci, neprijatnim mirisima, o broju i smanjenju broja štetočina i ptica i raznošenju otpada;</p> <p>5) plan za zaštitu i spašavanje u slučaju udesa i ovjeren elaborat zaštite od požara u skladu sa zakonom;</p> <p>6) predlog plana za zatvaranja i održavanja deponije odnosno postrojenja nakon zatvaranja;</p> <p>7) polisa osiguranja za slučaj udesa ili štete pričinjene trećim licima ili njihovim stvarima, u skladu sa zakonom;</p> <p>8) druga dokumenta na zahtjev Agencije.</p> <p>(4) List nepokretnosti i dokaze iz stava 3 tač. 1a i 3 ovog člana Agencija pribavlja po službenoj dužnosti.</p> <p>(5) Polisa osiguranja iz stava 3 tačka 7 ovog člana dostavlja se godišnje Agenciji.</p> <p>(6) Način izračunavanja iznosa osiguranja iz stava 3 tačka 7 ovog člana utvrđuje Ministarstvo, uz saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove finansija.</p> <p>(7) Bliži sadržaj opisa radnog procesa iz stava 3 tačka 2 ovog člana utvrđuje Ministarstvo.</p>			
<p>Član 26 Registracija</p> <p>Kad sljedeći slučajevi ne podliježu obavezi obezbjeđivanja dozvole, države članice dužne su osigurati da nadležno tijelo vodi registar:</p> <p>(a) ustanova ili preduzeća koje se prikupljanjem ili prevozom otpada bave na profesionalnoj osnovi;</p> <p>(b) trgovaca odnosno posrednika; i</p>	<p>Član 22</p> <p>U članu 36 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:</p> <p>„(2) Zabranjeno je privrednom društvu ili preduzetniku iz stava 1 ovog člana da preuzima otpad od imaoaca koji ne stvara otpad u toku obavljanja djelatnosti ili aktivnosti.“</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je detaljno regulisana Pravilnikom o vođenju registra</p>	

<p>(c) ustanova ili preduzeća koja podliježu izuzecima od obaveze obezbjeđivanja dozvole u skladu sa članom 24.</p> <p>Kad je to moguće, postojeća evidencija koju vodi nadležno tijelo koristi se kako bi se dobili relevantni podaci za taj postupak registracije i tako smanjilo administrativno opterećenje.</p>	<p>Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi: “(3) Prilikom obavljanja poslova sakupljanja i/ili transporta otpada u vozilu kojim se vrši transport otpada, privredno društvo ili preduzetnik iz stava 1 ovog člana mora da ima: kopiju akta o upisu u registar sakupljača odnosno prevoznika otpada iz člana 39 stav 2 ovog zakona, formular o transportu otpada iz člana 44 ovog zakona.” Dosadašnji st. 2 i 3 postaju st. 3 i 5.</p> <p style="text-align: center;">Sakupljanje, odnosno transport otpada Član 36</p> <p>Sakupljanje, odnosno transport otpada može da vrši privredno društvo ili preduzetnik ako ima opremu za sakupljanje, odnosno transport otpada i potreban broj zaposlenih. Zabranjeno je privrednom društvu ili preduzetniku iz stava 1 ovog člana da preuzima otpad od imaoaca koji ne stvara otpad u toku obavljanja djelatnosti ili aktivnosti. Sredstva i oprema kojima se sakuplja, odnosno transportuje otpad moraju da obezbjeđuju sprječavanje rasipanja ili preliivanja otpada i širenje prašine, buke i mirisa. Prilikom obavljanja poslova sakupljanja i/ili transporta otpada u vozilu kojim se vrši transport otpada, privredno društvo ili preduzetnik iz stava 1 ovog člana mora da ima:</p>		<p>izdatih dozvola za preradu i/ili odstranjivanje otpada, registra sakupljača prevoznika, trgovaca i posrednika otpada ("Službeni list Crne Gore", broj 47/13)</p>	
--	---	--	---	--

	<p>kopiju akta o upisu u registar sakupljača odnosno prevoznika otpada iz člana 39 stav 2 ovog zakona, formular o transportu otpada iz člana 44 ovog zakona.</p> <p>(5) Sredstva i oprema kojima se sakuplja, odnosno transportuje opasni otpad moraju da ispunjavaju uslove utvrđene zakonom kojima je uređen prevoz opasnih materija.</p> <p style="text-align: center;">Član 23</p> <p>U članu 37 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:</p> <p>„(3) Privredna društva i preduzetnike Agencija će brisati iz registra sakupljača i/ili prevoznika otpada ako ne ispunjavaju uslove iz člana 36 stav 1 ovog zakona i druge uslove utvrđene ovim zakonom i u slučaju izricanja mjere zabrane rada.“</p> <p>Dosadašnji st. 3 i 4 postaju st. 4 i 5.</p> <p style="text-align: center;">Upis u registar za sakupljanje, odnosno transport otpada</p> <p style="text-align: center;">Član 37</p> <p>(1) Privredna društva i preduzetnici koja ispunjavaju uslove iz člana 36 stav 1 ovog zakona za obavljanje djelatnosti sakupljanja, odnosno transporta otpada upisuju se u registar sakupljača, odnosno prevoznika otpada.</p> <p>(2) Ispunjenost uslova iz stava 1 ovog člana utvrđuje Agencija.</p> <p>(3) Privredna društva i preduzetnike Agencija će brisati iz registra sakupljača i/ili</p>			
--	--	--	--	--

	<p>prevoznika otpada ako ne ispunjavaju uslove iz člana 36 stav 1 ovog zakona i druge uslove utvrđene ovim zakonom i u slučaju izricanja mjere zabrane rada.</p> <p>(4) Registar iz stava 1 ovog člana vodi Agencija.</p> <p>(5) Način vođenja registra sakupljača, odnosno prevoznika otpada i bliži uslovi iz člana 36 stav 1 ovog zakona utvrđuju se propisom Ministarstva.</p> <p style="text-align: center;">Član 24</p> <p>U članu 38 stav 2 tačka 2 riječi: „ i osnovni hemijski sastav“ brišu se.</p> <p>Poslije tačke 6 dodaje se nova tačka koja glasi:</p> <p>„7) polisu osiguranja za slučaj udesa ili štete pričinjene trećim licima ili njihovim stvarima.“</p> <p>Poslije stava 2 dodaju se dva nova stava koja glase:</p> <p>„(3) Nakon upisa u registar sakupljača odnosno prevoznika otpada, privredno društvo ili preduzetnik iz člana 36stav 1 ovog zakona polisu osiguranja iz stava 2 tačka 7 ovog člana godišnje dostavlja Agenciji.</p> <p>(4) Ako ne dostavi polisu osiguranja u skladu sa stavom 3 ovog člana Agencija će privredno društvo li preduzetnika brisati iz registra sakupljača i/ili prevoznika otpada.“</p> <p>U stavu 3 riječi: „odnosno transport otpada“ zamjenjuju se riječima: „odnosno preko čije teritorije će se vršiti transport otpada“.</p> <p>Dosadašnji stav 3 postaje stav 5.</p>			
--	---	--	--	--

	<p style="text-align: center;">Zahtjev za upis u registar sakupljača, odnosno prevoznika otpada</p> <p style="text-align: center;">Član 38</p> <p>(1) Upis u registar sakupljača, odnosno prevoznika vrši se na osnovu zahtjeva.</p> <p>(2) Zahtjev iz stava 1 ovog člana naročito sadrži:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) podatke o podnosiocu zahtjeva (ime i adresa, odnosno naziv i sjedište); 2) specifikaciju vrsta otpada koje će se sakupljati ili transportovati, uključujući i karakteristike otpada; 3) teritoriju na kojoj će se vršiti sakupljanje, odnosno transport otpada; 4) lokaciju i način skladištenja otpada 5) način i vrstu transporta; 6) tehničke i organizacione kapacitete; 7) polisu osiguranja za slučaj udesa ili štete prouzrokovane trećim licima ili njihovim stvarima. <p>(3) Nakon upisa u registar sakupljača odnosno prevoznika otpada, privredno društvo ili preduzetnik iz člana 36stav 1 ovog zakona polisu osiguranja iz stava 2 tačka 7 ovog člana godišnje dostavlja Agenciji.</p> <p>(4) Ako ne dostavi polisu osiguranja u skladu sa stavom 3 ovog člana Agencija će privredno društvo li preduzetnika brisati iz registra sakupljača i/ili prevoznika otpada.</p> <p>(5) Uz zahtjev iz stava 2 ovog člana podnosi se i saglasnost jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji će se vršiti sakupljanje, odnosno preko čije teritorije će se vršiti transport</p>			
--	---	--	--	--

	<p>otpada.</p> <p style="text-align: center;">Član 25</p> <p>U članu 39 stav 2 riječ „Potvrdu“, zamjenjuje se riječju „Rješenje“, a riječi: „30 dana“ zamjenjuju se riječima: „20 dana“.</p> <p style="text-align: center;">Odbijanje zahtjeva za upis u registar sakupljača, odnosno prevoznika</p> <p style="text-align: center;">Član 39</p> <p>(1) Zahtjev za upis u registar iz člana 38 stav 1 ovog zakona Agencija će odbiti, ako:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nijesu ispunjeni uslovi utvrđeni zakonom; - postupak može predstavljati opasnost po život i zdravlje ljudi i životnu sredinu; - postupak nije u skladu sa Državnim planom i lokalnim planovima. <p>(2) Rješenje o upisu u registar sakupljača, odnosno prevoznika, odnosno o odbijanju zahtjeva za upis u registar sakupljača, odnosno prevoznika otpada Agencija izdaje podnosiocu zahtjeva u roku od 20 dana od dana podnošenja zahtjeva.</p> <p style="text-align: center;">Član 26</p> <p>U članu 40 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:</p> <p>„(2) Zabranjeno je privrednom društvu i preduzetniku iz stava 1 ovog člana da preuzima otpad od imaoaca koji ne stvara otpad u toku obavljanja djelatnosti ili aktivnosti.“</p> <p>Poslije stava 3 dodaju se tri nova stava koja glase:</p>			
--	--	--	--	--

	<p>„(5) Uz zahtjev iz stava 4 ovog člana dostavlja se polisa osiguranja za slučaj udesa ili štete pričinjene trećim licima ili njihovim stvarima.</p> <p>(6) Nakon upisa u registar trgovaca ili posrednika polisu osiguranja iz stava 5 ovog člana privredno društvo ili preduzetnik iz stava 1 ovog člana godišnje dostavlja Agenciji.</p> <p>(7) Ako ne dostavi polisu osiguranja u skladu sa stavom 4 ovog člana Agencija će privredno društvo ili preduzetnika brisati iz registra trgovca i posrednika.“</p> <p>U stavu 5 poslije riječi: „vođenja registra“ dodaju se riječi: „i sadržaj zahtjeva za upis u registar“.</p> <p>Dosadašnji st. 2, 3, 4 i 5 postaju st. 3,4, 8 i 9.</p> <p style="text-align: center;">Registracija trgovaca i posrednika Član 40</p> <p>U registar trgovaca i posrednika upisuje se privredno društvo ili preduzetnik koji je upisan u CRPS i ispunjava uslove u pogledu kadra i opreme.</p> <p>Zabranjeno je privrednom društvu i preduzetniku iz stava 1 ovog člana da preuzima otpad od imaoaca koji ne stvara otpad u toku obavljanja djelatnosti ili aktivnosti.</p> <p>(3) Ispunjenost uslova iz stava 1 ovog člana utvrđuje Agencija.</p> <p>(4) Upis u registar vrši se na osnovu zahtjeva.</p> <p>(5) Uz zahtjev iz stava 4 ovog člana dostavlja se polisa osiguranja za slučaj udesa ili štete</p>			
--	---	--	--	--

	<p>pričinjene trećim licima ili njihovim stvarima.</p> <p>(6) Nakon upisa u registar trgovaca ili posrednika polisu osiguranja iz stava 5 ovog člana privredno društvo ili preduzetnik iz stava 1 ovog člana godišnje dostavlja Agenciji.</p> <p>(7) Ako ne dostavi polisu osiguranja u skladu sa stavom 4 ovog člana Agencija će privredno društvo ili preduzetnika brisati iz registra trgovca i posrednika.</p> <p>(8) Registar iz stava 1 ovog člana vodi Agencija.</p> <p>(9) Bliži uslovi i način vođenja registra i sadržaj zahtjeva za upis u registar iz stava 1 ovog člana utvrđuju se propisom Ministarstva.</p>			
<p style="text-align: center;">Član 28</p> <p>Planovi upravljanja otpadom</p> <p>1. Države članice osiguravaju da njihova nadležna tijela izrade jedan ili više planova upravljanja otpadom, u skladu s članovima 1., 4., 13., i 16. Ti planovi pojedinačno ili zajedno obuhvataju cijelo područje dotične države članice u geografskom smislu.</p> <p>2. U planovima upravljanja otpadom daje se analiza postojećeg stanja upravljanja otpadom u dotičnoj geografskoj cjelini, kao i mjere koje treba preduzeti kako bi se osigurali najbolji mogući uslovi za pripremanje otpada na način prihvatljiv za okolinu u pogledu njegove ponovne upotrebe, recikliranja i odstranjivanja i procjene na koji će način plan doprinijeti sprovođenju ciljeva i odredbi ove Direktive.</p>	<p style="text-align: center;">Član 10</p> <p>U članu 18 riječi: „komunalnim otpadom“ zamjenjuju se riječima: „komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom koji ne sadrži ili nije izložen opasnim materijama.“</p> <p style="text-align: center;">Vrste planova</p> <p style="text-align: center;">Član 18</p> <p>Upravljanje otpadom vrši se u skladu sa državnim planom upravljanja otpadom (u daljem tekstu: Državni plan) i lokalnim planovima upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom koji ne sadrži ili nije izložen opasnim materijama (u daljem tekstu: lokalni plan).</p> <p style="text-align: center;">Član 11</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>3. Prema potrebi i uzimajući u obzir geografski nivo i površinu planom obuhvaćene teritorije, u planovima treba navesti:</p> <p>(a) vrstu, količinu i porijeklo otpada proizvedenog unutar teritorije, otpada za koji postoji vjerojatnoća da će se otpremati iz nacionalne teritorije ili na nacionalnoj teritoriji i procjenu razvoja tokova otpada u budućnosti;</p> <p>(b) postojeće sisteme za prikupljanje otpada i velika postrojenja za odstranjivanje i preradu, uključujući sve posebne programe za otpadna ulja, opasan otpad ili tokove otpada koje Zajednica rješava posebnim zakonodavstvom;</p> <p>(c) procjenu potrebe uvođenja novih sistema prikupljanja, zatvaranja postojećih postrojenja za otpad, potrebe za dodatnom infrastrukturom u postrojenjima za obradu otpada u skladu s članom 16., i po potrebi, ulaganja s tim u vezi;</p> <p>(d) dovoljne podatke o kriterijumima za određivanje lokacija i kapaciteta budućih postrojenja za odstranjivanje ili velikih postrojenja za preradu, prema potrebi;</p> <p>(e) opšte politike upravljanja otpadom, uključujući planirane tehnologije i metode upravljanja otpadom, ili politike za otpad koji predstavlja posebne probleme u upravljanju.</p> <p>4. Uzimajući u obzir geografski nivo i površinu planom obuhvaćene teritorije, plan upravljanja otpadom može sadržati:</p> <p>(a) organizacijske aspekte upravljanja otpadom uključujući opis raspodjele odgovornosti između javnih i privatnih subjekata koje se bave upravljanjem otpadom;</p> <p>(b) procjenu korisnosti i primjenjivosti upotrebe</p>	<p>U članu 19 stav 3 tačka 1 mijenja se i glasi:</p> <p>„1) vrstu, količinu (masu) i porijeklo otpada proizvedenog na teritoriji Crne Gore i procjenu vrste i količine (mase) otpada koji će se proizvesti po godinama iz planskog perioda iz stava 5 ovog člana u Crnoj Gori i porijeklo tog otpada;“</p> <p>U tački 2 riječi: „recikliranja otpada“ zamjenjuju se riječima: „recikliranja cjelokupne količine (mase) otpada procijenjene“.</p> <p>U tački 3 poslije riječi: „količinu“ dodaje se riječ „(masu)“.</p> <p>Tačka 6 mijenja se i glasi:</p> <p>„6) kriterijume za određivanje broja, raspored i kapacitet budućih postrojenja za zbrinjavanje otpada i/ili postrojenja za preradu otpada;“</p> <p>U tački 8 riječ “pregled” zamjenjuje se riječima: „podjelu poslova i“.</p> <p>U tački 11 riječ "rehabilitaciju" zamjenjuje se riječju "rekultivaciju".</p> <p>Poslije tačke 11 dodaje se nova tačka koja glasi:</p> <p>„11a) rokove za privremeno skladištenje komunalnog i neopasnog građevinskog otpada iz čl. 78 i 78a ovog zakona“.</p> <p style="text-align: center;">Državni plan Član 19</p> <p>(1) Državni plan upravljanja otpadom je osnovni dokument kojim se određuju dugoročni ciljevi upravljanja otpadom i utvrđuju uslovi za racionalno i održivo</p>			
---	---	--	--	--

<p>ekonomskih i drugih instrumenata u rješavanju različitih problema vezanih za otpad, uzimajući u obzir potrebu da se održi nesmetano funkcionisanje unutrašnjeg tržišta;</p> <p>(c) primjenu kampanja za podizanje svijesti i pružanje informacija namijenjenih široj javnosti ili posebnoj grupi potrošača;</p> <p>(d) informacije o starim neuređenim odlagalištima otpada i mjere za njihovu rehabilitaciju.</p> <p>5. Planovi upravljanja otpadom moraju zadovoljavati zahtjeve u pogledu planiranja otpada utvrđene u članu 14. Direktive 94/62/EZ i strategiju za sprovođenje smanjenja količina biorazgradivog otpada koje odlaze na odlagališta spomenutu u članu 5. Direktive 1999/31/EZ.</p>	<p>upravljanje otpadom u Crnoj Gori.</p> <p>(2) Državnim planom daje se prikaz postojećeg stanja upravljanja otpadom, sa mjerama koje treba preduzeti da bi se obezbijedili najbolji uslovi za pripremu otpada za ponovnu upotrebu, recikliranja cjelokupne količine (mase) otpada procijenjene i odstranjivanje, na način prihvatljiv za zaštitu životne sredine i zdravlje ljudi.</p> <p>(3) Državni plan sadrži:</p> <p>1) vrstu, količinu (masu) i porijeklo otpada proizvedenog na teritoriji Crne Gore i procjenu vrste i količine (mase) otpada koji će se proizvesti po godinama iz planskog perioda iz stava 5 ovog člana u Crnoj Gori i porijeklo tog otpada</p> <p>2) procentualni iznos ponovne upotrebe i recikliranja otpada po godinama, radi ostvarivanja procenata iz člana 14 ovog zakona, uključujući i način uspostavljanja i podrške mreže za ponovnu upotrebu i odvojeno sakupljanje i ekonomske instrumente;</p> <p>3) vrstu, količinu (masu) i porijeklo otpada koji će biti uvezen ili izvezen iz Crne Gore;</p> <p>4) pregled postojećeg stanja i organizovanja poslova sakupljanja otpada i većih postrojenja za preradu i odstranjivanje, uključujući posebne postupke za opasan otpad i posebne vrste otpada;</p> <p>5) procjenu potrebe za uspostavljanje dodatnih organizacionih struktura za sakupljanje otpada, zatvaranje postojećih</p>			
--	---	--	--	--

	<p>postrojenja, uspostavljanje dodatnih kapaciteta za obradu otpada (poštujući princip blizine), kao i potrebna finansijska sredstva;</p> <p>6) kriterijume za određivanje broja, raspored i kapacitet budućih postrojenja za zbrinjavanje otpada i/ili postrojenja za preradu otpada;</p> <p>7) opštu politiku upravljanja otpadom, uključujući planirane tehnologije i metode upravljanja otpadom ili politiku za otpad za koji postoje specifični problemi u primjeni uobičajenih postupaka upravljanja otpadom;</p> <p>8) organizacione aspekte upravljanja otpadom, uključujući pregled odgovornosti između javnih i privatnih subjekata koje se bave upravljanjem otpadom;</p> <p>9) procjenu korisnosti i primjenljivosti upotrebe ekonomskih i drugih instrumenata u rješavanju različitih problema vezanih za otpad, uzimajući u obzir potrebu da se održi nesmetano funkcionisanje tržišta;</p> <p>10) način podizanja svijesti i pružanja informacija javnosti ili posebnim potrošačkim grupama o upravljanju otpadom i način sprovođenja te kampanje;</p> <p>11) informacije o neuređenim odlagalištima otpada i mjere za njihovu sanaciju ili rekultivaciju i način sprječavanja daljeg odlaganja otpada na tim lokacijama;</p> <p>11a) rokove za privremeno skladištenje komunalnog i neopasnog građevinskog otpada iz čl. 78 i 78a ovog zakona ;</p> <p>12) mjere za sprječavanje stvaranja otpadne</p>			
--	--	--	--	--

	<p>ambalaže i smanjenje uticaja otpadne ambalaže na životnu sredinu, odgovornost proizvođača za smanjenje uticaja ambalažnog otpada na životnu sredinu i podsticanje upotrebe povratne ambalaže;</p> <p>13) mjere za uspostavljanje integrisane i odgovarajuće mreže postrojenja koja omogućava adekvatno upravljanje otpadom, poštujući princip blizine i visok nivo zaštite životne sredine i zdravlja ljudi, odnosno objekata za odstranjivanje otpada i postrojenja za preradu mješovitog komunalnog otpada prikupljenog iz domaćinstava, kao i otpada iz drugih izvora, uz primjenu najbolje dostupnih tehnika;</p> <p>14) mjere za izdvajanje PCB i dekontaminaciju opreme i u njoj sadržanih PCB i rokove za izvođenje dekontaminacije ili odstranjivanje;</p> <p>15) akcioni plan i dinamiku finansiranja i izvore finansijskih sredstava potrebnih za realizaciju Državnog plana.</p> <p>(4) Ministarstvo obavještava javnost o izradi nacrtu Državnog plana putem najmanje jednog elektronskog medija koji se emituje na teritoriji Crne Gore i štampanog medija koji se distribuira na teritoriji Crne Gore.</p> <p>(5) Državni plan, na predlog Ministarstva, donosi Vlada, za period koji nije kraći od pet godina.</p> <p>(6) Državni plan može da se mijenja i dopunjava po potrebi.</p> <p>(7) Državni plan objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".</p>			
--	--	--	--	--

<p style="text-align: center;">Član 29. Programi za sprječavanje nastanka otpada</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p style="text-align: center;">Materija je regulisana članom 21 Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni list Crne Gore", broj 64/11) i Državnim planom upravljanja otpadom</p>	
<p style="text-align: center;">Član 30 Vrednovanje i revizija planova i programa</p> <p style="text-align: center;">Član 31 Učešće javnosti</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p style="text-align: center;">Materija je regulisana članom 19 st. 4, 5, 6 i 7 Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni list Crne Gore", broj 64/11)</p>	
<p style="text-align: center;">Član 34 Inspekcije</p> <p>1. Ustanove ili preduzeća koja sprovode postupke obrade otpada, ustanove ili preduzeća koja otpad prikupljaju ili prevoze na profesionalnoj osnovi, posrednici i trgovci, te ustanove ili preduzeća koja proizvode opasan otpad podliježu odgovarajućim periodičnim inspekcijama nadležnih tijela.</p> <p>2. Inspeksijski nadzor operacija prikupljanja i prevoza obuhvata porijeklo, prirodu, količinu i odredište prikupljenog i prevezenog otpada.</p>	<p style="text-align: center;">Član 44 Član 86 mijenja se i glasi: "</p> <p>(1) Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona vrše, u okviru nadležnosti utvrđenih ovim zakonom, Ministarstvo, organi državne uprave nadležni za oblast poljoprivrede, šumarstva, energetike, rudarstva, saobraćaja, unutrašnje trgovine, naplatu poreza i carinjenje robe i nadležni organi lokalne uprave.</p> <p>(2) Poslove inspeksijskog nadzora, ekološki inspektor vrši za:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opasni otpad, - industrijski otpad, uključujući otpad iz neorganskih i organskih hemijskih i termičkih procesa, osim 	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p style="text-align: center;">Materija je regulisana i članovima 87,88 i 89 Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni list Crne Gore", broj 64/11)</p>	

	<p>otpada iz rudarstva,</p> <ul style="list-style-type: none"> - posebne vrste otpada, osim kanalizacionog mulja, - poslove koji se vrše na lokaciji sanitarne deponije ili privremenog skladišta ili drugog postrojenja u kome se vrši prerada i/ili zbrinjavanje komunalnog i građevinskog otpada za dvije ili više opština. <p>(3) Poslove inspekcijskog nadzora za komunalni i neopasni građevinski otpad vrši komunalni inspektor, osim za poslove iz stava 2 alineja 4 ovog člana.</p> <p>(4) Poslove inspekcijskog nadzora za korišćenje obrađenog kanalizacionog mulja u poljoprivredne svrhe vrši fitosanitarni inspektor.</p> <p>(5) Poslove inspekcijskog nadzora za korišćenje obrađenog kanalizacionog mulja za pošumljavanje goleti vrši inspektor šumarstva.</p> <p>(6) Poslove inspekcijskog nadzora za korišćenje obrađenog kanalizacionog mulja za povrat energije vrši elektroenergetski inspektor.</p> <p>(7) Poslove inspekcijskog nadzora za otpad iz rudarstva vrši inspektor za rudarstvo, geologiju i ugljovodonike.</p> <p>(8) Poslove inspekcijskog nadzora za odlaganje otpada u zoni putnog pojasa vrši saobraćajni inspektor.</p>			
--	---	--	--	--

	<p>(9) Poslove inspekcijskog nadzora o postojanju oznake o vrsti i načinu upravljanja otpadom koji nastaje od proizvoda za koji je propisana proširena odgovornost iz člana 11 stav 1 ovog zakona vrši inspektor nadležan za nadzor tog proizvoda, odnosno grupe proizvoda u pogledu bezbjednosti i usklađenosti sa propisanim zahtjevima. "</p> <p style="text-align: center;">Član 45</p> <p>Poslije člana 88 dodaje se pet novih članova koji glase:</p> <p style="text-align: center;">„Ovlašćenje fitosanitarnog inspektora</p> <p style="text-align: center;">Član 88a</p> <p>Pored ovlašćenja utvrđenih Zakonom o inspekcijskom nadzoru, fitosanitarni inspektor ima:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ovlašćenje da kontroliše kvalitet i dozvoljenu upotrebu obrađenog kanizacionog mulja u poljoprivredi i za zelene površine i parkove i 2) dužnost da naredi zabranu korišćenje mulja u poljoprivredne svrhe ukoliko obrađeni kanizacioni mulj ne odgovara propisanom kvalitetu i ukoliko se ne upotrebljava na način utvrđen zakonom. <p style="text-align: center;">Ovlašćenja inspektora šumarstva</p> <p style="text-align: center;">Član 88b</p> <p>Pored ovlašćenja utvrđenih Zakonom o</p>			
--	---	--	--	--

	<p>inspekcijskom nadzoru, inspektor šumarstva ima:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ovlaštenje da kontroliše kvalitet i dozvoljenu upotrebu mulja za rekultivaciju zemljišta, uključujući pošumljavanje goleti i upotrebu na deponijama kao završni prekrivni sloj; 2) dužnost da naredi zabranu korišćenje mulja za rekultivaciju zemljišta uključujući i pošumljavanje goleti ukoliko obrađeni kanizacioni mulja ne odgovara propisanom kvalitetu i ukoliko se ne upotrebljava na način utvrđen zakonom. <p style="text-align: center;">Ovlaštenja elektroenergetskog inspektora Član 88c</p> <p>Pored ovlaštenja utvrđenih Zakonom o inspekcijskom nadzoru, elektroenergetski inspektor ima:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ovlaštenje da kontroliše kvalitet i dozvoljenu upotrebu mulja za povrat energije spaljivanjem i suspaljivanjem u skladu s čl. 65 do 67 ovog zakona. 2) dužnost da naredi zabranu korišćenje mulja za spaljivanje i suspaljivanje iz tačke 1 ovog člana ukoliko obrađeni kanizacioni mulja ne odgovara propisanom kvalitetu. <p style="text-align: center;">Ovlaštenja inspektora za rudarstvo, geologiju i ugljovodonike</p>			
--	---	--	--	--

	<p style="text-align: center;">Član 88d</p> <p>(1) Pored ovlaštenja utvrđenih Zakonom o inspekcijском nadzoru, inspektor za rudarstvo, geologiju i ugljovodonike ima ovlaštenja da kontroliše da li se upravljanje otpadom iz rudarstva vrši se u skladu sa planom upravljanja otpadom iz rudarstva i dozvolom za preradu i/ili odstranjivanje otpada iz rudarstva.</p> <p>(2) Radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti inspektor za rudarstvo, geologiju i ugljovodonike, pored ovlaštenja iz stava 1 ovog člana, dužan je da subjektu nadzora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - naredi zabranu obavljanja poslova upravljanja otpadom iz rudarstva ukoliko se upravljanje otpadom iz rudarstva ne obavlja u skladu sa zakonom; - naredi otklanjanje nedostatka u upravljanju otpadom iz rudarstva iz alineje 1 ovog stava. <p style="text-align: center;">Ovlaštenje saobraćajnog inspektora</p> <p style="text-align: center;">Član 88e</p> <p>Pored ovlaštenja utvrđenih Zakonom o inspekcijском nadzoru, saobraćajni inspektor ima ovlaštenje da spriječi odlaganje otpada u zoni putnog pojasa i naredi ukljanjanje odloženog otpada u zoni putnog pojasa.“</p>			
<p style="text-align: center;">Član 35</p> <p style="text-align: center;">Vođenje evidencije</p> <p>1. Ustanove ili preduzeća koja se spominju u članu 23. stavu 1., proizvođači opasnog otpada i ustanove odnosno preduzeća koja prikupljaju ili prevoze opasan otpad na profesionalnoj osnovi ili djeluju kao</p>	<p style="text-align: center;">Član 28</p> <p>U članu 44 stav 2 mijenja se i glasi: „ (2) Izuzetno od stava 1 ovog člana: - evidenciju o neopasnom otpadu radi vođenja godišnje statistike otpada nijesu dužni da vode proizvođači otpada iz stava 1</p>	Potpuno usklađeno		

<p>trgovci i posrednici opasnog otpada hronološki vode evidenciju količina, vrste i porijekla otpada, i ukoliko je to relevantno, odredišta, učestalosti prikupljanja, načina prevoza i metode predviđene za obradu otpada, a na zahtjev te informacije stavljaju na raspolaganje nadležnim tijelima.</p> <p>2. Za opasan otpad evidencija se čuva najmanje tri godine osim u slučaju ustanova odnosno preduzeća koja prevoze opasan otpad koji takve evidencije moraju čuvati najmanje 12 mjeseci.</p> <p>Pisani dokazi da su postupci upravljanja izvršeni dostavljaju se na zahtjev nadležnih tijela ili prethodnog imaoaca.</p> <p>3. Države članice mogu propisati da proizvođači bezopasnog otpada moraju da poštuju stavove 1. i 2.</p>	<p>ovog člana sa manje od deset zaposlenih koji nemaju obavezu izrade plana upravljanja otpadom proizvođača otpada iz člana 26 stav 1 ovog zakona, i</p> <p>-evidenciju o komunalnom otpadu koji nastaje na teritoriji jedinice lokalne samouprave dužan je da vodi nadležni organ lokalne uprave na osnovu podataka dobijenih od privrednog društva ili preduzetnika koji imaju dozvolu za preradu i/ili zbrinjavanje otpada iz člana 31 ovog zakona i/ili od privrednog društva ili preduzetnika upisanog u registar sakupljača iz člana 37 ovog zakona.“</p> <p>Stav 7 mijenja se i glasi:</p> <p>„Imalac otpada iz st. 1 i 3 ovog člana i nadležni organ lokalne uprave iz stava 2 alineja 2 ovog člana, na osnovu podataka iz evidencije o količinama i vrstama otpada, dužni su da pripreme godišnje izvještaje o otpadu koje dostavljaju Agenciji do 1. marta tekuće za prethodnu godinu, a godišnji izvještaj nadležni organ lokalne uprave iz stava 2 alineja 2 ovog člana dužan je da dostavi i nadležnom organu jedinice lokalne samouprave.“</p> <p>U stavu 9 poslije riječi „sadržaj“ dodaju se riječi: „djelovodnika i“, riječ „njegovog“ zamjenjuje se riječju „njihovog“, a riječi: „st. 6 i 7“ zamjenjuju se riječima: „stava 7“.</p> <p>Poslije stava 9 dodaje se novi stav koji glasi:</p> <p>„(10) Metodologija za utvrđivanje sastava i količina (mase) komunalnog otpada na teritoriji jedinice lokalne samouprave</p>			
--	--	--	--	--

	<p>uvrđuje se propisom Ministarstva.“</p> <p style="text-align: center;">Evidencija otpada Član 44</p> <p>(1) Imalac otpada, trgovac i posrednik otpada dužan je da vodi evidenciju o količinama i vrsti otpada, u skladu sa katalogom otpada.</p> <p>(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - evidenciju o neopasnom otpadu radi vođenja godišnje statistike otpada nijesu dužni da vode proizvođači otpada iz stava 1 ovog člana sa manje od deset zaposlenih koji nemaju obavezu izrade plana upravljanja otpadom proizvođača otpada iz člana 26 stav 1 ovog zakona, i - evidenciju o komunalnom otpadu koji nastaje na teritoriji jedinice lokalne samouprave dužan je da vodi nadležni organ lokalne uprave na osnovu podataka dobijenih od privrednog društva ili preduzetnika koji imaju dozvolu za preradu i/ili zbrinjavanje otpada iz člana 31 ovog zakona i/ili od privrednog društva ili preduzetnika upisanog u registar sakupljača iz člana 37 ovog zakona. <p>(4) Privredno društvo ili preduzetnik koji koristi svoj otpad radi ponovne upotrebe i recikliranja nije dužan da vodi evidenciju o otpadu iz stava 1 ovog člana.</p>			
--	---	--	--	--

	<p>(5) Evidencija iz stava 1 ovog člana vodi se u formi djelovodnika otpada u koji se upisuju podaci za svaku vrstu otpada odvojeno.</p> <p>(6) Formular o transportu otpada sastavni je dio evidencije iz stava 5 ovog člana.</p> <p>(7) Imalac otpada iz st. 1 i 3 ovog člana i nadležni organ lokalne uprave iz stava 2 alineja 2 ovog člana, na osnovu podataka iz evidencije o količinama i vrstama otpada, dužni su da pripreme godišnje izvještaje o otpadu koje dostavljaju Agenciji do 1. marta tekuće za prethodnu godinu, a godišnji izvještaj nadležni organ lokalne uprave iz stava 2 alineja 2 ovog člana dužan je da dostavi i nadležnom organu jedinice lokalne samouprave.</p> <p>(8) Evidencija opasnog otpada čuva se najmanje tri godine, a evidencija o transportu opasnog otpada čuva se najmanje godinu dana.</p> <p>(9) Način vođenja evidencije iz stava 5 ovog člana, sadržaj djelovodnika i formulara o transportu otpada i način njihovog popunjavanja i način sačinjavanja godišnjih izvještaja o otpadu iz stava 7 ovog člana utvrđuju se propisom Ministarstva.</p> <p>(10) Metodologija za utvrđivanje sastava i količina (mase) komunalnog otpada na teritoriji jedinice lokalne samouprave uvrđuje se propisom Ministarstva.</p>			
--	--	--	--	--

<p style="text-align: center;">Član 36 Sprovođenje i kazne</p> <p>1. Države članice mogu preduzeti potrebne mjere radi zabrane ostavljanja i neadekvatnog odlaganja otpada te nekontrolisanog upravljanja otpadom.</p> <p>2. Države članice utvrđuju odredbe o kaznama za kršenje odredaba ove Direktive i preduzimaju sve mjere potrebne kako bi osigurale da se kazne primjenjuju. Kazne moraju biti efikasne, srazmjerne i stroge.</p>	<p style="text-align: center;">Član 46</p> <p>U članu 90 stav 1poslije tačke 5 dodaje se nova tačka koja glasi:</p> <p>„5a) ne pripremaju i nedostavljaju godišnje izvještaje o otpadu Agenciji do 1. marta tekuće za prethodnu godinu i ne pripremaju i ne dostavljaju izvještaj o komunalnom otpadu nadležnom organu jedinice lokalne samouprave (član 44 stav 7);“</p> <p>Tačka 6 mijenja se i glasi:</p> <p>„6) miješa otpadno ulje za podmazivanje i tečnosti tokom sakupljanja ili skladištenja sa drugim opasnim otpadom, uključujući otpad koji sadrži PCB (član 52 stav 6);</p> <p>Poslije tačke 10 dodaje se nova tačka koja glasi:</p> <p>„10a) upravlja otpadom iz rudarstva na način koji nije u skladu sa planom upravljanja i dozvolom za preradu i/ili zbrinjavanje otpada iz rudarstva, iz člana 63a st. 1 i 2 (član 63a stav 3);“</p> <p style="text-align: center;">Član 47</p> <p>U članu 91 stav 1poslije tačke 1 dodaju se trinove tačke koje glase:</p> <p>"1a) se neupišu u registar proizvođača i uvoznika koji imaju obavezu proširene odgovornosti (član 11 stav 2 tačka 1);</p> <p>1b) ne vodi i/ili ne čuva evidencije i/ili ne prijavljuje količine proizvedenih ili uvezenih proizvoda, odnosno opreme u kojima su ti proizvodi ugrađeni (član 11 stav 2 tačka 2);</p> <p>1c) ne pruža informacije u kojoj mjeri je proizvod pogodan za ponovnu upotrebu ili</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		
---	---	--	--	--

	<p>recikliranje i/ili ne identifikuje reciklirajuće komponente proizvoda i/ili ne označava proizvode oznakom o vrsti i načinu upravljanja otpadom koji nastaje od proizvodaza koji je propisana proširena odgovornost iz člana 11 stav 1 (član 11 stav 2 tačka5);</p> <p>U članu 91 stav 1 tačka 4 mijenja se i glasi: “4) pali otpad na otvorenom prostoru i/ili u zatvorenom prostoru i/ili postrojenjima koja nemaju dozvolu iz člana 31ovog zakona(član 17 stav 3);“</p> <p>Poslije tačke 5 dodaje se nova tačka koja glasi: „5a) u plan upravljanja otpadom ne unese promjene koje se odnose na podatke iz člana 27 stav 1, u roku od 30 dana od dana nastanka te promjene (član 27 stav 2);“</p> <p>Poslije tačke 9 dodaju se četiri nove tačke koje glase: „9a) preuzima otpad od imaoca koji ne stvara otpad u toku obavljanja djelatnosti ili aktivnosti (član 31 stav 2), 9b) preuzima otpad od imaoca koji ne stvara otpad u toku obavljanja djelatnosti ili aktivnosti (član 36 stav 2), 9c) prilikom obavljanja poslova sakupljanja i/ili transporta otpada u vozilu kojim se vrši transport otpada nema kopiju akta o upisu u registar sakupljača odnosno prevoznika otpada iz člana 39 stav 2 ovog zakona i/ili formular o transportu otpada iz člana 44 ovog zakona (član 36 stav 3), 9d) preuzima otpad od imaoca koji ne stvara</p>			
--	--	--	--	--

	<p>otpad u toku obavljanja djelatnosti ili aktivnosti (član 40 stav 2);“</p> <p>Poslije tačke 11 dodaje se nova tačka koja glasi:</p> <p>„11a) otpadne tečnosti od električnih i elektronskih proizvoda ne odvoji i/ili ihne obradi na način iz člana 52 ovog zakona (član 46 stav 5);“</p> <p>Tačke 26 i 27 mijenjaju se i glase:</p> <p>„26) ispušta otpadna ulja za podmazivanje i tečnosti u vode i/ili na zemljište i/ili u zemljište (član 52 stav 1);</p> <p>27) obradu otpadnih ulja za podmazivanje i tečnosti nastalih tokom procesa proizvodnje ne povjeri privrednom društvu ili preduzetniku koji sakuplja otpadna ulja za podmazivanje i tečnosti, ako nije u mogućnosti da ih obradi u skladu sa članom 52 st.2, 3 i 4 ovog zakona (član 52 stav 5);“</p> <p>Poslije tačke 27 dodaju se tri nove tačke koje glase:</p> <p>„27a) ispušta otpadna jestiva ulja i masti, koje nastaju pripremom hrane u ugostiteljskim, turističkim i drugim sličnim objektima sa više od 20 sjedećih mjesta, u kanalizacionu mrežu i kontejnere, odnosno posude za sakupljanje otpada, na javne površine iz zemljište i/ili u zemljište i vode (član 52a stav 1);</p> <p>27b) ne sakuplja otpadna jestiva ulja i masti iz člana 52 stav 1 ovog zakona odvojeno od drugih vrsta otpada (član 52a stav 2);</p> <p>27c) sakupljene količine otpadnog jestivog ulja i masti ne preda privrednom društvu ili preduzetniku koji je upisan u registar</p>			
--	--	--	--	--

	<p>sakupljača, odnosno prevoznika otpada ili ne preda privrednom društvu ili preduzetniku koji ima dozvolu za preradu i/ili zbrinjavanje otpada (član 52a stav 3);“</p> <p>Poslije tačke 39 dodaju se dvije nove tačke koje glase:</p> <p>„39a) ne vrši obradu mulja (član 59 stav 3); 39b) ne vodi evidenciju koja naročito sadrži: količinu proizvedenog obrađenog muljai/ili sastav i karakteristike obrađenog mulja prema izvještaju o rezultatima analiza mulja i/ilinačin obrade muljai/ili količinu isporučenog obrađenog mulja i/iliime i adresu, odnosno naziv i sjedište lica koje koristi obrađeni mulj i/ililokaciju na kojoj će se obrađeni mulj koristiti(član 59 stav 4);“</p> <p>Poslije tačke 46 dodaju se dvije nove tačke koje glase:</p> <p>„46a) prijeupotrebeobrađenogmuljau poljoprivredii/ilinazelenimpovršinamai/ilipark ovima neobezbijedianalizuzemljištanakojemće se obrađenimuljkoristiti(član 61 stav 1); 46b) evidenciju i/ili godišnji izvještaj iz člana 61 stava 3 ne dostavi Agenciji i nadležnom organu lokalne uprave do 31. marta tekuće za prethodnu godinu (član 61 stav 4);“</p> <p>Tačke 55 i 56 se mijenju i glase:</p> <p>„55) otpad skladišti vremenski ograničeno tokom sakupljanja ili radi transporta otpada do mjesta obrade na period koji je duži od godinu dana (član 77 stav 1 tačka 1 alineja 1); 56) otpad skladištivremenski ograničeno na skladištu obrađivača otpada na period koji je</p>			
--	---	--	--	--

	<p>duži od tri godine (član 77 stav 1 tačka 1 alineja 2);“</p> <p>Poslije tačke 56 dodaju se tri nove tačke koje glase:</p> <p>"56a) skladišti opasni otpadna period koji je duži od 18 mjeseci(član 77 stav 2);</p> <p>56b) otpad skladišti u objektu koji nema upotrebnu dozvoluizdatu u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata (član 77 stav 4);</p> <p>56c) otvoreni prostor sa čvrstom podlogom i riješenim ispustom za otpadne vode u kome se skladišti otpad nema odobrenje od nadležnog organa lokalne uprave za građenje odnosno postavljanje (član 77 stav 5);“</p> <p>U članu 91 stav 4 poslije broja „26“, dodaje se broj „27a,“.</p> <p>Poslije člana 91 dodaje se novi član koji glasi:</p> <p style="text-align: center;">Član 91a</p> <p>„(1) Novčanom kaznom od 30 eura do 2.000 eura kazniće se za prekršaj odgovorno lice u jedinici lokalne samouprave, ako:</p> <p>1) lokalni plan, radi ocjene usaglašenosti sa Državnim planom, nedostavina saglasnost Ministarstvu(član 23 stav 4);</p> <p>2) godišnji izvještaj o sprovođenju lokalnog plana ne dostavi u elektronskoj i pisanoj formi Ministarstvu i Agenciji, najkasnije do 30. juna tekuće za prethodnu godinu (član 25 stav 7);</p> <p>1. izuzetno od člana 44 stav 1 ne vodi evidenciju o komunalnom otpadu koji nastaje na teritoriji jedinice lokalne samouprave na</p>			
--	--	--	--	--

	<p>osnovu podataka dobijenih od privrednog društva ili preduzetnika koji imaju dozvolu za preradu i/ili zbrinjavanje otpada iz člana 31 i/ili od privrednog društva ili preduzetnika upisanog u registar sakupljača iz člana 37 ovog zakona (član 44 stav 2 alineja 2).“</p> <p>2. lokacija iz člana 78 stava 3 ne bude ograđena, kako bi se spriječilo prisustvo neovlašćenih lica, domaćih i divljih životinja i nekontrolisano odlaganje otpada i/ili ne bude opremljena vagom za mjerenje količine otpada koji se privremeno skladišti i/ili nema organizovanu čuvarsku službu i službu za prijem otpada i održavanje privremenog skladišta (član 78 stav 4 al. 1, 2 i 3);</p> <p>3. lokacija iz člana 78a stava 3 ne bude ograđena, kako bi se spriječilo prisustvo neovlašćenih lica, domaćih i divljih životinja i nekontrolisano odlaganje otpada i/ili ne bude opremljena vagom za mjerenje količine neopasnog građevinskog otpada koji se privremeno skladišti i/ili nema organizovanu čuvarsku službu i službu za prijem otpada (član 78a stav 5 al. 1, 2 i 3).“</p> <p>4. subjekat koji upravlja privremenim skladištem neopasnog građevinskog otpada ne vodi evidenciju o prijemu neopasnog građevinskog otpada iz člana 78a stav 6 (član 78a stav 7).“</p>			
Čl. 37-43	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
PRILOG I. POSTUPCI ZBRINJAVANJA	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana	

<p>ii otpadni mulj iz uređaja za pročišćivanje otpadnih i. voda osim onih navedenih u točkama i. i ii.;</p> <p>b „obrađeni mulj“ znači: mulj koji je podvrgnut biološkoj, kemijskoj ili toplinskoj obradi, dugotrajnom skladištenju ili bilo kojem drugom odgovarajućem postupku kojim se znatno smanjuje fermentabilnost i opasnost po zdravlje koji proizlazi iz njegove upotrebe;</p> <p>c „poljoprivreda“ znači: uzgoj bilo koje vrste usjeva za prehranu i prodaju, uključujući i one za prehranu stoke;</p> <p>d „upotreba“ znači: rasprostranjivanje mulja po tlu ili bilo kakvo drugo nanošenje mulja na i u tlo.</p>			<p>sadržaju i metodama analize obrađenog mulja, načinu ispitivanja, odnosno uzorkovanja, sadržaju i metodama analize zemljišta i uslovima korišćenja obrađenog mulja</p>	
<p style="text-align: center;">Član 3</p> <p>1. Mulj iz člana 2. stava (a) tačke (i) može se upotrebljavati u poljoprivredi samo u skladu s ovom Direktivom.</p> <p>2. Ne dovodeći u pitanje Direktive 75/442/EEZ i 78/319/EEZ: - mulj iz člana 2. stava (a) tačke (ii) može se upotrebljavati u poljoprivredi uz bilo koje uslove koje dotična država članica smatra potrebnima za zaštitu zdravlja ljudi i životne sredine, - mulj iz člana 2. stava (a) tačke (iii) može se upotrebljavati u poljoprivredi samo ako njegovo korišćenje reguliše dotična država članica.</p>	<p style="text-align: center;">Član 34</p> <p>Član 59 mijenja se i glasi: "Obrada mulja i upotreba obrađenog mulja Član 59 (1) Obrada mulja vrši se biološkom, hemijskom ili termičkom obradom, skladištenjem u periodu koji nije kraći od šest mjeseci ili bilo kojim drugim postupkom kojim se smanjuje njegova podložnost fermentaciji i mineralizaciji i otklanja opasnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu. 2) Obradeni mulj iz stava 1 ovog člana se, u skladu sa zakonom, može upotrebljavati: 1. u poljoprivredi; 2. na zelenim površinama i parkovima; 3. za potrebe rekultivacije</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o načinu ispitivanja i uzorkovanja mulja, sastavu i karakteristikama obrađenog mulja, sadržaju i metodama analize obrađenog mulja, načinu ispitivanja, odnosno uzorkovanja,</p>	<p>I kvartal 2017</p>

	<p>zemljišta, uključujući pošumljavanje goleti;</p> <p>4. na deponijama kao prekrivni sloj;</p> <p>5. za potrebe dovođenja zemljišta za posebne namjene, a na osnovu planova o upravljanju otpadom i propisa o uređenju prostora;</p> <p>6. za povrat energije spaljivanjem i/ili suspaljivanjem u skladu s čl. 65, 66 i 67 ovog zakona.</p> <p>3) Obradu mulja mora da vrši privredno društvo ili preduzetnik iz člana 31 ovog zakona (u daljem tekstu: obrađivač mulja).</p> <p>4) Obradivač mulja dužan je da vodi evidenciju koja naročito sadrži:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. količinu proizvedenog obrađenog mulja; 2. sastav i karakteristike obrađenog mulja prema izvještaju o rezultatima analiza mulja; 3. način obrade mulja; 4. količinu isporučenog obrađenog mulja; 5. ime i adresu, odnosno naziv i sjedište lica koje koristi obrađeni mulj; 6. lokaciju na kojoj će se obrađeni mulj koristiti. <p>5) Evidenciju iz stava 4 ovog člana vodi proizvođač kanalizacionog mulja ukoliko vrši obradu mulja.</p> <p>6) Obradivač mulja dužan je da Agenciji i nadležnom organu lokalne uprave na čijoj teritoriji vrši obradu mulja dostavi podatke iz evidencije iz stava 4 ovog člana do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.</p> <p>7) Obradivač mulja dužan je da licu koje koristi obrađeni mulj dostavi podatke o sastavu i karakteristikama mulja iz stava 4 tačka 2 ovog člana.</p>		<p>sadržaju i metodama analize zemljišta i uslovima korišćenja obrađenog mulja</p>	
--	--	--	--	--

	<p>8) Način ispitivanja i uzorkovanja mulja, sastav i karakteristike obrađenog mulja, sadržaj i metode analize obrađenog mulja, način ispitivanja, odnosno uzorkovanja, sadržaj i metode analize zemljišta i uslove korišćenja obrađenog mulja, utvrđuju se propisom Ministarstva uz saglasnost organa državne uprave nadležnih za poljoprivredu, šumarstvo i energetiku.“.</p>			
<p>Član 4. Vrijednosti koncentracija teških metala u tlu na kojem se primjenjuje mulj, koncentracija teških metala u mulju i najviše. godišnje količine takvih teških metala koji se smiju unositi u poljoprivredno tlo navedene su u prilogima I. A, I. B i I. C.</p> <p>Član 5. Ne dovodeći u pitanje član 12.:</p> <p>1. Države članice zabranjuju upotrebu mulja kada koncentracija jednog ili više teških metala u tlu prelazi granične vrijednosti koje države propisuju u skladu s Prilogom I. A te poduzimaju nužne korake kako bi osigurale da se kao posljedica upotrebe mulja ne prekorače te granične vrijednosti.</p> <p>2. Države članice reguliraju upotrebu mulja na način da nakupljanje teških metala u tlu ne dovede do prekoračenja graničnih vrijednosti iz stava 1. Kako bi se to postiglo, one primjenjuju neku od procedura predviđenih u dolje navedenim tačkama (a) i (b): (a) države članice određuju najveće količine mulja izražene u tonama suhe tvari koje se mogu primjenjivati na tlu po jedinici površine godišnje, poštujući granične vrijednosti koncentracije teških metala u mulju koje određuju u skladu s Prilogom I.</p>	<p>Član 59 mijenja se i glasi: "Obrađa mulja i upotreba obrađenog mulja Član 59 (1) Obrada mulja vrši se biološkom, hemijskom ili termičkom obradom, skladištenjem u periodu koji nije kraći od šest mjeseci ili bilo kojim drugim postupkom kojim se smanjuje njegova podložnost fermentaciji i mineralizaciji i otklanja opasnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu. 2) Obradeni mulj iz stava 1 ovog člana se, u skladu sa zakonom, može upotrebljavati: 1. u poljoprivredi; 2. na zelenim površinama i parkovima; 3. za potrebe rekultivacije zemljišta, uključujući pošumljavanje goleti; 4. na deponijama kao prekrivni sloj; 5. za potrebe dovođenja zemljišta za posebne namjene, a na osnovu planova o upravljanju otpadom i propisa o uređenju prostora; 6. za povrat energije spaljivanjem i/ili suspaljivanjem u skladu s čl. 65, 66 i 67 ovog zakona. 3) Obradu mulja mora da vrši privredno društvo ili preduzetnik iz člana 31 ovog</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Materija je djelimično usklađena i u čl.60 Zakona o upravljanju otpadom otpadom ("Službeni list Crne Gore", broj 64/11), a potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o načinu ispitivanja i uzorkovanja mulja, sastavu i karakteristikama obrađenog mulja, sadržaju i metodama analize obrađenog mulja, načinu ispitivanja, odnosno uzorkovanja, sadržaju i metodama analize zemljišta i uslovima korišćenja obrađenog mulja</p>	<p>I kvartal 2017</p>

<p>B; ili (b) države članice osiguravaju poštovanje graničnih vrijednosti za količine metala unesenih u tlo po jedinici površine i jedinici vremena kako je propisano u Prilogu I. C.</p> <p style="text-align: center;">Član 6.</p> <p>Ne dovodeći u pitanje član 7.:</p> <p>(a) prije upotrebe u poljoprivredi mulj mora biti obrađen. Države članice mogu, međutim, pod uslovima koje same utvrđuju, odobriti upotrebu neobrađenog mulja ako se on ubrizgava ili utiskuje u zemlju;</p> <p>(b) proizvođači mulja iz uređaja za pročišćivanje otpadnih voda redovito dostavljaju korisnicima sve podatke iz Priloga II. A.</p> <p style="text-align: center;">Član 7.</p> <p>Države članice zabranjuju upotrebu mulja ili opskrbu muljem za upotrebu na:</p> <p>(a) travnjacima i pašnjacima koji se koriste za ispašu stoke, ili površinama na kojima se uzgaja krmno bilje ako će se krmno bilje brati prije isteka određenog vremenskog razdoblja. To razdoblje, koje određuju države članice posebno uzimajući u obzir svoju zemljopisnu i klimatsku situaciju, nipošto ne smije biti kraće od tri tjedna;</p> <p>(b) tlu na kojem rastu nasadi voća i povrća, uz iznimku voćaka;</p> <p>(c) tlu namijenjenom uzgoju voća i povrća koje je obično u izravnom dodiru sa tlom i koje se obično jede sirovo, u razdoblju od 10 mjeseci prije i za vrijeme berbe ili žetve.</p> <p style="text-align: center;">Član 8</p> <p>Pri upotrebi mulja poštuju se sljedeća pravila: - mulj se upotrebljava tako da se uzimaju u obzir</p>	<p>zakona (u daljem tekstu: obrađivač mulja).</p> <p>4) Obradivač mulja dužan je da vodi evidenciju koja naročito sadrži:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. količinu proizvedenog obrađenog mulja; 2. sastav i karakteristike obrađenog mulja prema izvještaju o rezultatima analiza mulja; 3. način obrade mulja; 4. količinu isporučenog obrađenog mulja; 5. ime i adresu, odnosno naziv i sjedište lica koje koristi obrađeni mulj; 6. lokaciju na kojoj će se obrađeni mulj koristiti. <p>5) Evidenciju iz stava 4 ovog člana vodi proizvođač kanalizacijskog mulja ukoliko vrši obradu mulja.</p> <p>6) Obradivač mulja dužan je da Agenciji i nadležnom organu lokalne uprave na čijoj teritoriji vrši obradu mulja dostavi podatke iz evidencije iz stava 4 ovog člana do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.</p> <p>7) Obradivač mulja dužan je da licu koje koristi obrađeni mulj dostavi podatke o sastavu i karakteristikama mulja iz stava 4 tačka 2 ovog člana.</p> <p>8) Način ispitivanja i uzorkovanja mulja, sastav i karakteristike obrađenog mulja, sadržaj i metode analize obrađenog mulja, način ispitivanja, odnosno uzorkovanja, sadržaj i metode analize zemljišta i uslove korišćenja obrađenog mulja, utvrđuju se propisom Ministarstva uz saglasnost organa državne uprave nadležnih za poljoprivredu, šumarstvo i energetiku.“.</p>			
---	--	--	--	--

<p>potrebe biljaka za prehranjivanjem i da se ne nanosi šteta kvalitetu tla te površinskih i podzemnih voda,</p> <p>- gdje se mulj upotrebljava na tlu čija je pH vrijednosti niža od 6, države članice uzimaju u obzir povećanu mobilnost teških metala i njihovu dostupnost usjevima te, prema potrebi, smanjuju granične vrijednosti koje su odredile u skladu s Prilogom I A.</p>	<p>Član 61 mijenja se i glasi: „Obaveze korisnika obrađenog mulja Član 61</p> <p>(1) Prije upotrebe obrađenog mulja za namjene iz člana 59 stav 2 tač. 1 i 2 ovog zakona korisnik obrađenog mulja dužan je da obezbijedi analizu zemljišta na kojem će se obrađeni mulj koristiti.</p> <p>(2) Stručno mišljenje o mogućnosti korišćenja obrađenog mulja daje naučnoistraživačka ustanova koja se bavi pitanjima zemljišta ili drugo pravno lice koje ima odgovarajući kadar, opremu i posjeduje naučnu i informacionu dokumentaciju i koje ovlasti organ državne uprave nadležan sa poslove poljoprivrede, u skladu sa zakonom.</p> <p>(3) Korisnik obrađenog mulja dužan je da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodi evidenciju koja sadrži rezultate analiza obrađenog mulja iz člana 59 stav 4 ovog zakona i analize zemljišta iz stava 1 ovog člana, - pripremi godišnji izvještaj o količini obrađenog mulja i lokacijama (katastarska opština i katastarska parcela), na kojima je koristio obrađeni mulj. <p>(4) Evidenciju i godišnji izvještaj iz stava 3 ovog člana korisnik obrađenog kanalizacionog mulja dužan je da dostavi Agenciji i nadležnom organu lokalne uprave do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.“</p>			
<p>Član 9. Mulj i tlo na kojem se on upotrebljava analizira se prema smjernicama iz priloga II. A i II. B. Referentne</p>				

<p>metode za uzorkovanje i analizu navedene su u Prilogu II. C</p> <p style="text-align: center;">Član 10.</p> <p>1. Države članice osiguravaju izradu ažuriranih izvješća, koja bilježe:</p> <p>(a) količine proizvedenog mulja i količine mulja otpremljenog za upotrebu u poljoprivredi;</p> <p>(b) sastav i svojstva tog mulja u odnosu na parametre iz Priloga II. A;</p> <p>(c) način obrade, kako je određeno člankom 2. stavom (b);</p> <p>(d) imena i adrese korisnika mulja i mjesta na kojima će se mulj upotrebljavati.</p> <p>2. Ta su izvješća dostupna nadležnim tijelima te čine temelj za pročišćeno izvješće iz člana 17. 3. Podaci o metodama obrade i rezultatima analiza objavljuju se po zahtjevu upućenom nadležnim tijelima.</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p style="text-align: center;">Materija je regulisana čl. 58 Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. list Crne Gore", br. 64/11)</p>	
<p style="text-align: center;">Članovi 11-17</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Neprenosivo</p>		
<p>Prilog I.A Granične vrijednosti za koncentracije teških metala u tlu</p> <p>Prilog I.B Granične vrijednosti za koncentracije teških metala u mulju koji se koristi u poljoprivredi</p> <p>Prilog I.C Granične vrijednosti za količine teških metala koje se godišnje smiju dodavati poljoprivrednim površinama, na temelju 10-godišnjeg prosjeka</p> <p>Prilog II.A Analiza mulja</p> <p>Prilog II.B Analiza tla</p> <p>Prilog II.C Uzorkovanje i metode analize</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o načinu ispitivanja i uzorkovanja mulja, sastavu i karakteristikama obrađenog mulja, sadržaju i metodama analize obrađenog mulja, načinu ispitivanja, odnosno uzorkovanja,</p>	<p style="text-align: center;">I kvartal 2017</p>

			sadržaju i metodama analize zemljišta i uslovima korišćenja obrađenog mulja	
Direktiva 1999/31/EC				
Član 1 Opšti cilj	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo	Materija je regulisana Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl. list Crne Gore", br. 64/11) i Pravilnikom o bližim karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-tehničkim uslovima, načinu rada i zatvaranja deponija ("Sl. list Crne Gore", br. 31/13)	
Član 2. Definicije U smislu ove Direktive: (a) „otpad“; (b) „komunalni otpad“; (c) „opasni otpad“ (d) „neopasni otpad“ (e) „inertni otpad“ (f) „podzemno odlagalište“	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 3 Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. list Crne Gore", br. 64/11) i Pravilnikom o bližim karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-tehničkim	

			uslovima, načinu rada i zatvaranja deponija ("Sl. list Crne Gore", br. 31/13)	
<p>(g) "odlagalište" se odnosi na mjesto za odlaganje otpada namijenjeno odlaganju otpada na ili pod zemlju (npr. podzemno odlaganje), uključujući:</p> <ul style="list-style-type: none"> - unutrašnja odlagališta otpada (npr. odlagalište na kojem proizvođač odlaže svoj otpad na samom mjestu proizvodnje) i stalno odlagalište (npr. za razdoblje duže od jedne godine) koje se koristi za privremeno skladištenje otpada, ali isključujući: - mjesta gdje se otpad odlaže radi omogućavanja pripreme istog za dalji prevoz do mjesta prerade, obrade ili odlaganja na drugim lokacijama, i - skladištenje otpada prije obnavljanja ili prerade istoga u razdoblju koje je u pravilu kraće od tri godine, ili - skladištenje otpada prije odlaganja tokom razdoblja kraćeg od godine dana; 	<p style="text-align: center;">Član 3</p> <p>U članu 3 stav 1 tačka 4 mijenja se i glasi:</p> <p>„4) deponija je stalno mjesto čija je primarna funkcija odlaganje otpada na površini ili ispod površine zemlje, uključujući internu deponiju na kojoj proizvođač odlaže sopstveni otpad na mjestu nastanka, osim mjesta gdje se otpad priprema za dalji prevoz do mjesta obrade na drugim lokacijama i mjesta za skladištenje otpada prije njegove obrade za period do tri godine ili mjesta za skladištenje otpada prije njegovog zbrinjavanja za period do jedne godine;“.</p> <p style="text-align: center;">Član 40</p> <p>Član 77 mijenja se i glasi:</p> <p>„(1) Otpad se skladišti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) vremenski ograničeno: <ul style="list-style-type: none"> - tokom sakupljanja ili radi transporta otpada do mjesta obrade na period koji nije duži od godinu dana; - na skladištu obrađivača otpada na period koji nije duži od tri godine; 2) vremenski neograničeno u podzemnom skladištu. <p>(2) Izuzetno od stava 1 tačka 1 alineja 1 ovog člana, izvoznik opasnog otpada</p>	Potpuno usklađeno	<p>Materija je regulisana i Pravilnikom o bližim karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-tehničkim uslovima, načinu rada i zatvaranja deponija ("Sl. list Crne Gore", br. 31/13)</p>	

	<p>skladišti opasni otpad na period koji nije duži od 18 mjeseci.</p> <p>(3) Skladištenje otpada se vrši u skladu sa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - planom upravljanja otpadom proizvođača otpada; - dozvolom za preradu, odnosno zbrinjavanje otpada. <p>(4) Otpad se skladišti u objektu koji ima upotrebnu dozvoluizdatu u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata.</p> <p>(5) Otvoreni prostor sa čvrstom podlogom i riješenim ispustom za otpadne vode u kome se skladišti otpad mora da ima odobrenje od nadležnog organa lokalne uprave za građenje odnosno postavljanje.</p> <p>(6) Bliži uslovi koje treba da ispunjava objekat za skladištenje otpada, način i uslovi skladištenja različitih vrsta otpada utvrđuju se propisom Vlade.</p> <p>(7) Ispunjenost uslova utvrđenih propisom iz stava 6 ovog člana utvrđuje Agencija.“</p>			
<p>h) „obrada“;</p> <p>(i) „procjedna voda“</p> <p>(j) „deponijski gas“</p> <p>(k) „izlučevina“;</p> <p>(l) „operater“;</p> <p>(m) „biorazgradivi otpad“;</p> <p>(n) „imalac“</p> <p>(o) „podnositelj zahtjeva“</p> <p>(p) „nadležno tijelo“</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 3 Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. list Crne Gore", br. 64/11) i Pravilnikom o bližim karakteristikama lokacije, uslovima</p>	

(q) „tečni otpad“ (r) „izolirano naselje“			izgradnje, sanitarno-tehničkim uslovima, načinu rada i zatvaranja deponija ("Sl. list Crne Gore", br. 31/13)	
Član 3 Područje primjene	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana Pravilnikom o bližim karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-tehničkim uslovima, načinu rada i zatvaranja deponija ("Sl. list Crne Gore", br. 31/13)	
Član 4. Kategorije odlagališta	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 68 Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. list Crne Gore", br. 64/11)	
Član 5. Otpad i postupci obrade neprihvatljivi za odlagališta	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 69 Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. list Crne Gore", br. 64/11) i Pravilnikom o	

			bližim karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-tehničkim uslovima, načinu rada i zatvaranja deponija ("Sl. list Crne Gore", br. 31/13)
<p align="center">Član 6.</p> <p>Otpad prihvatljiv za razne kategorije odlagališta</p> <p>Države članice poduzimaju mjere kako bi se osiguralo:</p> <p>(a) da se na odlagališta odlaže samo otpad podvrgnut obradi. Ova se odredba ne primjenjuje ni na inertni otpad za koji obrada tehnički nije izvediva, ni na bilo koji drugi otpad za koji takva obrada ne doprinosi ostvarivanju ciljeva ove Direktive, kako je utvrđeno u članku 1., smanjenjem koli čine otpada ili opasnosti za zdravlje ljudi odnosno okoliš;</p> <p>(b) da se na odlagališta za opasni otpad odlaže samo opasni otpad koji ispunjava kriterije utvrđene u skladu s Prilogom II.;</p> <p>(c) da se odlagalište za neopasni otpad ne upotrebljava za:</p> <p>i. komunalni otpad;</p> <p>ii. neopasni otpad bilo kojeg porijekla, koji ispunjava kriterije za prihvat otpada na odlagališta za neopasni otpad utvrđenih u skladu s Prilogom II.;</p> <p>iii. stabilni, nereaktivni opasni otpad (na primjer skrtnuti, vitrificirani), sa svojstvima procjeđivanja jednakim onima za neopasni otpad iz točke ii., a koji</p>	<p align="center">Član 38</p> <p>U članku 73 stav 2 riječ „fizički“ zamjenjuje se riječju „mehanički“, a riječ „obrađuje“ zamjenjuje se riječju „prerađuje“.</p> <p align="center">Miješani komunalni otpad</p> <p align="center">Član 73</p> <p>(1) Miješani komunalni otpad odlaže se na deponiju za neopasan otpad.</p> <p>(2) Prije odlaganja, miješani komunalni otpad se mehanički i biološki prerađuje radi ispunjavanja uslova iz člana 69 stav 3 ovog zakona.</p> <p>(3) Godišnja količina biološko razgradivih sastavnih dijelova u miješanom komunalnom otpadu koji se odloži na deponiju mora biti manja od količine biološko razgradivog komunalnog otpada koja je za odlaganje određena programom iz člana 20 ovog zakona.</p>	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članovima 70,71 i 72 Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. list Crne Gore", br. 64/11) i Pravilnikom o bližim karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-tehničkim uslovima, načinu rada i zatvaranja deponija ("Sl. list Crne Gore", br. 31/13)

ispunjavaju relevantne kriterije za prihvata utvrđene u skladu s Prilogom II. Takvi opasni otpadi se ne smiju odlagati u prostore namijenjene za biorazgradivi neopasni otpad.; (d) da se odlagališta inertnog otpada koriste samo za inertni otpad.				
<p>Član 8. Uslovi dozvole</p> <p>Član 9. Sadržaj dozvole</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl. list Crne Gore", br. 64/11) i Pravilnikom o bližim karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-tehničkim uslovima, načinu rada i zatvaranja deponija ("Sl. list Crne Gore", br. 31/13)	
<p>Član 10. Troškovi odlaganja otpada</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 76 Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. list Crne Gore", br. 64/11)	
<p>Član 11 Postupci prihvata otpada 1. Države članice su dužne preduzeti mjere koje prethode prihvatu otpada na deponijama: (a) prije ili za vrijeme isporuke, ili kod prve isporuke</p>	<p>Član 39 U članu 74 stav 1 tač. 3 i 8 riječ „Agenciju“ zamjenjuje se riječima: „ekološkog inspektora“.</p>		Materija je regulisana i Pravilnikom	

<p>u seriji isporuka, pod uslovom da vrsta otpada ostaje nepromijenjena, vlasnik ili rukovodioc pomoću odgovarajuće dokumentacije dužan je dokazati, da se navedeni otpad smije prihvatiti na to mjesto u skladu s uslovima iz dozvole, te da ispunjava prihvatne kriterije navedene u Prilogu II;</p> <p>(b) rukovodioc je dužan poštovati sljedeće postupke za prihvat otpada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provjeru dokumentacije o otpadu, uključujući i one isprave koje traži Član 5. (3) Direktive 91/689/EEC, te kad se primjenjuju, i one, koje zahtijeva Regulativa Savjeta (EEC) Br. 259/93 od 1. februara 1993. o nadzoru i kontroli prevoza otpada unutar, u i iz, Evropske Zajednice (2) ; - vizuelnu provjeru otpada pri ulazu u deponiju i na mjestu odlaganja, te gdje je to primjereno, provjeru podudarnosti sa opisom u priloženoj dokumentaciji koju podnosi vlasnik. Ako se moraju uzeti ogledni uzorci u svrhu poštovanja Priloga II, tačka 3, nivo 3, rezultate sprovedenih ispitivanja treba čuvati, a uzorkovanje izvršiti u skladu sa Prilogom II, tačka 5. Te uzorke treba čuvati najmanje mjesec dana; - vođenje dnevnika o količinama i svojstvima odloženog otpada, označavajući porijeklo, datum isporuke, identitet proizvođača ili skupljača u slučaju komunalnog, a u slučaju opasnog otpada, precizno određeno mjesto odlaganja unutar deponije. Ovo obavještenje daje se na uvid nadležnom državnom tijelu, te s statističkom tijelu Zajednice kad se to zahtijeva za statističke potrebe; <p>(c) rukovodioc deponije dužan je o prijehu svake isporuke otpada odloženog na području deponije uvijek izdati pismenu potvrdu,</p> <p>(d) bez štetnog uticaja na odredbe iz Regulative</p>	<p style="text-align: center;">Obaveze rukovodioca deponije Član 74</p> <p>Rukovodilac deponije dužan je da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) utvrdi količinu otpada prije njegovog prijema na deponiju; 2) provjeri podudarnost primljenog otpada sa podacima sadržanim u formularima za transport otpada; 3) odbije prijem otpada na deponiju ukoliko utvrdi nepodudarnost otpada sa podacima sadržanim u formularu za transport otpada i da odmah obavijesti ekološkog inspektora; 4) obezbijedi selektivno odlaganje otpada radi sprječavanja reakcija elemenata različitih vrsta otpada na životnu sredinu i zdravlje ljudi i stvaranja uslova za obnavljanje i dalje korišćenje područja deponije; 5) obezbijedi pravilan rad tehničkih uređaja kojima je deponija opremljena i primjenjuje sanitarne, higijenske, protivpožarne i propise o zaštiti na radu, u skladu sa zakonom; 6) obavijesti organ koji je izdao dozvolu za rad deponije o prestanku rada deponije nakon završnog prekrivanja; 7) nadgleda deponiju otpada prije, tokom i nakon prestanka rada o čemu dostavlja godišnji izvještaj Agenciji do 31. marta tekuće za prethodnu godinu; 8) bez odlaganja obavijesti ekološkog inspektora o uočenim promjenama na deponiji koji mogu uticati na životnu sredinu i zdravlje ljudi. 	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>o bližim karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-tehničkim uslovima, načinu rada i zatvaranja deponija ("Sl. list Crne Gore", br. 31/13)</p>	
--	--	--------------------------	--	--

(EEC) Br. 259/93, ako otpad nije primljen na deponiju, rukovodioc je dužan bez odlaganja o neprihvatanju otpada obavijestiti nadležno tijelo.

2. Za odlagališta koja se izuzimaju iz odredbi ove Direktive na temelju člana 3. stava 4. i 5., države članice poduzimaju mjere potrebne radi osiguranja:

— redovnog vizualnog pregleda otpada na mjestu odlaganja kako bi se osiguralo prihvaćanje isključivo neopasnog otpada sa otoka ili iz izoliranih naselja na odlagalište,

i — vođenje registra o količinama otpada koji se odlaze na odlagalište.

Države članice osiguravaju da informacija o količinama i, gdje je to moguće, vrsti otpada koja odlazi na odlagališta na koje se izuzeće odnosi, bude sastavni dio redovnih izvješća Komisiji o provedbi Direktive.

Član 12

Kontrola i postupci nadzora za vrijeme aktivnog korišćenja deponije

Države članice su dužne preduzeti mjere kako bi takva kontrola te postupci nadzora za vrijeme aktivnog korišćenja deponije imali najmanje sljedeće uslove:

(a) rukovodioc deponije je dužan kroz vrijeme aktivnog perioda sprovoditi program nadzora i kontrole kako je bliže određeno u Prilogu III.;

(b) rukovodioc je dužan nadležno tijelo upozoravati na sve značajnije štetne uticaje na životnu sredinu koje postupci nadzora i kontrole otkriju, te slijediti odluku nadležnog tijela o prirodi i rokovima preduzimanja potrebnih korektivnih mjera. Troškove tih mjera snosi vlasnici deponije.

<p>S učestalošću koju utvrđuje nadležno tijelo, ali u svakom slučaju najmanje jednom godišnje, rukovodioc je dužan na temelju prikupljenih podataka nadležno tijelo izvijestiti o svim rezultatima nadzora u cilju dokazivanja udovoljavanja uslovima iz dozvole, te u cilju sticanja novih saznanja o promjenama na deponijama;</p> <p>(c) Kontrolu kvaliteta analitičkih operacija kontrolnih i nadzornih postupaka i/ili ispitivanja na koja se odnosi član 11.(1) (b) provode ovlašćeni laboratoriji.</p>				
<p style="text-align: center;">Član 13 Konačno zatvaranje i naknadno održavanje</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 75 Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. list Crne Gore", br. 64/11) i Pravilnikom o bližim karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-tehničkim uslovima, načinu rada i zatvaranja deponija ("Sl. list Crne Gore", br. 31/13)</p>	
<p style="text-align: center;">Član 14. Postojeća odlagališta</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana čl. 93 i 98 Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. list Crne Gore", br. 64/11)</p>	

Članovi 15-20	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p>Prilog I. Opšti uslovi za sve kategorije odlagališta otpada Prilog II. Kriterijumi i postupci za prihvatanje otpada Prilog III. Postupci kontrole i nadzora tokom aktivnog korišćenja i naknadnog održavanja odlagališta</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana i Pravidnikom o bližim karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-tehničkim uslovima, načinu rada i zatvaranja deponija ("Sl. list Crne Gore", br. 31/13)	
Direktiva 2006/21/EZ				
<p>Član 1 Predmet Član 2 Područje primjene</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskih akata o uslovima, načinu i postupku obrade otpada iz rudarstva, sadržaju plana upravljanja otpadom iz rudarstva, mjerama i postupcima za sprječavanje štetnog uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu, i sadržaja plana i izvještavanju	III kvartal 2016

			u slučaju velike nesreće u upravljanju otpadom iz rudarstva, klasifikaciji, odnosno kategoriji objekata i/ili postrojenja za otpad iz rudarstva i uslovima i načinu zatvaranja objekata i/ili postrojenja za otpad iz rudarstva i sadržaju zahtjeva i dokumentaciji potrebnoj za izdavanje dozvole za preradu i/ili zbrinjavanje otpada iz rudarstva	
<p style="text-align: center;">Član 3 Definicije</p> <p style="text-align: center;">U smislu ove Direktive:</p> <p>1. „otpad“; 2. „opasni otpad“; 3. „inertni otpad“ 4. „tlo koje nije zagađeno“</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 3 Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl. list Crne Gore", br. 64/11)	
<p>5. „mineralna sirovina“ ili „mineral“; 6. „industrije vađenja minerala“; 7. „na moru“</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskih akata o uslovima, načinu i postupku obrade	III kvartal 2016

			<p>otpada iz rudarstva, sadržaju plana upravljanja otpadom iz rudarstva, mjerama i postupcima za sprječavanje štetnog uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu, i sadržaja plana i izvještavanju u slučaju velike nesreće u upravljanju otpadom iz rudarstva, klasifikaciji, odnosno kategoriji objekata i/ili postrojenja za otpad iz rudarstva i uslovima i načinu zatvaranja objekata i/ili postrojenja za otpad iz rudarstva i sadržaju zahtjeva i dokumentaciji potrebnoj za izdavanje dozvole za preradu i/ili zbrinjavanje otpada iz rudarstva</p>	
			Materija je regulisana članom 3	

8. „obrada“	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl. list Crne Gore", br. 64/11)	
9. „jašovina“; 10. „jašovište“; 11. „pregrada/brana“; 12. „akumulacija“; 13. „;lako topivi cijanid“ 14. „procjedna voda“	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskih akata o uslovima, načinu i postupku obrade otpada iz rudarstva, sadržaju plana upravljanja otpadom iz rudarstva, mjerama i postupcima za sprječavanje štetnog uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu, i sadržaja plana i izvještavanju u slučaju velike nesreće u upravljanju otpadom iz rudarstva, klasifikaciji, odnosno kategoriji objekata i/ili postrojenja za otpad iz rudarstva i uslovima i načinu zatvaranja objekata i/ili postrojenja za otpad iz rudarstva	III kvartal 2016

			i sadržaju zahtjeva i dokumentaciji potrebnoj za izdavanje dozvole za preradu i/ili zbrinjavanje otpada iz rudarstva	
<p>15. „građevina za upravljanje otpadom” označava bilo koje područje namijenjeno sakupljanju ili zbrinjavanju otpada od djelatnosti vađenja, bilo da je u čvrstom ili tekućem obliku, u rastvoru ili suspenziji, u sljedećim vremenskim razdobljima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bez vremenskog ograničenja za građevine za upravljanje otpadom kategorije A i građevine za upravljanje opasnim otpadom, koji su navedeni u planu upravljanja otpadom; - više od šest mjeseci za građevine za opasni otpad koji neočekivano nastaje; - više od godinu dana za građevine za neopasni i neinertni otpad; - više od tri godine za građevine za upravljanje nezagađenim tlom, neopasnim otpadom nastalim prilikom istraživanja, otpadom nastalim prilikom vađenja, obrade i skladištenja treseta i inertnog otpada. <p>Takve građevine uključuju brane ili druge konstrukcije koje su namijenjene spremanju, zadržavanju, ograničavanju ili drugačijoj svrsi takve građevine, a takođe uključuju, ali nijesu ograničene na jalovišta i bazene; međutim, ne uključuju iskopane jame u koje se ponovno odlaze otpad nakon vađenja minerala u svrhe sanacije i građenja;</p>	<p>Član 3</p> <p>Poslije tačke 20 dodaju se dvije nove tačke koje glase:</p> <p>„20a) objekat i/ili postrojenje za upravljanje otpadom iz rudarstva je svaka lokacija uključujući objekte, postrojenja, opremu i uređaje određene za obradu otpada iz rudarstva u čvrstom ili tečnom stanju, u rastvorima ili suspenzijama, kao i brane, jalovišta, akumulacije i sve druge građevine koje služe za očuvanje i obezbjeđenje stabilnosti tog objekta i/ili postrojenja;</p>	Djelimično usklađeno	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskih akata o uslovima, načinu i postupku obrade otpada iz rudarstva, sadržaju plana upravljanja otpadom iz rudarstva, mjerama i postupcima za sprječavanje štetnog uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu, i sadržaja plana i izvještavanju u slučaju velike nesreće u upravljanju otpadom iz rudarstva, klasifikaciji, odnosno kategoriji objekata i/ili postrojenja za otpad iz rudarstva i</p>	III kvartal 2016

			uslovima i načinu zatvaranja objekata i/ili postrojenja za otpad iz rudarstva	
16. „velika nesreća“ označava događaj tokom postupka upravljanja otpadom od djelatnosti vađenja u bilo kojem objektu na koji se odnosi ova Direktiva, koji na objektu ili izvan njega dovede u ozbiljnu opasnost zdravlje ljudi i/ili životnu sredinu, odmah ili dugoročno na lokaciji ili izvan nje;	<p style="text-align: center;">Član 3</p> Poslije tačke 56 dodaje se nova tačka koja glasi: „56a) velika nesreća u upravljanju otpadom iz rudarstva je događaj izazvan propustom u radu ili nepravilnim radom objekta i/ili postrojenja za otpad iz rudarstva, koji izaziva kratkoročno i dugoročno veliku opasnost za zdravlje ljudi i životnu sredinu;“.	Potpuno usklađeno		
17. „opasna materija“; 18. „najbolje raspoložive tehnike“	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 3 Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl. list Crne Gore", br. 64/11)	
19. „vodeni recipijent“ 20. „sanacija“ 21. „istraživanje“; 22. „javnost“; 24. „operater“	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskih akata o uslovima, načinu i postupku obrade otpada iz rudarstva, sadržaju plana upravljanja otpadom iz rudarstva, mjerama i postupcima za sprječavanje štetnog uticaja na zdravlje ljudi i životnu	III kvartal 2016

			sredinu, i sadržaja plana i izvještavanju u slučaju velike nesreće u upravljanju otpadom iz rudarstva, klasifikaciji, odnosno kategoriji objekata i/ili postrojenja za otpad iz rudarstva i uslovima i načinu zatvaranja objekata i/ili postrojenja za otpad iz rudarstva i sadržaju zahtjeva i dokumentaciji potrebnoj za izdavanje dozvole za preradu i/ili zbrinjavanje otpada iz rudarstva	
25. „posjednik otpada”	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 3 Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl. list Crne Gore", br. 64/11)	
26. „odgovorna osoba”; 27. „nadležno tijelo”; 28. „lokacija”;	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskih akata o uslovima, načinu i	III kvartal 2016

29. „značajna promjena“			postupku obrade otpada iz rudarstva, sadržaju plana upravljanja otpadom iz rudarstva, mjerama i postupcima za sprječavanje štetnog uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu, i sadržaja plana i izvještavanju u slučaju velike nesreće u upravljanju otpadom iz rudarstva, klasifikaciji, odnosno kategoriji objekata i/ili postrojenja za otpad iz rudarstva i uslovima i načinu zatvaranja objekata i/ili postrojenja za otpad iz rudarstva i sadržaju zahtjeva i dokumentaciji potrebnoj za izdavanje dozvole za preradu i/ili zbrinjavanje otpada iz rudarstva	
-------------------------	--	--	---	--

<p>Član 4. Opšti uslovi</p> <p>Član 5. Plan upravljanja otpadom</p> <p>Član 6. Sprečavanje velikih nesreća i informiranje javnosti</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskih akata o uslovima, načinu i postupku obrade otpada iz rudarstva, sadržaju plana upravljanja otpadom iz rudarstva, mjerama i postupcima za sprječavanje štetnog uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu, i sadržaja plana i izvještavanju u slučaju velike nesreće u upravljanju otpadom iz rudarstva, klasifikaciji, odnosno kategoriji objekata i/ili postrojenja za otpad iz rudarstva i uslovima i načinu zatvaranja objekata i/ili postrojenja za otpad iz rudarstva i sadržaju zahtjeva i dokumentaciji potrebnoj za</p>	<p>III kvartal 2016</p>
--	----------------------------------	--------------------	---	-----------------------------

			izdavanje dozvole za preradu i/ili zbrinjavanje otpada iz rudarstva	
<p style="text-align: center;">Član 7 Zahtjev i dozvola</p> <p>1. Nijedna građevina za upravljanje otpadom ne smije raditi bez dozvole koju izdaje nadležno tijelo. Dozvola sadrži elemente predviđene stavom 2. ovog člana i u njoj je jasno navedena kategorija građevine za upravljanje otpadom u skladu s mjerilima iz člana 9.</p> <p>Pod uslovom da zadovoljava sve zahtjeve iz ovog člana, svaka dozvola izdata temeljem drugog nacionalnog zakonodavstva ili zakonodavstva Zajednice može se kombinovati da bi se dobila jedinstvena dozvola, pri čemu osoba koja upravlja otpadom ili nadležno tijelo takvim oblikom izbjegava nepotrebno umnožavanje informacija i ponavljanje radnji. Za podatke navedene u stavu 2. može se izdati jedna jedinstvena dozvola ili nekoliko dozvola, pod uslovom da se zadovolje svi zahtjevi iz ovog člana.</p> <p>2. Zahtjev za izdavanje dozvole sadrži obavezno sljedeće podatke:</p> <p>(a) identitet osobe koja upravlja otpadom;</p> <p>(b) predloženu lokaciju građevine za upravljanje otpadom, uključujući moguće zamjenske lokacije;</p> <p>(c) plan upravljanja otpadom u skladu s članom 5.;</p> <p>(d) odgovarajuća rješenja finansijskog jamstva ili istovjetnog jamstva, kako je predviđeno članom 14.;</p> <p>(e) podatke koje daje osoba koja upravlja otpadom u skladu sa članom 5. Direktive 85/337/EEZ1 ako se tom Direktivom zahtijeva procjena uticaja na okolinu</p>	<p style="text-align: center;">Član 37</p> <p>Poslije člana 63 dodaje se novi član koji glasi: „Otpad iz rudarstva Član 63a</p> <p>(1) Proizvođač otpada iz rudarstva dužan je da donese plan upravljanja otpadom iz rudarstva i plan za sprječavanje velike nesreće u upravljanju otpadom iz rudarstva.</p> <p>(2) Preradu i/ili zbrinjavanje otpada iz rudarstva može da vrši privredno društvo ili preduzetnik ako ima odgovarajuću opremu, objekat i/ili postrojenje za obradu otpada iz rudarstva i potreban broj zaposlenih, na osnovu dozvole za preradu, odnosno zbrinjavanje otpada iz rudarstva.</p> <p>(3) Zabranjeno je upravljanje otpadom iz rudarstva na način koji nije u skladu sa planom upravljanja i dozvolom za preradu i/ili zbrinjavanje otpada iz rudarstva, iz st. 1 i 2 ovog člana.</p> <p>(4) Dozvolu iz stava 2 ovog člana izdaje Agencija.</p> <p>(5) Dozvolom iz stava 2 ovog člana određuje se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kategorija objekta i/ili postrojenja za obradu otpada iz rudarstva, - vrsta otpada iz rudarstva koji se obrađuje u objektu i/ili postrojenju iz alineje 1 ovog stava, - procijenjena količina otpada iz 	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskih akata o uslovima, načinu i postupku obrade otpada iz rudarstva, sadržaju plana upravljanja otpadom iz rudarstva, mjerama i postupcima za sprječavanje štetnog uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu, i sadržaja plana i izvještavanju u slučaju velike nesreće u upravljanju otpadom iz rudarstva, klasifikaciji, odnosno kategoriji objekata i/ili postrojenja za otpad iz rudarstva i uslovima i načinu zatvaranja objekata i/ili postrojenja za otpad iz rudarstva	III kvartal 2016

<p>3. Nadležno tijelo izdaje dozvolu samo ako se uvjeri da:</p> <p>(a) osoba koja upravlja otpadom ispunjava odgovarajuće zahtjeve ove Direktive;</p> <p>(b) upravljanje otpadom nije u neposrednoj suprotnosti sa sprovođenjem odgovarajućeg plana ili planova upravljanja otpadom iz člana 7. Direktive 75/442/EEZ te da sprovođenje ne ometa na neki drugi način.</p> <p>4. Države članice preduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da nadležna tijela periodično ponovo razmatraju i, prema potrebi, ažuriraju uslove dozvole:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kada je došlo do značajnih promjena u radu građevine za upravljanje otpadom ili kod otpada koji je zbrinut; - na temelju rezultata praćenja stanja o kojima je izvijestila osoba koja upravlja otpadom shodno članu 11. stavu 3., ili inspekcijskog nadzora sprovedenog u skladu sa članom 17.; - temeljem razmjene podataka o značajnim promjenama u najboljim dostupnim tehnologijama u skladu s članom 21. stavom 3. <p>5. Podaci sadržani u dozvoli izdanoj na osnovu ovog člana stavljaju se na raspolaganje nadležnim nacionalnim statističkim ustanovama i onima Zajednice kada se traže u statističke svrhe. Osjetljivi podaci isključivo poslovne prirode, kao što su podaci o poslovnim vezama i strukturi troškova te opsegu mineralnih sirovina, ne objavljuju se.</p>	<p>rudarstva u m³ koja će se obrađivati u objektu i/ili postrojenju iz alineje 1 ovog stava,</p> <ul style="list-style-type: none"> - način obrade otpada iz rudarstva i metode kontrole, - postupci nadzora rada i održavanja objekta i/ili postrojenja iz alineje 1 ovog stava, - uslovi koje privredno društvo iz stava 2 ovog člana mora da ispuni da bi se moglo pristupiti zatvaranju objekta i/ili postrojenja iz alineje 1 ovog stava, kao i mjere za sprječavanje štetnog uticaja objekta i/ili postrojenja za otpad iz rudarstva na životnu sredinu i zdravlje ljudi nakon zatvaranja. <p>“</p> <p>(6) Dozvola iz stava 2 ovog člana izdaje se na osnovu zahtjeva, uz koji se prilaže polisa osiguranja za slučaj udesa ili štete prouzročene trećim licima i imovini.</p> <p>(7) Agencija vodi registar objekata i/ili postrojenja za otpad iz rudarstva i obezbjeđuje dostupnost podataka iz evidencije zainteresovanoj javnosti.</p> <p>(8) Ako je objekat i/ili postrojenje za otpad iz rudarstva kategorije A akumulacija u kojoj je prisutan cijanid, privredno društvo ili preduzetnik iz stava 2 ovog člana dužan je da, koristeći najbolje dostupne tehnologije, obezbijedi da koncentracija lako topivih cijanida u akumulaciji ne prelazi 10 mg/l.</p> <p>(9) Uslove, način i postupak obrade otpada iz rudarstva, sadržaj plana upravljanja otpadom iz rudarstva, mjere i postupke za</p>		<p>i sadržaju zahtjeva i dokumentaciji potrebnoj za izdavanje dozvole za preradu i/ili zbrinjavanje otpada iz rudarstva</p>	
---	---	--	---	--

	<p>spriječavanje štetnog uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu, i sadržaj plana i izvještavanje u slučaju velike nesreće u upravljanju otpadom iz rudarstva, klasifikaciju, odnosno kategoriju objekata i/ili postrojenja za otpad iz rudarstva i uslove i način zatvaranja objekata i/ili postrojenja za otpad iz rudarstva propisuje organ državne uprave nadležan za poslove eksploatacije mineralnih sirovina uz saglasnost Ministarstva i organa državne uprave nadležnog za poslove zaštite i spašavanja.</p> <p>(10) Sadržaj zahtjeva i dokumentaciju potrebnu za izdavanje dozvole za preradu i/ili zbrinjavanje otpada iz rudarstva propisuje Ministarstvo.”</p>			
<p>Član 8. Učestvovanje javnosti</p> <p>Član 9. Sistem klasifikacije postrojenja za gospodarenje otpadom</p> <p>Član 10. Eksploatacijske jame</p> <p>Član 11. Gradnja i upravljanje postrojenjima za upravljanje otpadom</p> <p>Član 12. Postupci za zatvaranje i nakon zatvaranja postrojenja za upravljanje otpadom</p> <p>Član 13. Sprečavanje pogoršanja stanja voda, onečišćenja zraka i tla</p> <p>Član 14.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskih akata o uslovima, načinu i postupku obrade otpada iz rudarstva, sadržaju plana upravljanja otpadom iz rudarstva, mjerama i postupcima za sprječavanje štetnog uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu, i sadržaja plana i izvještavanju</p>	III kvartal 2016

<p>Finansijsko jemstvo Član 15. Odgovornost za zaštitu okoliša Član 16. Prekogranični uticaji</p>			<p>u slučaju velike nesreće u upravljanju otpadom iz rudarstva, klasifikaciji, odnosno kategoriji objekata i/ili postrojenja za otpad iz rudarstva i uslovima i načinu zatvaranja objekata i/ili postrojenja za otpad iz rudarstva i sadržaju zahtjeva i dokumentaciji potrebnoj za izdavanje dozvole za preradu i/ili zbrinjavanje otpada iz rudarstva</p>	
<p>Član 17. Inspekcije koje provodi nadležno tijelo 1. Prije započinjanja postupaka zbrinjavanja, a zatim u redovitim razmacima, uključujući i razdoblje nakon zatvaranja koje utvrđuje zainteresirana država članica, nadležno tijelo obavlja inspekciju nad svim postrojenjima za gospodarenje otpadom iz člana 7. kako bi osiguralo da su ispunjeni odgovarajući uslovi iz dozvole. Pozitivni nalaz ni u kojem slučaju ne umanjuje odgovornost operatera, a koja proizlazi iz uvjeta propisanih dozvolom. 2. Države članice od operatera zahtijevaju da ažurno vodi očevidnik o svim postupcima</p>	<p>Član 45 Poslije člana 88 dodaje se pet novih članova koji glase: Ovlašćenja inspektora za rudarstvo, geologiju i ugljovodonike Član 88d 1. Pored ovlašćenja utvrđenih Zakonom o inspekcijском nadzoru, inspektor za rudarstvo, geologiju i ugljovodonike ima ovlašćenja da kontroliše da li se upravljanje otpadom iz rudarstva vrši se u skladu sa planom upravljanja otpadom iz rudarstva i dozvolom za preradu i/ili odstranjivanje</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija detaljno regulisana Zakonom o inspekcijском nadzoru (Sl. list RCG", br. 39/03, "Sl. list Crne Gore", br. 76/09, 57/11)</p>	

<p>gospodarenja otpadom i da ga stavi na raspolaganje nadležnom tijelu koje obavlja inspekciju te da osigura da se, u slučaju da dođe do zamjene operatera tijekom upravljanja postrojenjem za gospodarenje otpadom, na odgovarajući način najnoviji podaci unesu u očevidnik u vezi sa gospodarenjem otpadom u postrojenju za gospodarenje otpadom.</p>	<p>otpada iz rudarstva. 2. Radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti inspektor za rudarstvo, geologiju i ugljovodinke, pored ovlašćenja iz stava 1 ovog člana, dužan je da subjektu nadzora: naredi zabranu obavljanja poslova upravljanja otpadom iz rudarstva ukoliko se upravljanje otpadom iz rudarstva ne obavlja u skladu sa zakonom; naredi otklanjanje nedostatka u upravljanju otpadom iz rudarstva iz alineje 1 ovog stava.</p>			
<p>Član 18. Obveza izvještavanja</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprimjenjivo (do pristupanja CG EU)</p>		
<p>Član 19. Sankcije Države članice utvrđuju pravila o sankcijama za kršenje odredbi nacionalnog prava usvojenih u skladu s ovom Direktivom te poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu provedbu. Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.</p>	<p>Član 46 U članu 90 stav 1poslije tačke 5 dodaje se nova tačka koja glasi: „5a) ne pripremaju i nedostavljaju godišnje izvještaje o otpadu Agenciji do 1. marta tekuće za prethodnu godinu i ne pripremaju i ne dostavljaju izvještaj o komunalnom otpadu nadležnom organu jedinice lokalne samouprave (član 44 stav 7);“ Tačka 6 mijenja se i glasi: „6) miješa otpadno ulje za podmazivanje i tečnosti tokom sakupljanja ili skladištenja sa drugim opasnim otpadom, uključujući otpad koji sadrži PCB (član 52 stav 6); Poslije tačke 10 dodaje se nova tačka koja glasi: „10a) upravlja otpadom iz rudarstva na način koji nije u skladu sa planom upravljanja i dozvolom za preradu i/ili zbrinjavanje otpada iz rudarstva, iz člana 63a</p>			

	<p>st. 1 i 2 (član 63a stav 3);“</p> <p>XI. KAZNENE ODREDBE</p> <p>Član 90</p> <p>(1) Novčanom kaznom od 1.000 eura do 40.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:</p> <p>1) miješa različite vrste opasnog otpada i miješa opasni sa neopasnim otpadom (član 15 stav 1);</p> <p>2) vrši odstranjivanje otpada na lokaciji koja nije utvrđena propisima o uređenju prostora, kao i u postrojenjima ili objektima koji ne ispunjavaju uslove utvrđene zakonom (član 17 stav 1);</p> <p>3) obavlja djelatnost prerade, odnosno odstranjivanja otpada, a ne posjeduje odgovarajuću opremu, postrojenje za obradu i potreban broj zaposlenih na osnovu dozvole za preradu i/ili odstranjivanje otpada (član 31 stav 1);</p> <p>4) obavlja djelatnost sakupljanja, odnosno transporta otpada, a nije upisan u registar sakupljača, odnosno prevoznika (član 37 stav 1);</p> <p>5) ne vodi evidenciju o količinama i vrsti otpada u skladu sa katalogom otpada (član 44 stav 1);</p> <p>„5a) ne pripremaju i nedostavljaju godišnje izvještaje o otpadu Agenciji do 1. marta tekuće za prethodnu godinu i ne pripremaju i ne dostavljaju izvještaj o komunalnom otpadu nadležnom organu jedinice lokalne samouprave (član 44 stav 7);“</p> <p>„6) miješa otpadno ulje za podmazivanje i</p>			
--	--	--	--	--

	<p>tečnosti tokom sakupljanja ili skladištenja sa drugim opasnim otpadom, uključujući otpad koji sadrži PCB (član 52 stav 6);7) preraduje PCB i ambalažu koja sadrži PCB (član 56 stav 1);</p> <p>8) vrši izdvajanje PCB iz opreme, obradu PCB i dekontaminaciju opreme bez odgovarajuće opreme, postrojenja za privremeno skladištenje PCB i potrebnog broja zaposlenih na osnovu dozvole za odstranjivanje opasnog otpada (član 56 stav 4);</p> <p>9) spaljuje PCB na palubama brodova (član 56 stav 7);</p> <p>10) obavlja djelatnost prerade, odnosno odstranjivanja medicinskog i veterinarskog otpada, a ne posjeduje odgovarajuću opremu, postrojenje za obradu i potreban broj zaposlenih na osnovu dozvole za preradu i/ili odstranjivanje medicinskog i veterinarskog otpada (član 62 stav 2);</p> <p>„10a) upravlja otpadom iz rudarstva na način koji nije u skladu sa planom upravljanja i dozvolom za preradu i/ili zbrinjavanje otpada iz rudarstva, iz člana 63a st. 1 i 2 (član 63a stav 3);“</p> <p>11) opasni otpad odlaže na deponiji za neopasan otpad (član 71 stav 1);</p> <p>12) subjekat koji upravlja privremenim skladištem komunalnog otpada ne vodi evidenciju iz člana 78 stav 5 ovog zakona (član 78 stav 6);</p> <p>13) uvozi opasan otpad (član 80 stav 1).</p> <p>(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom</p>			
--	---	--	--	--

	<p>kaznom od 500 eura do 4.000 eura.</p> <p>(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 1.000 eura do 6.000 eura.</p> <p>(4) Za prekršaj iz stava 1 tač. 2, 4, 6, 11 i 13 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 500 eura do 2.000 eura.</p>			
<p>Član 20.</p> <p>Popis zatvorenih postrojenja za upravljanje otpadom</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskih akata o uslovima, načinu i postupku obrade otpada iz rudarstva, sadržaju plana upravljanja otpadom iz rudarstva, mjerama i postupcima za sprječavanje štetnog uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu, i sadržaja plana i izvještavanju u slučaju velike nesreće u upravljanju otpadom iz rudarstva, klasifikaciji, odnosno kategoriji objekata i/ili postrojenja za otpad iz rudarstva i uslovima i načinu</p>	<p>III kvartal 2016</p>

			zatvaranja objekata i/ili postrojenja za otpad iz rudarstva i sadržaju zahtjeva i dokumentaciji potrebnoj za izdavanje dozvole za preradu i/ili zbrinjavanje otpada iz rudarstva	
Članovi 21-27	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
PRILOG I. Plan sprečavanja velikih nesreća i informacije koje treba dostaviti zainteresiranoj javnosti PRILOG II. Karakterizacija otpada PRILOG III. Kriteriji za utvrđivanje klasifikacije postrojenja za gospodarenje otpadom	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskih akata o uslovima, načinu i postupku obrade otpada iz rudarstva, sadržaju plana upravljanja otpadom iz rudarstva, mjerama i postupcima za sprječavanje štetnog uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu, i sadržaja plana i izvještavanju u slučaju velike nesreće u upravljanju otpadom iz rudarstva, klasifikaciji	III kvartal 2016

			, odnosno kategoriji objekata i/ili postrojenja za otpad iz rudarstva i uslovima i načinu zatvaranja objekata i/ili postrojenja za otpad iz rudarstva i sadržaju zahtjeva i dokumentaciji potrebnoj za izdavanje dozvole za preradu i/ili zbrinjavanje otpada iz rudarstva	
Direktiva 2012/19/EC				
<p style="text-align: center;">Član 1. Predmet Član 2. Područje primjene</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana Uredbom o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada od električnih i elektronskih proizvoda i rada tog sistema ("Službeni list Crne Gore", broj 24/12).	
<p>Član 3. Definicije 1. Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana Uredbom o načinu i postupku osnivanja sistema	

(a) „električna i elektronska oprema“ ili „EEO“			preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada od električnih i elektronskih proizvoda i rada tog sistema ("Službeni list Crne Gore", broj 24/12).	
b) „veliki stacionarni industrijski alati“ c) „veliko fiksno postrojenje“ d) „neputni pokretni strojevi“	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada od električnih i elektronskih proizvoda i rada tog sistema i godišnje količine otpada od električnih i elektronskih proizvoda koje se moraju obraditi, preraditi i reciklirati, uključujući i otpad od električne i elektronske opreme koja se isporučuje iz drugih država putem internet prodaje	I kvartal 2017

(e) „otpadna električna i elektronska oprema” ili „OEEO”	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 3 Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. list Crne Gore", br. 64/11)	
(f) „proizvođač” (g) „distributer” (h) „OEEO iz privatnih domaćinstava” (i) „finansijski sporazum”	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana Uredbom o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada od električnih i elektronskih proizvoda i rada tog sistema ("Službeni list Crne Gore", broj 24/12).	
(j) „omogućavanje dostupnosti na tržištu” (k) „stavljanje na tržište” (l) „uklanjanje” (m) „medicinski proizvod” (n) „in vitro dijagnostički medicinski proizvod” (o) „aktivni medicinski proizvod za ugradnju”	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada od električnih i elektronskih proizvoda i rada tog sistema i godišnje količine otpada od električnih i	I kvartal 2017

			elektronskih proizvoda koje se moraju obraditi, preraditi i reciklirati, uključujući i otpad od električne i elektronske opreme koja se isporučuje iz drugih država putem internet prodaje	
2. Osim toga, za pojmove „opasan otpad“, „skupljanje“, „odvojeno skupljanje“, „sprječavanje“, „ponovna upotreba“, „obrada“, „prerada“, „priprema za ponovnu uporabu“, „recikliranje“ i „zbrinjavanje“ primjenjuju se definicije iz člana 3. Direktive 2008/98/EZ.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 3 Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. list Crne Gore", br. 64/11)	
Član 4. Dizajn proizvoda Član 5. Odvojeno prikupljanje Član 6. Zbrinjavanje i prijevoz prikupljenog OEEO-a	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada od električnih i elektronskih proizvoda i rada tog sistema i godišnje količine otpada od električnih i elektronskih proizvoda koje se moraju obraditi,	I kvartal 2017

			preraditi i reciklirati, uključujući i otpad od električne i elektronske opeme koja se isporučuje iz drugih država putem internet prodaje	
<p>Član 7.</p> <p>Stopa prikupljanja</p> <p>1. Ne dovodeći u pitanje član 5. stav 1., svaka država članica osigurava primjenu načela odgovornosti proizvođača i, na toj osnovi, postizanje minimalne godišnje stope prikupljanja. Od 2016. minimalna stopa prikupljanja iznosi 45 %, izračunato na osnovu ukupne mase prikupljenog OEEO-a u skladu sa članovima 5. i 6. u određenoj godini u predmetnoj državi članici, izražene u obliku procenta prosječne mase EEO-a stavljenog na tržište u toj državi članici u prethodne tri godine. Države članice osiguravaju da se količina prikupljenog OEEO- a postupno povećava tokom razdoblja od 2016. do 2019., osim ako je stopa prikupljanja utvrđena u drugom podstavu već postignuta.</p> <p>Od 2019. minimalna stopa prikupljanja koju treba postići na godišnjem nivou iznosi 65 % prosječne mase EEO-a stavljenog na tržište u toj državi članici u prethodne tri godine, ili alternativno, 85 % od OEEO- a generiranog na državnom području te države članice.</p> <p>Do 31. decembra 2015. nastavlja se primjenjivati prosječna stopa od najmanje 4 kilograma godišnje odvojeno prikupljenog OEEO-a iz privatnih domaćinstava, ili jednaka masena količina OEEO-a koja je u prosjeku bila prikupljena u toj državi članici</p>	<p>Član 29</p> <p>U članu 46 stav 3 mijenja se i glasi:</p> <p>„(3) Privredno društvo ili preduzetnik iz člana 36 stav 1 ovog zakona dužan je da vrši sakupljanje, odnosno prevoz otpada od električnih i elektronskih proizvoda na način koji omogućava sprovođenje postupka pripreme za ponovnu upotrebu i preradu otpadnih komponenti ili cijelih električnih i elektronskih uređaja.“</p> <p>U stavu 4 riječi: „prerađuje otpad“ zamjenjuju se riječima: „ima dozvolu za preradu otpada“.</p> <p>St. 6 i 7 mijenjaju se i glase:</p> <p>„(6) Privredno društvo ili preduzetnik koje sakuplja otpad od električnih i elektronskih proizvoda dužan je da preduzme mjere radi obezbjeđivanja da se iz domaćinstava: do 14. avgusta 2021. godine, sakupi najmanje 40% od prosječne godišnje mase električnih i elektronskih proizvoda stavljenih na tržište u posljednje tri godine, i poslije 14. avgusta 2023. godine, sakupi najmanje 65% od prosječne godišnje mase električnih i elektronskih proizvoda stavljenih na tržište u posljednje tri godine.</p> <p>(7) Privredno društvo ili preduzetnik koji vrši</p>	Djelimično usklađeno	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada od električnih i elektronskih proizvoda i rada tog sistema i godišnje količine otpada od električnih i elektronskih proizvoda koje se moraju obraditi, preraditi i reciklirati, uključujući i otpad od električne i elektronske opeme koja se isporučuje iz drugih država putem internet prodaje</p>	I kvartal 2017

<p>u tri prethodne godine, zavisno o tome koja je količina veća. Države članice mogu postaviti ambicioznije stope za odvojeno prikupljanje OEEO-a i u tom slučaju o tome izvijestiti Komisiju.</p> <p>2. Da bi utvrdile je li postignuta minimalna stopa prikupljanja, države članice osiguravaju da se informacije o OEEO-u koji se prikuplja odvojeno u skladu s članom 5. besplatno dostavljaju državama članicama, uključujući barem informacije o OEEO-u:</p> <p>(a) koji su preuzela postrojenja za prikupljanje i obradu;</p> <p>(b) koji su preuzeli distributeri</p> <p>(c) koji su odvojeno prikupili proizvođači ili treće strane koje djeluju u njihovo ime.</p>	<p>obradu otpada od električnih i elektronskih proizvoda dužan je da, do 14. avgusta 2018. godine, preduzme potrebne mjere radi obezbjeđivanja:</p> <p>prerade 80% prosječne mase po uređaju i najmanje 75% prosječne mase po uređaju radi ponovne upotrebe ili recikliranja sastavnih dijelova i materijala od preuzetog otpada od velikih kućnih aparata i automata;</p> <p>prerade najmanje 75% prosječne mase po uređaju i najmanje 65% prosječne mase po uređaju radi ponovne upotrebe ili recikliranja sastavnih dijelova i materijala od preuzete otpadne opreme za informacionu tehnologiju (IT) i telekomunikaciju, otpadne opreme za zabavu i otpadnih fotonaponskih panela;</p> <p>- prerade najmanje 70% prosječne mase po uređaju i najmanje 50% prosječne mase po uređaju radi ponovne upotrebe ili recikliranja sastavnih dijelova i materijala od preuzetog otpada od malih kućnih aparata, opreme za osvjetljenje, električnih i elektronskih alata, igračaka i opreme za slobodno vrijeme i sport i instrumenata za praćenje i nadzor.“</p> <p>Poslije stava 7 dodaje se novi stav koji glasi: „(8) Privredno društvo ili preduzetnik koji vrši obradu otpada od električnih i elektronskih proizvoda dužan je da poslije 14. avgusta 2018. godine, preduzme potrebne mjere radi povećanja svih procenata iz stava 7 ovog člana za najmanje 10%.“</p> <p>Dosadašnji stav 8 postaje stav 9.</p>			
---	---	--	--	--

Član 46

	<p style="text-align: center;">Otpad od električnih i elektronskih proizvoda</p> <p>(1) Proizvođači električnih i elektronskih proizvoda i opreme dužni su da te proizvode i opremu proizvode, odnosno proizvodne postupke sprovode na način koji omogućava jednostavno rastavljanje i sklapanje opreme, a naročito ponovnu upotrebu i preradu otpada od električnih i elektronskih proizvoda, njihovih komponenata i materijala, osim ako drukčija proizvodnja ili proizvodni postupci predstavljaju značajnu prednost za zaštitu životne sredine i zdravlja ljudi ili opštu bezbjednost proizvoda.</p> <p>(2) Zabranjeno je miješati otpad od električnih i elektronskih proizvoda sa drugim vrstama otpada. 18</p> <p>(3) Privredno društvo ili preduzetnik iz člana 36 stav 1 ovog zakona dužan je da vrši sakupljanje, odnosno prevoz otpada od električnih i elektronskih proizvoda na način koji omogućava sprovođenje postupka pripreme za ponovnu upotrebu i preradu otpadnih komponenti ili cijelih električnih i elektronskih uređaja.</p> <p>(4) Privredno društvo ili preduzetnik koji ima dozvolu za preradu otpada od električnih i elektronskih proizvoda za domaćinstva dužan je da obezbijedi prioritet ponovne upotrebe električnog i elektronskog proizvoda u obliku i za istu namjenu za koju su izvorno proizvedeni.</p> <p>(5) Otpadne tečnosti od električnih i elektronskih proizvoda moraju biti odvojene i</p>			
--	--	--	--	--

	<p>obrađene na način iz člana 52 ovog zakona.</p> <p>(6) Privredno društvo ili preduzetnik koje sakuplja otpad od električnih i elektronskih proizvoda dužan je da preduzme mjere radi obezbjeđivanja da se iz domaćinstava:</p> <p>do 14. avgusta 2021. godine, sakupi najmanje 40% od prosječne godišnje mase električnih i elektronskih proizvoda stavljenih na tržište u posljednje tri godine, i poslije 14. avgusta 2023. godine, sakupi najmanje 65% od prosječne godišnje mase električnih i elektronskih proizvoda stavljenih na tržište u posljednje tri godine.</p> <p>(7) Privredno društvo ili preduzetnik koji vrši obradu otpada od električnih i elektronskih proizvoda dužan je da, do 14. avgusta 2018. godine, preduzme potrebne mjere radi obezbjeđivanja:</p> <p>prerade 80% prosječne mase po uređaju i najmanje 75% prosječne mase po uređaju radi ponovne upotrebe ili recikliranja sastavnih dijelova i materijala od preuzetog otpada od velikih kućnih aparata i automata;</p> <p>prerade najmanje 75% prosječne mase po uređaju i najmanje 65% prosječne mase po uređaju radi ponovne upotrebe ili recikliranja sastavnih dijelova i materijala od preuzete otpadne opreme za informacionu tehnologiju (IT) i telekomunikaciju, otpadne opreme za zabavu i otpadnih fotonaponskih panela;</p> <p>- prerade najmanje 70% prosječne mase po uređaju i najmanje 50% prosječne mase po</p>			
--	--	--	--	--

	<p>uredaju radi ponovne upotrebe ili recikliranja sastavnih dijelova i materijala od preuzetog otpada od malih kućnih aparata, opreme za osvjetljenje, električnih i elektronskih alata, igračaka i opreme za slobodno vrijeme i sport i instrumenata za praćenje i nadzor.</p> <p>8) Privredno društvo ili preduzetnik koji vrši obradu otpada od električnih i elektronskih proizvoda dužan je da poslije 14. avgusta 2018. godine, preduzme potrebne mjere radi povećanja svih procenata iz stava 7 ovog člana za najmanje 10%.</p> <p>(9) Rokovi za sprovođenje mjera iz st. 6 i 7 ovog člana utvrđuju se Državnim planom.</p> <p style="text-align: center;">Sistem preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada od električnih i elektronskih proizvoda</p> <p style="text-align: center;">Član 47</p> <p>(1) Otpad od električnih i elektronskih proizvoda koji u skladu sa katalogom otpada nije komunalni otpad predaje se privrednom društvu ili preduzetniku koji obavlja djelatnost sakupljanja, prerade ili odstranjivanja posebnih vrsta otpada, u skladu sa ovim zakonom.</p> <p>(2) Otpad od električnih i elektronskih proizvoda koji je prema katalogu otpada komunalni otpad predaje se na mjesta koja su predviđena za ovu vrstu otpada u okviru odvojenog sakupljanja komunalnog otpada ili na mjesta predviđena za sakupljanje ovih vrsta otpada kod distributera.</p>			
--	--	--	--	--

	<p>(3) Proizvođač i uvoznik električnih i elektronskih proizvoda dužan je da se uključi u organizovani sistem preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada od električnih i elektronskih proizvoda.</p> <p>(4) Proizvođači i uvoznici električnih i elektronskih proizvoda snose troškove organizovanog sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada od električnih i elektronskih proizvoda, koji se ne prikazuju kupcima odvojeno od cijene proizvoda.</p> <p>(5) Način i postupak osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada od električnih i elektronskih proizvoda i rada tog sistema iz stava 3 ovog člana i godišnje količine otpada od električnih i elektronskih proizvoda koje se moraju obraditi, preraditi i reciklirati iz člana 46 ovog zakona, uključujući i otpad od električne i elektronske opreme koja se isporučuje iz drugih država putem internet prodaje utvrđuje Vlada.</p>			
Stavovi 3-7	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo (odredbe se tiču Komisije)		
Član 8. Propisna obrada Član 9. Dozvole Član 10. Pošiljke OEEO-a Član 11. Ciljevi prerade Član 12.	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada od električnih i	I kvartal 2017

<p>Finansiranje koje se odnosi na OEE0 iz privatne privrede Član 13. Finansiranje koje se odnosi na OEE0 od korisnika koji nijesu iz privatne privrede Član 14. Informacije za korisnike Član 15. Informacije za postrojenja za obradu Član 16. Registracija, informisanje i izvještavanje Član 17. Ovlašćeni predstavnik Član 18. Administrativna suradnja i razmjena informacija</p>			<p>elektronskih proizvoda i rada tog sistema i godišnje količine otpada od električnih i elektronskih proizvoda koje se moraju obraditi, preraditi i reciklirati, uključujući i otpad od električne i elektronske opreme koja se isporučuje iz drugih država putem internet prodaje</p>	
<p>Članovi 20-22</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 22. Sankcije Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju na kršenje nacionalnih odredaba donesenih u skladu s ovom Direktivom i preduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovo sprovođenje. Predviđene sankcije moraju biti efikasne, proporcionalne i odvraćajuće. Države članice o tim odredbama obavješćuju Komisiju najkasnije do 14. veljače 2014. te je bez odlaganja obavješćuju o svakoj naknadnoj izmjeni koja na njih utječe. Član 23. Inspeksijska kontrola i praćenje 1. Države članice provode odgovarajuće inspeksijske kontrole i praćenje radi verifikacije pravilne</p>	<p>Član 44 Član 86 mijenja se i glasi: " (1) Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona vrše, u okviru nadležnosti utvrđenih ovim zakonom, Ministarstvo, organi državne uprave nadležni za oblast poljoprivrede, šumarstva, energetike, rudarstva, saobraćaja, unutrašnje trgovine, naplatu poreza i carinjenje robe i nadležni organi lokalne uprave. (2) Poslove inspeksijskog nadzora, ekološki inspektor vrši za:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opasni otpad, - industrijski otpad, uključujući otpad iz neorganskih i organskih hemijskih i termičkih procesa, osim 	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana i čl.86-91 Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. list Crne Gore", br. 64/11)</p>	

<p>provedbe ove Direktive.</p> <p>Te inspekcijske kontrole obuhvaćaju barem:</p> <p>(a) informacije zabilježene u okviru registra proizvođača;</p> <p>(b) pošiljke, posebno OEEO koji se izvozi iz Unije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1013/2006 i Uredbom (EZ) br. 1418/2007; i</p> <p>(c) postupke u postrojenjima za obradu u skladu s Direktivom 2008/98/EZ i Prilogom VII. ovoj Direktivi.</p> <p>2. Države članice osiguravaju da se pošiljke rabljenog EEO-a za koji se sumnja da je OEEO otpremaju u skladu s minimalnim zahtjevima iz Priloga VI. i da se takve pošiljke s tim u skladu prate.</p> <p>3. Troškovi odgovarajućih analiza i inspekcijskih kontrola, uključujući troškove skladištenja rabljenog EEO-a za koji se sumnja da je OEEO mogu se zaračunati proizvođačima, trećim stranama koje djeluju u njihovo ime ili drugim osobama koje organiziraju pošiljke rabljenog EEO-a za koji se sumnja da je OEEO.</p>	<p>otpada iz rudarstva,</p> <ul style="list-style-type: none"> - posebne vrste otpada, osim kanalizacionog mulja, - poslove koji se vrše na lokaciji sanitarne deponije ili privremenog skladišta ili drugog postrojenja u kome se vrši prerada i/ili zbrinjavanje komunalnog i građevinskog otpada za dvije ili više opština. <p>(3) Poslove inspekcijskog nadzora za komunalni i neopasni građevinski otpad vrši komunalni inspektor, osim za poslove iz stava 2 alineja4 ovog člana.</p> <p>(4) Poslove inspekcijskog nadzora za korišćenje obrađenog kanalizacionog mulja u poljoprivredne svrhe vrši fitosanitarni inspektor.</p> <p>(5) Poslove inspekcijskog nadzora za korišćenje obrađenog kanalizacionog mulja za pošumljavanje goleti vrši inspektor šumarstva.</p> <p>(6) Poslove inspekcijskog nadzora za korišćenje obrađenog kanalizacionog mulja za povrat energije vrši elektroenergetski inspektor.</p> <p>(7) Poslove inspekcijskog nadzora za otpad iz rudarstva vrši inspektor za rudarstvo, geologiju i ugljovodonike.</p> <p>(8) Poslove inspekcijskog nadzora za odlaganje otpada u zoni putnog pojasa vrši saobraćajni inspektor.</p> <p>(9) Poslove inspekcijskog nadzora o</p>			
--	---	--	--	--

	postojanju oznake o vrsti i načinu upravljanja otpadom koji nastaje od proizvoda za koji je propisana proširena odgovornost iz člana 11 stav 1 ovog zakona vrši inspektor nadležan za nadzor tog proizvoda, odnosno grupe proizvoda u pogledu bezbjednosti i usklađenosti sa propisanim zahtjevima. "			
Stav 4	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Članovi 24-27	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
PRILOG I. Kategorije EEO-a obuhvaćene ovom Direktivom tokom prijelaznog razdoblja kako je predviđeno u članku 2. stavku 1. točki (a) PRILOG II. Indikativni popis EEO-a koji potpada pod kategorije navedene u Prilogu I. PRILOG III. KATEGORIJE OBUHVAĆENE OVOM DIREKTIVOM PRILOG IV. Nepotpuni popis EEO-a koji potpada pod kategorije navedene u Prilogu III. PRILOG V. MINIMALNI CILJEVI ZA OPORABU IZ ČLANA 11. PRILOG VI. MINIMALNI ZAHTJEVI ZA POŠILJKE PRILOG VII. Selektivna obrada za materijale i komponente otpadne električne i elektronske opreme iz člana 8. stava 2. PRILOG VIII. TEHNIČKI ZAHTJEVI IZ ČLANA 8. STAVA 3.	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada od električnih i elektronskih proizvoda i rada tog sistema i godišnje količine otpada od električnih i elektronskih proizvoda koje se moraju obraditi, preraditi i reciklirati, uključujući i otpad od električne i	I kvartal 2017

PRILOG IX. ZNAK ZA OZNAČIVANJE EEO-a PRILOG X. INFORMACIJE ZA REGISTRACIJU I IZVJEŠĆIVANJE IZ ČLANA 16.			elektronske opreme koja se isporučuje iz drugih država putem internet prodaje	
Prilozi XI i XII	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Direktiva 2011/65/EU				
<p style="text-align: center;">Član 1. Predmet</p> <p>Ovom se Direktivom utvrđuju pravila o ograničavanju uporabe opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (EEO), u svrhu doprinošenja zaštiti ljudskog zdravlja i životne sredine, uključujući upotrebu i odlaganje otpadnog EEO-a na za životnu sredinu prihvatljiv način.</p> <p style="text-align: center;">Član 2. Područje primjene</p> <p>1. Ova se Direktiva, u skladu sa stavom 2. primjenjuje na EEO koji potpada pod kategorije navedene u Prilogu I.</p> <p>2. Ne dovodeći u pitanje član 4. stav 3. i član 4. stav 4., države članice osiguravaju da EEO koji je bio izvan područja primjene Direktive 2002/95/EZ, ali koji ne bi ispunjavao zahtjeve iz ove Direktive, ipak može i dalje biti dostupan na tržištu do 22. srpnja 2019.</p> <p>3. Ova se Direktiva primjenjuje ne dovodeći u pitanje zahtjeve iz zakonodavstva Unije o sigurnosti i zdravlju i o hemikalijama, posebno iz Uredbe (EZ) br. 1907/2006, kao i zahtjeve posebnog zakonodavstva Unije o upravljanju otpadom.</p> <p>4. Ova se Direktiva ne primjenjuje na:</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Neusklađeno</p>	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskih akata o: graničnim vrijednostima prisustva opasnih materija u pojedinim djelovima električnih i elektronskih proizvoda, vozila, guma, baterija i akumulatora i ambalaže koji se proizvode u Crnoj Gori ili se uvoze radi stavljanja u promet, odnosno upotrebu, kao i oznakama o vrsti i načinu upravljanja otpadom koji nastaje iz tog proizvoda i o načinu vođenja i čuvanja evidencije i	<p style="text-align: center;">IV kvartal 2016</p>

<p>(a) opremu koja je potrebna za zaštitu bitnih sigurnosnih interesa država članica, uključujući oružje, streljivo i vojni materijal predviđen za posebne vojne namjene;</p> <p>(b) opremu dizajniranu za slanje u svemir;</p> <p>(c) opremu koja je posebno konstruirana i mora se instalirati kao dio druge vrste opreme koja je isključena iz područja primjene ove Direktive ili ne potpada pod njeno područje primjene, koja može ispuniti svoju funkciju samo kao dio te opreme i koja se može zamijeniti samo istom, posebno konstruiranom opremom;</p> <p>(d) velike nepokretne industrijske alate;</p> <p>(e) velika fiksna postrojenja;</p> <p>(f) putnička ili teretna prevozna sredstva, isključujući električna vozila na dva kotača koja nisu homologizirana;</p> <p>(g) necestovne pokretne strojeve koji su dostupni isključivo za profesionalnu uporabu;</p> <p>(h) aktivne medicinske proizvode za ugradnju;</p> <p>(i) fotonaponske ploče namijenjene za upotrebu u sistemima koje konstruišu, sastavljaju i instaliraju profesionalci za trajnu upotrebu na određenoj lokaciji za proizvodnju energije iz sunčevog svjetla za javnu, komercijalnu industrijsku i kućnu primjenu;</p> <p>(j) opremu koja je posebno konstruirana isključivo za potrebe istraživanja i razvoja i koja je raspoloživa samo u okviru razmjene između preduzeća;</p> <p>Član 3. Definicije</p> <p>Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće</p>			<p>prijavljivanja količina proizvedenih ili uvezenih proizvoda, odnosno opreme u kojima su ti proizvodi ugrađeni, načinu označavanja, načinu vođenja registra i sadržaja zahtjeva za upis u registar proizvođača i uvoznika koji imaju proširenu odgovornost, kao i načinu vođenja registra organizovanih sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada privrednog društva koje je upisano u registar organizovanih sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada</p>	
--	--	--	---	--

<p>definicije:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. „električna i elektronička oprema“ ili „EEO“ 2. za potrebe primjene točke 1. „ovisan“ u vezi s EEO-om 3. „veliki stacionarni industrijski alati“ 4. „veliko fiksno postrojenje“ 5. „kablovi“ 6. „proizvođač“ 7. „ovlašteni predstavnik“ 8. „distributer“ 9. „uvoznik“ 10. „ subjekti upravljanja“ 11. „omogućavanje dostupnosti na tržištu“ 12. „stavljanje na tržište“; 13. „usklađena norma“ 14. „tehnička specifikacija“ 15. „oznaka CE“ 16. „ocjena usklađenosti“ 17. „nadzor tržišta“; 18. „opoziv“ 19. „povlačenje“ 20. „homogeni materijal“ 21. „medicinski proizvod“ 22. „in vitro dijagnostički medicinski proizvod“ 23. „aktivni medicinski proizvod za ugradnju 24. „instrumenti za praćenje i kontrolu u industriji 25. „dostupnost zamjenske tvari“ .; 26. „pouzdanost zamjenske tvari“ 27. „rezervni dio“ 28. „necestovni pokretni strojevi koji su dostupni isključivo za profesionalnu uporabu« <p>Član 4. Prevenција</p>				
--	--	--	--	--

<p>Član 5. Prilagođavanje priloga znanstvenom i tehničkom napretku Član 6. Preispitivanje i izmjena popisa ograničenih tvari u Prilogu II.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 7. Obveze proizvođača Države članice osiguravaju da: (a) kod stavljanja EEO-a na tržište proizvođači osiguravaju da je EEO dizajniran i proizveden u skladu sa zahtjevima utvrđenima u članku 4. (b) proizvođači izrađuju zahtijevanu tehničku dokumentaciju i provode postupak interne kontrole proizvodnje u skladu s modulom A Priloga II. Odluci br. 768/2008/EZ ili za njegovu provedbu angažiraju treću stranu; (c) ako je postupkom iz točke (b) dokazano da EEO ispunjava primjenjive zahtjeve, proizvođači sastavljaju EU izjavu o usklađenosti i na gotov proizvod stavljaju oznaku CE. Ako se drugim primjenjivim zakonodavstvom od Unije zahtijeva primjena postupka ocjenjivanja usklađenosti, koji je najmanje jednako strog, ispunjavanje zahtjeva iz člana 4. stava 1. ove Direktive može se dokazati u okviru tog postupka. Može se pripremiti jedinstvena tehnička dokumentacija; (d) proizvođači čuvaju tehničku dokumentaciju i EU izjavu o usklađenosti 10 godina od stavljanja EEO-a na tržište; (e) proizvođači osiguravaju uvođenje postupaka za održavanje usklađenosti serijske proizvodnje.</p>	<p>Član 5 Član 11 mijenja se i glasi: „Proširena odgovornost proizvođača i uvoznika Član 11 (1) Privredna društva ili preduzetnici, koji proizvode ili unapređuju, obrađuju, prodaju ili uvoze električne i elektronske proizvode, vozila, gume, baterije i akumulatore i ambalažu (u daljem tekstu: proizvođač, odnosno uvoznik) imaju proširenu odgovornost i dužni su da organizuju poslove upravljanja otpadom koji nastaje od tih proizvoda. (2) Proizvođač odnosno uvoznik iz stava 1 ovog člana dužan je da: 1) se upiše u registar proizvođača i uvoznika koji imaju obavezu proširene odgovornosti; 2) vodi i čuva evidencije i prijavljuje količine proizvedenih ili uvezenih proizvoda, odnosno opreme u kojima su ti proizvodi ugrađeni; 3) vrši prihvata vraćenih proizvoda ili otpada koji preostaje nakon upotrebe tih proizvoda;</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskih akata o: graničnim vrijednostima prisustva opasnih materija u pojedinim djelovima električnih i elektronskih proizvoda, vozila, guma, baterija i akumulatora i ambalaže koji se proizvode u Crnoj Gori ili se uvoze radi stavljanja u promet, odnosno upotrebu, kao i oznakama o vrsti i načinu upravljanja otpadom koji nastaje iz tog proizvoda i o načinu vođenja i čuvanja evidencije i prijavljivanja količina proizvedenih ili</p>	<p>IV kvartal 2016</p>

<p>Promjene u dizajnu ili karakteristikama proizvoda i promjene usklađenih normi ili tehničkih specifikacija na kojima se temelji izjava o usklađenosti EEO-a na odgovarajući se način uzimaju u obzir;</p> <p>(f) proizvođači vode registar nesukladnog EEO-a i opoziva EEO-a te o tome stalno informiraju distributere;</p> <p>(g) proizvođači osiguravaju da se na njihovom EEO-u nalazi oznaka vrste, šarže ili serijskog broja ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju ili, u slučaju da to nije moguće zbog veličine ili prirode EEO-a, da se zahtijevane informacije navode na ambalaži ili u dokumentu koji se prilaže uz EEO.</p> <p>(h) proizvođači navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani žig i adresu na kojoj ih se može kontaktirati u vezi s EEO-om ili, u slučaju da to nije moguće, na ambalaži ili u dokumentu koji se prilaže uz EEO. Adresa mora pokazivati mjesto na kojem se proizvođača može kontaktirati. Ako drugo primjenjivo zakonodavstvo Unije sadrži odredbe o navođenju imena i adrese proizvođača, koje su najmanje jednako stroge, primjenjuju se te odredbe;</p> <p>(i) proizvođači koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da EEO koji su stavili na tržište nije u skladu s ovom Direktivom odmah poduzimaju potrebne korektivne mjere radi usklađivanja EEO-a, njegovog povlačenja ili opoziva, prema potrebi, i odmah o tome informiraju nadležna nacionalna tijela država članica u kojima su EEO učinile dostupnim, navodeći detalje, posebno o neusklađenostima i poduzetim korektivnim mjerama;</p> <p>(j) proizvođači na temelju obrazloženog zahtjeva nadležnog nacionalnog tijela dostavljaju tom tijelu</p>	<p>4) naknadno upravlja otpadom i preuzima finansijsku odgovornost za te aktivnosti;</p> <p>5) pruža informacije u kojoj mjeri je proizvod pogodan za ponovnu upotrebu ili recikliranje i identifikuje reciklirajuće komponente proizvoda i označava proizvode oznakom o vrsti i načinu upravljanja otpadom koji nastaje od proizvoda za koji je propisana proširena odgovornost iz stava 1 ovog člana;</p> <p>6) dizajnira, odnosno projektuje proizvode na način da se smanji negativan uticaj na životnu sredinu, smanji proizvodnja otpada i osigura da se prerada i zbrinjavanje proizvoda koji je postao otpad sprovode na način prihvatljiv za životnu sredinu i zdravlje ljudi, sa preporukama za razvoj, proizvodnju i marketing proizvoda koji su pogodni za višekratnu upotrebu, tehnički trajni, odnosno sa dužim vijekom upotrebe, a kad postanu otpad, budu pogodni za pravilnu i sigurnu preradu i zbrinjavanje.</p> <p>(3)Registar proizvođača i uvoznika koji imaju proširenu odgovornost vodi Agencija.</p> <p>(4) Za upis u registar proizvođača i</p>		<p>uvezenih proizvoda, odnosno opreme u kojima su ti proizvodi ugrađeni, načinu označavanja, načinu vođenja registra i sadržaja zahtjeva za upis u registar proizvođača i uvoznika koji imaju proširenu odgovornost, kao i načinu vođenja registra organizovanih sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada privrednog društva koje je upisano u registar organizovanih sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada</p>	
---	---	--	--	--

sve informacije i dokumentaciju, koji su potrebni za dokazivanje usklađenosti EEO-a s ovom Direktivom, na jeziku koji to tijelo bez teškoća razumije i da na zahtjev tog tijela s njim surađuju u svim aktivnostima koje se poduzimaju da bi se osigurala sukladnost EEO-a koji su stavili na tržište s ovom Direktivom.

Član 8.

Obveze ovlaštenog predstavnika

Države članice osiguravaju da:

(a) proizvođači imaju mogućnost imenovati ovlaštenog predstavnika putem pismenog mandata. Obveze utvrđene u točki (a) člana 7. i izrada tehničke dokumentacije ne čine dio mandata ovlaštenog predstavnika;

(b) ovlašteni predstavnik izvršava zadatke navedene u mandatu dobivenom od proizvođača. Mandat omogućuje ovlaštenom predstavniku da radi najmanje sljedeće:

— drži EU izjavu o usklađenosti i tehničku dokumentaciju na raspolaganju nacionalnim nadzornim tijelima 10 godina od stavljanja EEO-a na tržište,

— na temelju obrazloženog zahtjeva nadležnog nacionalnog tijela dostavlja tom tijelu sve informacije i dokumentaciju koji su potrebni za dokazivanje usklađenosti EEO-a s ovom Direktivom,

— na zahtjev nacionalnih nadležnih tijela surađuje s njima u vezi sa svim mjerama koje se poduzimaju s ciljem osiguravanja usklađenosti EEO-a obuhvaćenog njihovim mandatom s ovom Direktivom.

Član 9.

Obveze uvoznika

uvoznika koji imaju proširenu odgovornost proizvođač odnosno uvoznik podnosi zahtjev Agenciji.

(5) Granične vrijednosti prisustva opasnih materija u pojedinim djelovima proizvoda iz stava 1 ovog člana koji se proizvode u Crnoj Gori ili se uvoze radi stavljanja u promet, odnosno upotrebu, kao i oznake o vrsti i načinu upravljanja otpadom koji nastaje iz tog proizvoda utvrđuju se propisom Ministarstva.

(6) Način vođenja i čuvanja evidencije i prijavljivanja količina proizvedenih ili uvezenih proizvoda, odnosno opreme u kojima su ti proizvodi ugrađeni, način označavanja, način vođenja registra i sadržaj zahtjeva za upis u registar proizvođača i uvoznika koji imaju proširenu odgovornost, kao i način vođenja registra organizovanih sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada iz člana 11a stav 2 ovog zakona utvrđuju se propisom Ministarstva."

Član 6

Poslije člana 11 dodaje se novi član koji glasi:

"Organizovani sistem preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada

Član 11a

(1) Proizvođač, odnosno uvoznik dužan je da se uključi u organizovani sistem preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada u skladu sa čl. 47, 48, 49, 51 i

<p>Države članice osiguravaju da:</p> <p>(a) uvoznici stavljaju na tržište Unije samo EEO koji je u skladu s ovom Direktivom;</p> <p>(b) uvoznici prije stavljanja EEO-a na tržište osiguraju da je proizvođač proveo odgovarajući postupak ocjenjivanja usklađenosti i da isto tako osiguraju da je proizvođač izradio tehničku dokumentaciju, da EEO nosi oznaku CE, da je uz njega priložena tražena dokumentacija i da je proizvođač ispunio zahtjeve utvrđene u točkama (g) i (h) člana 7.;</p> <p>(c) ako uvoznik smatra ili ima razlog vjerovati da EEO nije u skladu s člankom 4., da uvoznik ne stavlja EEO na tržište prije nego što nesukladnost bude uklonjena i da taj uvoznik o tome obavijesti proizvođača i tijela za nadzor tržišta;</p> <p>(d) uvoznik na EEO-u navodi svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani žig, adresu na kojoj ga se može kontaktirati ili, ako to nije moguće, na njegovoj ambalaži ili u dokumentu priloženom uz EEO. Ako drugo primjenjivo zakonodavstvo Unije sadrži odredbe o navođenju imena i adrese proizvođača, koje su najmanje jednako stroge, primjenjuju se te odredbe;</p> <p>(e) uvoznici, da bi osigurali sukladnost s ovom Direktivom, vode registar nesukladnog EEO-a i opoziva EEO-a i o tome informiraju distributere;</p> <p>(f) uvoznici koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da EEO koji su stavili na tržište nije u skladu s ovom Direktivom odmah poduzimaju potrebne korektivne mjere potrebne za usklađivanje EEO-a, njegovog povlačenja ili opozivanja, prema potrebi, i odmah o tom informiraju nadležna nacionalna tijela država članica u kojima su EEO učinile dostupnim, navodeći</p>	<p>53 ovog zakona na način da sam osnuje i obezbijedi funkcionisanje sistema ili da se uključi u sistem kojim upravlja privredno društvo koje ispunjava uslove iz stava 2 ovog člana.</p> <p>(2) Organizovanim sistemom iz stava 1 ovog člana može da upravlja privredno društvo koje je upisano u registar organizovanih sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada koji vodi Agencija.</p> <p>(3) Za upis u registar organizovanih sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada proizvođač odnosno uvoznik iz stava 1 odnosno privredno društvo iz stava 2 ovog člana podnosi zahtjev Agenciji.</p> <p>(4) Uz zahtjev iz stava 3 ovog člana dostavljaju se:</p> <p>(1) podaci o podnosiocu zahtjeva (ime i adresa, odnosno naziv i sjedište);</p> <p>(2) ugovor sa jednim ili više proizvođača, odnosno uvoznika, koji su u prethodne tri godine stavili na tržište, odnosno pustili u slobodan promet najmanje 30% od ukupne količine jednog od proizvoda iz člana 11 stav 1 ovog zakona koji su proizvedeni, odnosno uvezeni u Crnu Goru i kojim je naročito utvrđeno prenošenje prava i obaveza za</p>			
--	---	--	--	--

detalje, posebno o neusklađenostima i poduzetim korektivnim mjerama;

(g) uvoznici drže EU izjavu o usklađenosti na raspolaganju nacionalnim nadzornim tijelima 10 godina od stavljanja EEO-a na tržište i osiguravaju da se tim tijelima na zahtjev može dati na raspolaganje tehnička dokumentacija;

(h) uvoznici na temelju obrazloženog zahtjeva nadležnog nacionalnog tijela dostavljaju tom tijelu sve informacije i dokumentaciju koji su potrebni za dokazivanje usklađenosti EEO-a s ovom Direktivom, na jeziku koji to tijelo bez teškoća razumije i da na zahtjev tog tijela s njim surađuju u svim aktivnostima koje se poduzimaju da bi se osigurala usklađenost EEO-a koji su stavili na tržište s ovom Direktivom.

Član 10.

Obveze distributera

Države članice osiguravaju da:

(a) kod omogućavanja dostupnosti na tržištu, distributeri djeluju s dužnom pažnjom s obzirom na primjenjive zahtjeve, posebno provjeravajući da EEO ima oznaku CE, da je popraćen zahtijevanim dokumentima na jeziku koji bez teškoća razumiju potrošači i drugi krajnji korisnici u državi članici u kojoj se omogućuje njegova dostupnost na tržištu te da proizvođač i uvoznik ispunjavaju zahtjeve utvrđene u točkama (g) i (h) člana 7. i u točki (d) člana 9.;

(b) ako distributer smatra ili ima razloga vjerovati da EEO nije u skladu s člankom 4., da distributer ne omogući dostupnost EEO-a na tržištu dok nesukladnost ne bude uklonjena i da taj distributer o tome obavijesti proizvođača ili uvoznika kao i tijela

organizovanje obavljanja aktivnosti iz člana 11 stav 2 tač. 3 i 4 ovog člana;

- (3) specifikacija vrsta otpada za koje se, u ime proizvođača, odnosno uvoznika, organizuje obavljanje aktivnosti iz člana 11 stav 2 tač. 3 i 4 ovog zakona i preuzimaju obaveze iz čl. 47, 48, 49, 51 i 53 ovog zakona; i
- (4) dokaz o upisu u registar sakupljača i/ili dozvola za preradu i/ili zbrinjavanje otpada.
- (5) Ispunjenost uslova za upis u registar organizovanih sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada utvrđuje Agencija.
- (6) Rješenje o upisu u registar iz stava 5 ovog člana, odnosno o odbijanju zahtjeva za upis u registar organizovanih sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada Agencija izdaje podnosiocu zahtjeva, u roku od 20 dana od dana podnošenja zahtjeva.
- (7) Agencija će izbrisati iz registra organizovanih sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada proizvođača odnosno uvoznika ili privredno društvo iz stava 2 ovog člana, ako su u prethodne dvije godine proizvođači, odnosno uvoznici sa

<p>za nadzor tržišta;</p> <p>(c) distributeri koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da EEO čiju su dostupnost na tržištu omogućili nije u skladu s ovom Direktivom odmah poduzimaju potrebne korektivne mjere radi usklađivanja EEO-a, njegovog povlačenja ili opozivanja, prema potrebi, i odmah o tome informiraju nadležna nacionalna tijela država članica u kojima su omogućile dostupnost EEO-a, navodeći detalje, posebno o neusklađenostima i poduzetim korektivnim mjerama;</p> <p>(d) distributeri na temelju obrazloženog zahtjeva nadležnog nacionalnog tijela dostavljaju tom tijelu sve informacije i dokumentaciju koje su potrebne za dokazivanje usklađenosti EEO-a s ovom Direktivom i da na zahtjev tog tijela s njim surađuju u svim aktivnostima koje se poduzimaju da bi se osigurala usklađenost EEO-a, čiju su dostupnost na tržištu omogućile, s ovom Direktivom.</p>	<p>kojima je zaključio ugovor iz stava 4 tačka 2 ovog člana stavili na tržište, odnosno pustili u slobodan promet manje od 25% od ukupne količine jednog od proizvoda iz člana 11 stav 1 ovog zakona koji su proizvedeni, odnosno uvezeni tokom te dvije godine.“</p>			
<p>Član 11.</p> <p>... da se obaveze proizvođača primjenjuju</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskih akata o: graničnim vrijednostima prisustva opasnih materija u pojedinim djelovima električnih i elektronskih proizvoda, vozila, guma, baterija i akumulatora i ambalaže koji se proizvode u Crnoj</p>	<p>IV kvartal 2016</p>